

**Bilješke uz finansijske izvještaje Dioničkog društva
BH Telecom Sarajevo na dan 30.06.2020. godine**

**BILJEŠKE
UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE NA 30.06.2020. GODINE**

Sarajevo, juli 2020. godine

**Bilješke uz finansijske izvještaje Dioničkog društva
BH Telecom Sarajevo na dan 30.06.2020. godine**

Sadržaj

1.	OPĆE INFORMACIJE O DRUŠTVU	4
2.	IZJAVA O OSNOVIMA ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA	5
3.	OSNOVE MJERENJA.....	6
4.	ZNAČAJNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE	6
4.1	Strana valuta.....	6
4.2	Politika vrednovanja i iskazivanja prihoda	6
4.3	Odgođeni prihodi (donacije opreme)	12
4.4	Stalna sredstva (nematerijalna i materijalna)	12
4.5	Finansijski instrumenti	17
4.6	Zalihe.....	19
4.7	Oporezivanje	19
4.8	Iskazivanja internih prihoda i rashoda	19
4.9	Vrednovanja i iskazivanja primanja radnika.....	20
4.10	Rezervisanja (razgraničavanja)	21
4.11	Događaji nakon datuma bilansa	21
4.12	Izmjena finansijskih izvještaja po osnovu materijalno značajnih stavki.....	21
5.	stalna sredstva.....	22
5.1	Nematerijalna imovina u upotrebi	22
5.2	Materijalna imovina u upotrebi.....	24
5.3	Stalna sredstva u pripremi	25
5.4	Imovina s pravom korištenja u skladu sa MSFI 16 Najmovi	27
5.5	Dugoročni finansijski plasmani	28
5.6	Druga dugoročna potraživanja	29
5.7	Dugoročna razgraničenja	29
5.8	Odložena porezna sredstva	30
6.	TEKUĆA SREDSTVA.....	30
6.1	Zalihe.....	30
6.2	Gotovina, kratkoročna potraživanja i kratkoročni plasmani	31
6.2.1	<i>Gotovina i gotovinski ekvivalenti</i>	<i>31</i>
6.2.2	<i>Kratkoročna potraživanja</i>	<i>32</i>
6.3	Kratkoročni finansijski plasmani	36
6.3.1	<i>Potraživanja za PDV</i>	<i>37</i>
6.3.2	<i>Aktivna vremenska razgraničenja</i>	<i>37</i>
6.3.3	Odložena porezna sredstva	37
6.3.4	Pregled uticaja Međunarodnog standarda finasijskog izvještavanja 9 (MSFI 9) na finansijsku imovinu Društva	37
7.	KAPITAL	39
8.	OBAVEZE	40
8.1	Dugoročna rezervisanja i razgraničenja	40
8.2	Dugoročne obaveze	45
8.3	Kratkoročne obaveze	45
8.3.1	Ostale kratkoročne finansijske obaveze	45
8.3.2	<i>Obaveze po osnovu plaća, naknada i ostalih primanja radnika</i>	<i>47</i>
8.3.3	<i>Druge obaveze</i>	<i>48</i>
8.3.4	<i>Obaveze za PDV</i>	<i>48</i>
8.3.5	<i>Obaveze za ostale poreze i druge dažbine.....</i>	<i>48</i>

**Bilješke uz finansijske izvještaje Dioničkog društva
BH Telecom Sarajevo na dan 30.06.2020. godine**

8.3.6	Obaveze za porez na dobit.....	48
8.4	Pasivna vremenska razgraničenja.....	48
9.	POSLOVNI PRIHODI I RASHODI.....	49
9.1	Poslovni prihodi.....	52
9.1.1	Prihodi od prodaje robe.....	52
9.1.2	Prihodi od prodaje učinaka.....	52
9.1.3	Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i učinaka.....	54
9.1.4	Ostali poslovni prihodi.....	54
9.2	Poslovni rashodi.....	55
9.2.1	Nabavna vrijednost prodane robe.....	55
9.2.2	Materijalni troškovi.....	55
9.2.3	Troškovi plaća i ostalih ličnih primanja.....	56
9.2.4	Troškovi proizvodnih usluga.....	57
9.2.5	Amortizacija.....	58
9.2.6	Troškovi rezervisanja.....	58
9.2.7	Nematerijalni troškovi.....	58
9.2.8	Promjena vrijednosti zaliha učinaka.....	60
10.	FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI.....	60
10.1	Finansijski prihodi.....	60
10.2	Finansijski rashodi.....	61
11.	OSTALI PRIHODI I RASHODI.....	61
11.1	Ostali prihodi i dobiti.....	61
11.2	Ostali rashodi i gubici.....	62
12.	PRIHODI I RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI.....	62
12.1	Prihodi i rashodi iz osnova usklađivanja vrijednosti sredstava (osim stalnih sredstava namjenjenih prodaji i sredstava obustavljenog poslovanja).....	62
13.	REZULTAT POSLOVANJA.....	64
14.	Uticaj globalne pandemije izazvane virusom COVID 19 na rezultat poslovanja BH Telecom za izvještajni period.....	64
15.	INFORMACIJE O POSLOVNIM SEGMENTIMA PRAVNOG LICA.....	65
16.	pokazatelji anAlize finansijskih izvještaja.....	66

**Bilješke uz finansijske izvještaje Dioničkog društva
BH Telecom Sarajevo na dan 30.06.2020. godine**

1. OPĆE INFORMACIJE O DRUŠTVU

Dioničko društvo BH TELECOM Sarajevo (u daljem tekstu: "BH Telecom" ili "Društvo") je privredno društvo koje samostalno obavlja djelatnost telekomunikacija u unutrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu. Društvo je pravni slijednik Javnog preduzeća BH Telecom d.o.o. Sarajevo, upisanog u sudski registar kod Kantonalnog suda u Sarajevu, Rješenjem broj: UFI/I-2/02 od 08.01.2002. godine.

Naziv Društva: Dioničko društvo „BH Telecom“ Sarajevo.

Skraćeni naziv Društva: „BH Telecom“ d.d. Sarajevo.

Sjedište Društva: ul. Franca Lehara broj 7, Sarajevo, BiH.

Misija Društva: BH Telecom d.d. pruža telekomunikacijske usluge na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine korištenjem savremenih tehnologija, uz poštivanje međunarodnih i domaćih standarda, propisa i normi, a u cilju razvoja informatičkog društva. Poboljšanjem procesa planiranja, tehnološkog razvoja, razvoja organizacije i upravljanja ljudskim resursima kompanija odgovora na izazove tržišta i sve izraženiju konkurenciju. BH Telecom d.d. značajno unaprijeđuje odnose sa korisnicima i kvalitet usluga, i na taj način i dalje ostaje vodeći telekom operator u Bosni i Hercegovini.

Vizija Društva: BH Telecom d.d. će ostati vodeći telekom operator u Bosni i Hercegovini koji će stalnim razvojem novih usluga i kvalitetom istih odgovoriti na zahtjeve tržišta, te udovoljiti potrebama korisnika i više od njihovog očekivanja.

Prema obliku organizovanja, Društvo je organizovano kao „dioničko društvo“, sa osnovnim kapitalom od 634.573.580,00 KM, koji je podijeljen na 63.457.358 običnih dionica iste klase, nominalne vrijednosti od po 10,00 KM. Upis dionica u Registar Komisije za vrijednosne papire FBiH izvršen je Rješenjem broj 03-19-101/04 od 19.02.2004. godine. Vlasnik 57.114.378 dionica ili 90,0043% kapitala je Federacija BiH – Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, a vlasnici 6.342.980 dionica ili 9,9957% kapitala su mali dioničari.

Osnovni akt Društva je Statut, kojim su u skladu sa zakonom uređena pitanja od značaja za pravni status i nastupanje u pravnom prometu, osnovni kapital i dionice, upravljanje i statusne promjene Društva.

Organi Društva su Skupština, Nadzorni odbor, Uprava Društva i Odbor za reviziju.

Skupštinu Društva čine dioničari. Vlada FBiH, kao većinski vlasnik kapitala imenuje predsjedavajućeg Skupštine Društva, koji predsjedava sjednicama Skupštine.

Nadzorni odbor čini predsjednik i šest članova.

Upravu Društva (menadžment) čine generalni direktor i izvršni direktori. Uprava Društva je upravljačko tijelo nadležno i odgovorno za poslovanje Društva. Svi članovi Uprave imaju u svojoj nadležnosti jednu korporativnu ili poslovnu jedinicu.

Navedenu funkciju su na dan 30.06.2020. godine obavljali:

- Sedin Kahriman – v.d. Generalni direktor,
- Muamer Hadžović – v.d. Izvršni direktor Izvršne direkcije za razvoj poslovanja,
- Samir Jusufović – v.d. Izvršni direktor Izvršne direkcije za pravne poslove, upravljanje organizacijom i ljudskim resursima,

**Bilješke uz finansijske izvještaje Dioničkog društva
BH Telecom Sarajevo na dan 30.06.2020. godine**

- Mirza Odobašić – v.d. Izvršni direktor Izvršne direkcije za ekonomsko-finansijske poslove,
- Samira Čerim – v.d. Izvršni direktor Izvršne direkcija za informacione tehnologije,
- Kemal Kapetanović –v.d. Izvršni direktor Izvršne direkcije za investicije.

Odbor za reviziju čine predsjednik i dva člana.

Društvo pruža sljedeće usluge na lokalnom, državnom i međunarodnom nivou:

- Fiksna telefonija,
- Mobilna telefonija,
- Internet usluge,
- Prijenos podataka.

Prema Klasifikaciji djelatnosti, glavna djelatnost Društva je djelatnost žičane telekomunikacije. Pored navedenog, Društvo obavlja ostale djelatnosti u skladu sa Statutom Društva i Rješenjem o osnivanju Društva.

Društvo je organizovano kao jedinstvena samostalna organizacija i ekonomsko-poslovna cjelina na funkcionalnom, tehnološkom, procesnom i teritorijalnom principu. U organizacionom smislu Društvo čine osnovne organizacione jedinice (kabinet generalnog direktora, izvršne direkcije, tehnološke direkcije, regionalne direkcije, telecom inženjering i telecom centri) i njihove unutrašnje organizacione jedinice.

Kabinet generalnog direktora, izvršne direkcije i tehnološke direkcije čine Generalnu direkciju Društva, čije sjedište je u Sarajevu. Društvo svoje djelovanje ostvaruje i putem regionalnih direkcija i telecom centara, i to:

- Direkcija Sarajevo sa sjedištem u Sarajevu,
- Direkcija Tuzla sa sjedištem u Tuzli,
- Direkcija Zenica sa sjedištem u Zenici,
- Direkcija Bihać sa sjedištem u Bihaću,
- Direkcija Travnik sa sjedištem u Travniku,
- Direkcija Mostar sa sjedištem u Mostaru,
- Direkcija Goražde sa sjedištem u Goraždu,
- Direkcija Brčko sa sjedištem u Brčkom,
- Direkcija Banja Luka sa sjedištem u Banja Luci,
- Telecom Centri po regionalnim direkcijama.

Ukupan broj zaposlenih na bazi podataka o broju zaposlenih na 30.06.2020. godine iznosi 3.213, a u istom periodu 2019. godine bilo je 3.263 zaposlenih. Ukupan broj zaposlenih na bazi efektivnih sati u periodu 01.01. do 30.06.2020. godine je 3.175, a u istom periodu prethodne godine je bio 3.271.

2. IZJAVA O OSNOVIMA ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

Ovi finansijski izvještaji su sačinjeni u skladu s Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI) i tumačenjima Međunarodnog odbora za računovodstvene standarde (IASB).

Finansijski izvještaji su sastavljeni na osnovu pretpostavke neograničenog vremena poslovanja, iz razloga što je Društvo u prethodnom periodu poslovalo profitabilno i imalo je trenutni pristup finansijskim resursima.

3. OSNOVE MJERENJA

Finansijski izvještaji Društva sačinjeni su po načelu historijskog troška, s izuzećem finansijskih instrumenata koji su iskazani po fer vrijednosti, a koji uključuju derivatne instrumente i finansijske instrumente po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha. Računovodstvene politike dosljedno su primjenjivane u svim periodima predstavljenim u ovim finansijskim izvještajima i uskladu su s računovodstvenim politikama korištenim u prethodnoj godini.

Sastavljanje finansijskih izvještaja u skladu sa MSFI zahtijeva od Uprave donošenje prosudbi, procjena i pretpostavki koje utiču na primjenu politika i na iznos objavljene imovine i obaveza, prihoda i rashoda. Procjene i povezane pretpostavke temelje se na iskustvu i različitim ostalim faktorima za koje se vjeruje da su razumni u određenim okolnostima, a čiji rezultat stvara osnovu pri postupku donošenja prosudbi o knjigovodstvenoj vrijednosti imovine i obaveza, koje nisu vidljive iz ostalih izvora. Stvarni rezultat može se razlikovati od tih procjena.

Procjene i povezane pretpostavke se stalno preispituju. Preispitivanje računovodstvenih procjena priznaje se u razdoblju u kojem se preispitivanje obavlja, ako ono utiče samo na taj period, ili u periodu preispitivanja i budućim periodima, ako ono utiče na tekući i buduću period.

4. ZNAČAJNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE

4.1 Strana valuta

Transakcije koje se izvršavaju u stranim valutama konvertuju se po srednjem kursu Centralne banke na dan transakcije. Imovina i obaveze iskazane u stranim valutama preračunavaju se u konvertibilne marke po srednjem kursu Centralne banke na datum bilansa stanja. Svi prihodi ili rashodi nastali po kursnim razlikama se evidentiraju u Bilansu uspjeha u periodu u kom su i nastali.

4.2 Politika vrednovanja i iskazivanja prihoda

Prihodi Društva kombiniraju sljedeće linije proizvoda:

- mobilne usluge: uključujući i prihode generirane od dolaznih i odlaznih poziva (pozivi, SMS i podaci), naknade za pristup mreži, usluge s dodanom vrijednošću, prihodi od kupaca iz drugih mreža (roaming), prihodi od mobilnih virtuelnih mrežnih operatora (MVNO) i od dijeljenja mreže, internet;
- prodaja robe: uključujući prihode od subvencioniranih i nesubvencioniranih prodaja robe;
- fiksne usluge: uključujući prihode od tradicionalne fiksne telefonije, fiksne širokopojasne usluge, mreže i rješenja i prihode od usluga za prijenosnike (nacionalne i međunarodne interkonekcije, razdvajanje i veleprodaju telefonskih linija), internet, usluge programskog sadržaja;
- ostali prihodi: uključujući prihode iznajmljivanje poslovnih prostora i zemljišta i razni drugi prihodi.

Prihodi od poslovanja Društva se priznaju i prezentiraju kako slijedi:

Identificiranje ugovora

Ugovor s kupcem koji je u djelokrugu MSFI 15 se obračunava samo onda kada su ispunjeni svi kriteriji navedeni u nastavku:

Bilješke uz finansijske izvještaje Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo na dan 30.06.2020. godine

- a) strane u ugovoru su odobrile ugovor (pismeno, usmeno, ili u skladu sa drugom uobičajenom poslovnom praksom) i obavezale su se da će izvršiti svoje odnosne obaveze;
- b) identificirana su prava svake strane u pogledu robe ili usluga koje se prenose;
- c) identificirani su uslovi plaćanja za robu ili usluge koje se prenose;
- d) ugovor je komercijalnog sadržaja (odnosno, očekuje se da će, kao rezultat ugovora, doći do promjene rizika, vremenskog okvira ili iznosa budućih novčanih tokova); i
- e) naplata naknade je vjerojatna. Prilikom ocjenjivanja vjerojatnosti naplate određenog iznosa naknade, treba se uzeti u obzir samo sposobnost i namjeru kupca da plati taj iznos naknade po dospijeću. Iznos naknade može biti niži od cijene navedene u ugovoru ako je naknada promjenjiva zato što se kupcu može ponuditi popust na cijenu (vidjeti tačku 52. MSFI 15).

Kombinacija ugovora

Dva ili više ugovora sklopljenih u isto ili približno isto vrijeme s istim kupcem (ili povezanim stranama kupca) se kombiniraju i obračunavaju kao jedan ugovor ako je ispunjen jedan od ili više kriterija navedenih u nastavku:

- a) ugovori su dogovoreni u paketu s jedinstvenim komercijalnim ciljem;
- b) iznos naknade koja se treba platiti u okviru jednog ugovora ovisi od cijene ili izvršenja drugog ugovora; ili
- c) roba ili usluge koji su obećani u okviru ugovora (ili neka roba ili usluge koji su obećani u svakom od ugovora) predstavljaju jedinstvenu obavezu izvršenja u skladu s tačkama 22.-30. MSFI 15.

Izmjene ugovora

Izmjenu ugovora se obračunava kao zaseban ugovor ako su ispunjena oba uslova navedena u nastavku:

- a) obuhvat ugovora se povećava zbog dodavanja obećane robe ili usluga koje se razlikuju (u skladu s tačkama 26.–30. MSFI 15); i
- b) cijena ugovora se povećava za iznos naknade koji odražava samostalne prodajne cijene dodatne obećane robe ili usluga i sve odgovarajuće korekcije te cijene da bi se odrazile okolnosti tog ugovora.

Ako se izmjena ugovora ne obračunava kao zaseban ugovor, obećana roba ili usluge koje još nisu prenesene na datum izmjene ugovora (odnosno, preostala obećana roba ili usluge), obračunavaju se na bilo koji od sljedećih načina koji je primjenjiv:

- a) obračunati izmjenu ugovora kao raskid postojećeg ugovora i sklapanje novog ugovora ako se preostala roba i usluge razlikuju od robe i usluga prenesenih na datum izmjene ugovora ili ranije. Iznos naknade koji se raspoređuje na preostale obaveze izvršenja (ili na preostalu različitu robu ili usluge u okviru jedne obaveze izvršenja utvrđene u skladu s tačkom 22.(b) MSFI 15) predstavlja zbroj:
 - (i) naknade koju je obećao kupac (uključujući iznose koji su već primljeni od kupca) koja je uključena u procjenu cijene transakcije i koja nije priznata kao prihod; i
 - (ii) naknade koja je obećana kao dio izmjene ugovora.
- b) obračunati izmjenu ugovora kao dio postojećeg ugovora ako se preostala roba ili usluge na razlikuju i stoga čine dio jedne obaveze izvršenja, koja je djelimično ispunjena na datum izmjene ugovora. Učinak izmjene ugovora na cijenu transakcije i na mjerenje napretka prema potpunom ispunjenju obaveze izvršenja priznaje se kao usklađenje prihoda (kao povećanje ili smanjenje prihoda) na datum izmjene ugovora (odnosno, usklađenje prihoda se vrši kumulativno na osnovu stepena izvršenja).

**Bilješke uz finansijske izvještaje Dioničkog društva
BH Telecom Sarajevo na dan 30.06.2020. godine**

- c) Ako preostala roba ili usluge predstavljaju kombinaciju pod tačkama (a) i (b), onda obračunati učinke izmjene na neispunjene (uključujući djelimično ispunjene) obaveze izvršenja u izmijenjenom ugovoru na način koji je dosljedan ciljevima ove tačke.

Utvrđivanje obaveza izvršenja

Prilikom sklapanja ugovora, Društvo procjenjuje robu ili usluge koje su obećane u ugovoru s kupcem i kao obavezu izvršenja identificira svaki obećani prijenos kupcu:

- a) robe ili usluge (ili paketa roba ili usluga) koja se razlikuje, ili
- b) niza različitih roba ili usluga koje su u suštini iste i imaju isti raspored prijenosa kupcu (vidjeti tačku 23. MSFI 15).

Ispunjavanje obaveza izvršenja

Prihod se priznaje kada (ili u mjeri u kojoj) se ispuni obaveza izvršenja tako što se kupcu prenese obećana roba ili usluga (tj. imovina). Imovina je prenesena kada (ili u mjeri u kojoj) kupac stekne kontrolu nad tom imovinom.

Za svaku obavezu izvršenja identificiranu u skladu sa tačkama 22.–30. MSFI 15, prilikom sklapanja ugovora, utvrđeno je da li se obaveza izvršenja ispunjava tokom vremena (u skladu s tačkama 35.-37. MSFI 15) ili se obaveza izvršenja ispunjava u određenom trenutku (u skladu s tačkom 38. MSFI 15). Ako se obaveza izvršenja ne ispunjava tokom vremena, obaveza izvršenja se ispunjava u određenom trenutku.

Kada se ispuni (ili u mjeri u kojoj) obaveza izvršenja, prihod se prizna u iznosu cijene transakcije (isključujući procjene promjenjive naknade koje su ograničene u skladu s tačkama 56.-58. MSFI 15) koja je raspodijeljena na tu obavezu izvršenja.

Prihod od prodaje robe

Prodaja robe predstavlja obavezu izvršenja koja se ispunjava u određenom trenutku.

Kako bi se utvrdilo u koje tačno trenutku kupac stiče kontrolu nad obećanom imovinom, a Društvo ispunjava obavezu izvršenja, uzeti su u obzir zahtjevi koji se odnose na kontrolu navedeni u tačkama 31.-34. MSFI 15. Pored toga, uzeti su u obzir i pokazatelje prijenosa kontrole koji uključuju, ali nisu ograničeni samo na sljedeće:

- a) Društvo ima sadašnje pravo na plaćanje za imovinu;
- b) Kupac ima zakonsko vlasništvo nad imovinom;
- c) Društvo je prenijelo fizičko vlasništvo nad imovinom
- d) Kupac snosi značajne rizike i koristi proizašle iz vlasništva nad imovinom.

Društvo priznaje prihod od prodaje robe kada kupac preuzme vlasništvo nad robom. Navedeno obično nastaje kada kupac potpiše novi ugovor/aneks. Ukupna naknada u ugovoru (pretplata i naknada za robu) dodjeljuje se svim proizvodima i uslugama - npr. mobilnom uređaju i pretplati za uslugu – na osnovu njihove samostalne prodajne cijene iz važećeg Cjenovnika. Korisnicima je omogućeno da naknadu za robu plate odjednom ili u jednakim ratama u periodu od 12 do 24 mjeseca.

Subvencionirana roba (asembliрана usluga) predstavlja zasebnu obavezu izvršenja i u skladu sa MSFI 15 prihod se priznaje za svaku zasebnu obavezu izvršenja po osnovu njegove samostalne prodajne cijene. Subvencionirana roba dovodi do priznavanja ugovorene imovine. Ova ugovorena imovina se linearno amortizira za vrijeme minimalnog trajanja ugovora.

Prihod od prodaje robe se priznaje na početku ugovora i u isto vrijeme se priznaje ugovorena imovina u bilansu stanja. Ugovorena imovina tokom minimalnog trajanja ugovora se koristi za prilagođavanje (tj. smanjenje) mjesečne pretplate.

Bilješke uz finansijske izvještaje Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo na dan 30.06.2020. godine

Pružanje usluga

Društvo prenosi kontrolu nad uslugom tokom vremena i stoga tokom vremena ispunjava obavezu izvršenja i priznaje prihod, ako je ispunjen jedan od sljedećih uslova:

- a) kupac istovremeno i prima i upotrebljava koristi koje proizlaze iz izvršenja Društva dok Društvo obavlja izvršenje (vidjeti tačke B3.–B4. MSFI 15);
- b) izvršenje Društva proizvodi ili poboljšava imovinu (na primjer, radovi u toku) koju kupac kontrolira tokom proizvodnje ili poboljšanja imovine (vidjeti tačku B5. MSFI 15); ili
- c) izvršenje Društva ne proizvodi imovinu koja za Društvo ima alternativnu namjenu (vidjeti tačku 36. MSFI 15) i Društvo ima ostvarivo pravo na isplatu za izvršenje obavljeno do određenog datuma (vidjeti tačku 37. MSFI 15).

Prihodi od mobilne usluge se uglavnom odnose na prihode po osnovu pre-paid i post-paid usluga: pozive, tekstualne i multimedijalne poruke, mjesečnu preplatu, prenos podataka, kao i prodaju mobilnih uređaja i druge usluge.

Prihodi od pruženih prepaid usluga se priznaju kada je usluga pružena i to u mjeri u kojoj je usluga iskorištena. Unaprijed plaćeni iznosi se razgraničavaju do trenutka korištenja ili isteka roka važenja usluga.

Računovodstvo paketskih usluga (fiksna telefonija, Internet, IPTV)

Za paketske usluge, Društvo obračunava pojedinačne proizvode i usluge odvojeno ako su različiti - tj. ako se proizvod ili usluga mogu identificirati od drugih stavki u paketu i ako korisnik može imati koristi od njih. Naknada se alocira između odvojenih proizvoda i usluga u paketu na osnovu njihovih samostalnih prodajnih cijena. Samostalne prodajne cijene su utvrđene na osnovu važećeg Cjenovnika. Za proizvode i usluge koji se ne prodaju odvojeno, Društvo koristi sljedeće metode procjene: pristup prilagođene procjene tržišta ili pristup očekivanog troška uvećanog za maržu ili rezidualni pristup.

Naknade za priključnu taksu za sve usluge osim mobilne telefonije

Naknada za pristup koja se odnosi na uspostavljanje usluge se kvalifikuje kao posebna obaveza izvršenja, jer korisnik prima posebne koristi koje proističu iz aktivacije/pristupa i dodatni instalacijski radovi (troškovi) na strani Društva su bili neophodni da bi se uspostavio pristup korisniku, ne radi se samo jednostavnom administrativnom zadatku.

Prihodi od usluga

Prihodi od usluga u pogledu masovnog tržišta i korporativnog tržišta prihod od naknada za dolazne i odlazne telefonske pozive, međunarodni roaming ili razmjenu podataka fakturisano kupcima priznaje se kada se usluga isporuči.

Prihodi od prodaje prijenosnih kapaciteta na kopnene kablove priznaju se linearnom metodom tokom trajanja ugovora.

Prihodi od dividendi

Prihodi od dividendi priznaju se u trenutku kad su utvrđena prava Društva na primitak dividende.

Najmovi

Operativni

Najam kod kojeg Društvo kao najmoprimac ne preuzima suštinski sve rizike i koristi vezane uz vlasništvo, klasifikuje se kao operativni najam. Rashodi po osnovu operativnog najma priznaju se u bilansu uspjeha po linearnoj metodi tokom trajanja najma i uključeni su u ostale operativne rashode.

Bilješke uz finansijske izvještaje Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo na dan 30.06.2020. godine

Određivanje cijene transakcije

Prilikom određivanja cijene transakcije uzeti u obzir uslove ugovora i uobičajenu poslovnu praksu. Cijena transakcije je iznos naknade na koju Društvo očekuje da će ostvariti pravo u zamjenu za prijenos obećane robe ili usluga na kupca, isključujući iznose naplaćene u ime trećih strana (na primjer, određeni porezi na promet, komisiona roba). Naknada koja je obećana u ugovoru s kupcem može uključivati fiksne iznose, promjenjive iznose ili oboje.

Postojanje značajne komponente finansiranja u ugovoru

Prilikom utvrđivanja cijene transakcije, prilagoditi obećani iznos naknade u skladu sa učincima vremenske vrijednosti novca ako vremenski okvir plaćanja koji su (izričito ili prešutno) dogovorile ugovorne strane kupcu ili Društvu omogućava značajnu korist od finansiranja prijenosa roba ili usluga na kupca. U tim okolnostima ugovor sadržava značajnu komponentu finansiranja. Značajna komponenta finansiranja može postojati bez obzira na to da li je u ugovoru izričito navedeno obećanje finansiranja ili se ono podrazumijeva iz uslova plaćanja koje su ugovorne strane dogovorile.

Ugovor s kupcem nema značajnu komponentu finansiranja ako je prisutan bilo koji od sljedećih faktora:

- a) kupac je unaprijed platio robu ili uslugu i kupac odlučuje o vremenu prijenosa te robe ili usluga;
- b) značajan iznos naknade koju je kupac obećao je promjenjiv i iznos ili vrijeme te naknade ovisi od nastanka ili izostanka nekog budućeg događaja koji nije u značajnoj mjeri pod kontrolom kupca niti Društva (na primjer, ako je naknada tantijema zasnovana na prodaji);
- c) razlika između obećane naknade i prodajne cijene robe ili usluge za gotovinu (kao što je opisano u tački 61. MSFI 15) nastaje iz razloga koji nisu pružanje finansiranja kupcu niti Društvu, a razlika između tih iznosa je proporcionalna razlogu nastanka te razlike. Na primjer, uslovi plaćanja mogu štiti Društvo ili kupca u slučaju da neka druga strana ne ispuni sve svoje obaveze iz ugovora na zadovoljavajući način.

Kao praktično rješenje, Društvo ne mora prilagoditi obećani iznos naknade u skladu s učincima značajne komponente finansiranja ako Društvo pri sklapanju ugovora očekuje da će razdoblje između prijenosa obećane robe ili usluga na kupca i datuma kada kupac plati tu robu ili usluge trajati jednu godinu ili kraće.

Nenovčane naknade

Za određivanje cijene transakcije kod ugovora u kojima kupac obećava naknadu u obliku koji nije novac, nenovčanu naknadu (ili obećanje nenovčane naknade) mjeriti po fer vrijednosti.

Naknade koje se plaćaju kupcu

Naknade koje se isplaćuju kupcu uključuju novčane iznose koje Društvo plaća ili očekuje da će platiti kupcu (ili drugim stranama koje od kupca kupuju robu ili usluge Društva). Naknade koje se plaćaju kupcu također uključuju kredit ili druge stavke (na primjer, kupon ili vaučer) koje se mogu primijeniti na iznose koji se duguju Društvu (ili drugim stranama koje od kupca kupuju robu ili usluge Društva). Obračunati naknade koje se isplaćuju kupcu kao smanjenje cijene transakcije i, stoga, smanjenje prihoda, osim ako se plaćanje kupcu vrši u zamjenu za robu ili uslugu koja se razlikuje (kao što je opisano u tačkama 26.-30. MSFI 15) koju kupac prenosi na Društvo.

Raspodjela cijene transakcije na obaveze izvršenja

Bilješke uz finansijske izvještaje Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo na dan 30.06.2020. godine

Prilikom raspodjele cijene transakcije, cilj je da Društvo cijenu transakcije raspodijeli na svaku obavezu izvršenja (ili različitu robu ili uslugu) u iznosu koji predstavlja iznos naknade na koju Društvo očekuje da će imati pravo u zamjenu za prijenos obećane robe ili usluga na kupca.

Raspodjela zasnovana na samostalnim prodajnim cijenama

Kako bi se cijena transakcije raspodijelila na svaku obavezu izvršenja na osnovu relativne samostalne prodajne cijene, prilikom sklapanja ugovora utvrditi samostalnu prodajnu cijenu različite robe ili usluge u osnovi svake obaveze izvršenja u ugovoru i raspodijeliti cijenu transakcije srazmjerno utvrđenim samostalnim prodajnim cijenama.

Raspodjela diskonta

Kupac prima diskont za kupovinu paketa roba ili usluga ako je zbroj samostalnih prodajnih cijena tih ugovorom obećanih roba ili usluga veći od naknade obećane u ugovoru. Osim u slučajevima kada, u skladu s tačkom 82. MSFI 15, Društvo ima vidljive dokaze da se cijeli diskont odnosi samo na jednu ili više, ali ne sve obaveze izvršenja iz ugovora, raspodijeliti diskont razmjerno na sve obaveze izvršenja iz ugovora. Proporcionalna raspodjela diskonta u tim okolnostima je posljedica toga što Društvo vrši raspodjelu cijene transakcije na svaku obavezu izvršenja na osnovu relativne samostalne prodajne cijene različite robe ili usluge u osnovi te obaveze.

Promjene cijene transakcije

Nakon sklapanja ugovora, cijena transakcije se može mijenjati iz različitih razloga, uključujući rješavanje neizvjesnih događaja ili druge promjene okolnosti koje mijenjaju iznos naknade na koju Društvo očekuje da će imati pravo u zamjenu za obećanu robu ili usluge. Na obaveze izvršenja u ugovoru raspodijeliti eventualne naknadne promjene cijene transakcije po istom osnovu kao na početku ugovora. U skladu s tim, Društvo ne smije izvršiti ponovnu raspodjelu cijene transakcije kako bi odražavala promjene samostalnih prodajnih cijena nakon sklapanja ugovora. Iznosi raspodijeljeni na ispunjenu obavezu izvršenja se priznaju kao prihod, ili kao smanjenje prihoda, u razdoblju u kojem dođe do promjene cijene transakcije.

Troškovi ugovora

Dodatni troškovi sticanja ugovora

Dodatne troškove sticanja ugovora sa kupcem priznati kao imovinu ako Društvo očekuje da će ostvariti povrat tih troškova.

Dodatni troškovi sticanja ugovora su oni troškovi koje Društvo napravi prilikom sticanja ugovora s kupcem, a koji ne bi nastali da ugovor nije stečen (na primjer, provizija od prodaje).

Troškovi sticanja ugovora koji bi nastali bez obzira na to je li ugovor stečen se priznaju kao rashod kada nastanu, osim u slučaju kada te troškove izričito snosi kupac, bez obzira na to je li ugovor stečen ili ne.

Kao praktično rješenje, Društvo može dodatne troškove sticanja ugovora priznati kao rashod kada nastanu ako je razdoblje amortizacije imovine koju bi Društvo u suprotnom priznao godinu dana ili manje.

Troškovi izvršenja ugovora

Ako troškovi nastali prilikom izvršenja ugovora s kupcem nisu u djelokrugu nekog drugog Standarda (na primjer, MRS-a 2 – Zalihe, MRS-a 16 – Nekretnine, postrojenja i oprema ili MRS-

**Bilješke uz finansijske izvještaje Dioničkog društva
BH Telecom Sarajevo na dan 30.06.2020. godine**

a 38 – Nematerijalna imovina), priznati imovinu iz troškova nastalih prilikom izvršavanja ugovora samo ako ti troškovi ispunjavaju sve sljedeće kriterije:

- a) troškovi se izravno odnose na ugovor ili na očekivani ugovor koji Društvo može posebno navesti (na primjer, troškovi vezani za usluge koje će se pružiti nakon produženja postojećeg ugovora ili troškovi pripremanja imovine koja će se prenijeti u okviru posebnog ugovora koji još uvijek nije odobren);
- b) zbog troškova se stvaraju ili poboljšavaju resursi Društva koji će se koristiti za ispunjavanje (ili nastavak ispunjavanja) obaveza izvršenja u budućnosti; i
- c) očekuje se povrat troškova.

Amortizacija i umanjenje vrijednosti

Imovina koja je priznata se amortizira na sistemskoj osnovi koja je u skladu sa prijenosom na kupca onih roba ili usluga na koje se imovina odnosi. Imovina se može odnositi na robu ili usluge koje će se prenijeti u okviru određenog očekivanog ugovora (kao što je opisano u tački 95.(a) MSFI 15).

4.3 Odgođeni prihodi (donacije opreme)

Donacije u novcu, radnoj snazi, nekretninama, postrojenjima i opremom korišteni prilikom izgradnje ili rekonstrukcije mreža i u druge operativne svrhe u bilansu stanja se iskazuju kao odgođeni prihod koji se prizna po linearnoj metodi tokom budućeg perioda u procijenjenom vijeku trajanja doniranog sredstva.

4.4 Stalna sredstva (nematerijalna i materijalna)

Stalna sredstva se iskazuju po nabavnoj vrijednosti. Nabavke se evidentiraju po stvarnim troškovima koji se sastoje od faktorne cijene i svih zavisnih troškova nastalih prilikom stavljanja stalnog sredstva u upotrebu. Društvo kapitalizira samo troškove materijala i radne snage korištene pri izgradnji sredstava i troškove kamata. Sav ostali materijal, radna snaga, operativni rashodi, i kursne razlike, odraženi su u bilansu uspjeha. Nakon početnog priznavanja stalnog sredstva, pojedino stalno sredstvo iskazuje se po njegovom trošku umanjenom za akumuliranu amortizaciju i akumulirane gubitke od umanjenja. Sredstvo je raspoloživo za upotrebu prvi dan narednog mjeseca kad je izvršen tehnički prijem ili sredstvo dovedeno u stanje da se može koristiti.

Vijek stalnih sredstva je vremenski period u kojem se očekuje da će Društvo koristiti sredstvo. Amortizacija stalnih sredstava je sistemski raspored troška amortizovanog iznosa sredstva tokom njegovog vijeka upotrebe. Društvo primjenjuje linearni metod otpisa stalnih sredstava i to za svako pojedinačno sredstvo, osim ako postoje značajne promjene očekivanog okvira trošenja ekonomskih koristi u toj imovini. Stalna sredstva u pripremi se ne amortizuju, izuzev ako su raspoloživa za upotrebu a nisu puštena u funkciju. Stalna sredstva van upotrebe se amortizuju, bez obzira što se privremeno ne koriste, jer sredstvo tehnološki zastarjeva. Amortizacija se priznaje kao rashod osim u slučajevima kad je uključena u vrijednost neke druge imovine (interno izrađeno sredstvo, zalihe i sl).

**Bilješke uz finansijske izvještaje Dioničkog društva
BH Telecom Sarajevo na dan 30.06.2020. godine**

Stope korištene za obračun amortizacije stalnih sredstava su slijedeće:

RB	Klasa	Opis klase	Stopa amortizacije	Vijek upotrebe
1	2	3	4	5
		A) NEMATERIJALNA SREDSTVA		
1	1000	Licence za koje ugovorom nije definisan rok	12,00%	8,3
2	1001	Licence za koje je ugovorom definisana rok	100/ug.rok	po ugov.
3	1002	Softver	20,00%	5
4	1004	Ostala nemat. prava za koje nije definisan rok	20,00%	5
5	1004	Ostala nematerijalna prava–elektro-energetski priključci	8,00%	12,5
6	1013	Software za RAN BSC/RNC kontrolere, OSS i ostale servere	15,00%	6,67
7	1023	Licence za RAN BSC/RNC kontrolere, OSS i ostale servere	12,50%	8
		B) MATERIJALNA SREDSTVA		
		Nekretnine-zemljište i građevine		
8	2000	Zemljište	0,00%	-
9	2002	Poslovne zgrade, skladišni prostor i garaže	1,30%	77
10	2004	Objekti za TKC uređaje (građevine)	1,80%	55
11	2004	Objekti za TKC uređaje (kontejneri)	8,00%	12,5
12	2006	Etažni prostori- u upravnim zgradama	1,30%	77
13	2006	Etažni prostori -TK objekti	1,80%	55
14	2008	Antenski stubovi i tornjevi	5,00%	20
15	2010	Pristupni putevi i parkirališta	5,00%	20
16	2012	Ostali objekti (pomoćni građevinski objekti - objekti od čvrstog materijala)	4,00%	25
17	2012	Ostali objekti (trafo stanice, ograde, el.en.priključci, prilazni putevi)	5,00%	20
18	2194	Objekti za TKC, uređaji van upotrebe	stopa prije stav. sred. van upot.	
19	2994	Sredstva stavljena trajno van upotrebe	0,00%	0
		Fiksna mreža, mreže, kablovska kanalizacija, centrale, prenosni sistemi		
20	3000	Pristupne mreže (bakar, optika)	5,00%	20
21	3001	Optički spojni putevi - OSP (glavni i lokalni)	5,00%	20
22	3002	Kablovska kanalizacija	3,00%	33
23	3010	Razdjelnici	7,00%	14,3
24	3012	Komutacioni sistemi (TDM)	10,00%	10
25	3013	Čvor. Int. Mreže IN , Komutacioni sistemi - SS/MGW STP i sl.	15,00%	6,67
26	3013	Komutacioni sistemi TDM - MNC	10%	10
27	3013	DRA, GeoMnC, Signalne platforme	20%	5
28	3014	MSAN/DSLAM korisnički pristupni uređaji	15,00%	6,67
29	3016	Ostale centrale i uređaji (kućne centrale i sekretarske gar.)	15,00%	6,67
30	3019	Centrala van upotrebe	10,00%	10
31	3020	Kablovski uređaji analogni	15,00%	6,67
32	3022	Kablovski uređaji digitalni	15,00%	6,67

**Bilješke uz finansijske izvještaje Dioničkog društva
BH Telecom Sarajevo na dan 30.06.2020. godine**

RB	Klasa	Opis klase	Stopa amortizacije	Vijek upotrebe
33	3024	Multipleksni uređaji analogni- AD konverzije	15,00%	6,67
34	3028	Multipleksni uređaji digitalni-PDH	15,00%	6,67
35	3030	Multipleksni prenosni uređaji	15,00%	6,67
36	3032	Radio relejni uređaji – analogni	15,00%	6,67
37	3034	Radio relejni uređaji - digitalni	15,00%	6,67
38	3036	Antene, talasovodi i pasivni reflektori	15,00%	6,67
39	3038	Oprema satelitskih stanica i satelitski uređaji (DECT, WLL, BWA)	20,00%	5
40	3050	Uređaji za napajanje uz centralu-ispravljači, UPS, inventori	10,00%	10
41	3050	Uređaji za napajanje uz centralu-Aku baterije	15,00%	6,67
42	3050	Uređaji za napajanje uz centralu-agregati	8,00%	12,5
43	3060	Oprema za klimatizaciju uz centrale	10,00%	10
44	3070	Telefonske govornice	15,00%	6,67
45	3072	Ostali terminalni uređaji (mobiteli i fiksni telefoni)	50,00%	2
46	3072	Ostali terminalni uređaji (multimedijalni, mrežni terminal za ISDN, telep)	15,00%	6,67
47	3072	Ostali terminalni uređaji (naglavne i ušne slušalice)	50,00%	2
48	3072	Ostali terminalni uređaji (ispitne slušalice i terminalna oprema)	20,00%	5
		Mobilna mreža: Radio mreža, CORE mreža i servisna mreža		
49	4000	Pretplatnički komutacioni elementi (MSC, AC)	15,00%	6,67
50	4000	Pretplatnički komutacioni elementi	20,00%	5
51	4002	Mobilna mreža - kontroler baznih stanica (BSC, RNC)	15,00%	6,67
52	4003	RAN BSC/RNC kontroleri, OSS i ostali serveri	15,00%	6,67
53	4004	Radio oprema bazne stanice (BS)	10,00%	10
54	4005	Terminalna video oprema	15,00%	6,7
55	4006	Servisna mreža	15,00%	6,67
56	4006	PC, OCS, IN, SMS, IMS, MW, SDM	20,00%	5
57	4008	RAN bazne stanice mobilne mreže	12,50%	8
58	4014	Ripiteri	12,50%	8
59	4024	Antenski sistemi za BS	10,00%	10
60	4034	Sistemi za napajanje BS-ispravljači, UPS, inventori	10,00%	10
61	4034	Sistemi za napajanje BS- Aku baterije	15,00%	6,67
62	4034	Sistemi za napajanje BS- agregati	8,00%	12,5
63	4044	Sistemi klimatizacije za BS	10,00%	10
64	4054	WiFi oprema	15,00%	6,67
		Ostala oprema		
65	5000	Mašine i postrojenja (u proizvodnji-Inžinjeri)	10,00%	10
66	5000	Mašine i postrojenja (agregati)	11,00%	9
67	5000	Mašine i postrojenja (kompresori, rovokopači i sl.)	20,00%	5
68	5000	Mašine i postrojenja (ostale mašine)	14,30%	7
69	5100	Uređaji i oprema Call centra (Služba informacija)	10,00%	10

**Bilješke uz finansijske izvještaje Dioničkog društva
BH Telecom Sarajevo na dan 30.06.2020. godine**

RB	Klasa	Opis klase	Stopa amortizacije	Vijek upotrebe
70	5100	Uređaji i oprema Call centra (naglavne i ušne slušalice)	50,00%	2
71	5100	Uređaji i oprema Call centra (ispitne slušalice)	20,00%	5
		Alati		
72	6002	Univerzalni alati i uređaji (ručni alat- Inžinjeri)	10,00%	10
73	6002	Univerzalni alati i uređaji (ručni alat-ostali)	11,00%	9
74	6002	Univerzalni alati i uređaji (mehanički)	12,50%	8
75	6002	Univerzalni alati i uređaji (električni)	14,30%	7
76	6002	Univerzalni alati i uređaji (elektronski)	20,00%	5
77	6004	Specijalni alati i uređaji (ručni alat-ostali)	11,00%	9
78	6004	Specijalni alati i uređaji (mehanički)	12,50%	8
79	6004	Specijalni alati i uređaji (električni)	14,30%	7
80	6004	Specijalni alati i uređaji (elektronski)	20,00%	5
81	6006	Mjerni i kontrolni uređaji-ostali	12,50%	8
82	6006	Mjerni i kontrolni uređaji -oprema za pružanje poslovnih usluga	14,30%	7
83	6006	Mjerni i kontrolni uređaji-električni i mehanički	16,60%	6
84	6006	Mjerni i kontrolni uređaji-elektronski	20,00%	5
85	6006	Mjerni i kontrolni uređaji (ispitne slušalice)	20,00%	5
		Oprema uz poslovnu zgradu		
86	6010	Oprema uz poslovnu zgradu (liftovi, fontane i sl.)	5%	20
		Računarska oprema		
87	6020	Računarska oprema (štampači i skeneri)	33,00%	3
88	6020	Računarska oprema (računari, osim servera i računara za nadzor)	25,00%	4
89	6020	Računarska oprema (serveri)	15,00%	6,67
90	6020	Računarska oprema (serveri i storage sistemi)	20%	5
91	6022	Komunikacijska oprema (modem, ruter, hub, switch, terminal)	10,00%	10
92	6024	Računari za nadzor i upravljanje	20,00%	5
		Transportna sredstva		
93	6030	Transportna sredstva – teretna vozila	13,00%	7,6
94	6030	Transportna sredstva - putnička vozila	12,50%	8
95	6030	Transportna sred. - kamioni, putnička kombi vozila i džipovi za obav.posl. na terenu (terenska – putnička i teretna vozila)	12,50%	8
96	6034	Ostala transportna sredstva- prikolice putničkih automobile	10,00%	10
97	6034	Ostala transportna sredstva- prikolice ostale	10,00%	10
98	6034	Ostala transportna sredstva- za utovar i istovar robe i mat. u proc. rada (mehanizacija pretovara)	10,00%	10
99	6034	Ostala transportna sredstva- motocikli mopedi i prikolice za teretna vozila	14,30%	7
		Kancelarijska oprema		
100	6040	Oprema za obavljanje kancelarijskih poslova (kopir aparati)	33,00%	3
101	6040	Oprema za obavljanje kanc. Poslova (pisaće i računarske	12,50%	8

**Bilješke uz finansijske izvještaje Dioničkog društva
BH Telecom Sarajevo na dan 30.06.2020. godine**

RB	Klasa	Opis klase	Stopa amortizacije	Vijek upotrebe
		mašine)		
102	6040	Oprema za obavljanje kanc.poslova (ostala kanc.oprema)	15,50%	6,5
103	6042	Kancelarijski, pogonski i ostali namještaj od metala	10,00%	10
104	6042	Kancelarijski, pogonski i ostali namještaj od drveta i metala	11,00%	9
105	6042	Kancelarijski, pogonski i ostali namještaj od drveta	12,50%	8
106	6042	Kancelarijski, pogonski i ostali namještaj	14,30%	7
107	6044	Oprema za zagrijavanje, ventilaciju i održavanje prostorija -kotlovnice	10,00%	10
108	6044	Oprema za zagrijavanje, ventilaciju i održavanje prostorija -grijalice	12,50%	8
109	6044	Oprema za zagrijavanje, ventilaciju i održavanje prostorija -klima uređaji	16,50%	6
110	6044	Oprema za zagrijavanje, ventilaciju i održavanje prostorija -usisivači	20,00%	5
111	6048	Namještaj za restoran (od metala)	10,00%	10
112	6048	Namještaj za restoran (od metala i drveta)	11,00%	9
113	6048	Namještaj za restoran (od drveta)	12,50%	8
114	6048	Namještaj za restoran (ostali)	15,00%	6,67
115	6050	Oprema za ugostiteljstvo i turizam	15,50%	6,5
116	6054	Ostala oprema i uređaji (ostala oprema od metala)	10,00%	10
117	6054	Ostala oprema i uređaji (ostala oprema)	11,00%	9
118	6054	Ostala oprema i uređaji (radio aparati, kasetofoni)	12,50%	8
119	6054	Ostala oprema i uređaji (Vatrododjavni sistem, aparati za gašenje požara i sl.)	14,30%	7
120	6054	Ostala oprema i uređaji (radio stanice motorole)	15,00%	6,67
121	6054	Ostala oprema i uređaji (električni)	20,00%	5
122	6054	Ostala oprema i uređaji (elektronski)	25,00%	4
123	6055	Knjige trajne vrijednosti	0,00%	-
124	6066	Djela likovne umjetnosti, kiparstva i primijenjenih umjetnosti	0,00%	-
		Stanovi		
125	6060	Stanovi	1,50%	67
		Oprema za prenos podatka		
126	7000	Prenos podataka-switchevi i habovi	15,00%	6,67
127	7002	Prenos podataka- terminalna i modemska oprema	20,00%	5
128	7002	Prenos podataka mpls ruterska multipleksna	15,00%	6,67
129	7004	IP /MPLS komunikacijska oprema	15,00%	6,67
130	7005	IPTV system	15,00%	6,67
		Sredstva u pripremi		
131	8000	Ulaganja u zemljište	-	-
132	8100	Ulaganja u građevine	-	-
133	8200	Ulaganja u opremu	-	-
134	8300	Ulaganja u stambene zgrade i stanove	-	-
135	8400	Ulaganja u nematerijalna sredstva	-	-

Bilješke uz finansijske izvještaje Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo na dan 30.06.2020. godine

Stope amortizacije za nematerijalna sredstva čiji vijek upotrebe je definisan ugovorom, se utvrđuju prema vijeku upotrebe koji proizilazi iz ugovora. Stope amortizacije za stalna sredstva uzeta u najam (lizing) u skladu sa Ugovorom o najmu, se utvrđuju prema periodu trajanja najma koji proizilazi iz ugovora. Stopa amortizacije za stalno sredstvo na kojem su urađeni naknadni izdaci (koji su sastavni i neodvojivi dio tog sredstva), a takvim izdacima je produžen korisni vijek upotrebe ili povećan kapacitet tog sredstva, utvrđuje se komisijски, na osnovu novoprocjenjenog korisnog vijeka upotrebe nadograđenog sredstva.

Osnovicu za amortizaciju čini nabavna vrijednost stalnog sredstva, odnosno bruto knjigovodstvena vrijednost. Osnovicu za amortizaciju stalnog sredstva u koje je izvršeno naknadno ulaganje, a takvo ulaganje nije imalo za rezultat produženje korisnog vijeka trajanja stalnog sredstva, čini rezidualna vrijednost tog sredstva prije izvršenog ulaganja, uvećana za troškove ulaganja.

Procjenjeni ostatak vrijednosti i korisni vijek upotrebe materijalnih stalnih sredstava, kao i metodu amortizacije, Društvo preispituje na kraju svake godine, te ako se očekivanja razlikuju od prethodnih procjena promjene se priznaju kao promjena računovodstvenih procjena u skladu sa MRS 8 – Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i pogreške.

Na kraju svakog izvještajnog perioda Društvo vrši provjeru da li postoji bilo kakav pokazatelj da je vrijednost nekog sredstva umanjena. Ako takav pokazatelj postoji, subjekt treba da procijeni nadoknadivi iznos za takvo sredstvo. Gubitak od umanjenja vrijednosti sredstva priznaje se kao rashod perioda.

Stalno sredstvo prestaje se priznavati u trenutku otuđenja ili kad se ne očekuju buduće ekonomske koristi od njegove upotrebe. Ako se u vrijednost sredstva priznaje trošak zamjene tad se mora otpisati knjigovodstvena vrijednost zamjenjenog dijela. Vrijednost dijela koji se mijenja utvrđuje se procjenom, na osnovu učešća vrijednosti dijela koji se ugrađuje u ukupnoj vrijednosti sredstva.

Dobitke ili gubitke koji nastanu zbog isknjižavanja stalnog sredstva utvrđuju se kao razlika između neto prihoda od otuđenja i knjigovodstvenog iznosa (sadašnje, neotpisane vrijednosti) sredstva. Dobit od prodaje isknjiženog stalnog sredstva predstavlja prihod, a gubitak rashod tekućeg perioda.

4.5 Finansijski instrumenti

Od 1. januara 2019. godine, Društvo klasifikuje svoju finansijsku imovinu u sljedeće mjerne kategorije:

- a) ona koja se naknadno mjeri po fer vrijednosti (ili kroz ostalu sveobuhvatnu dobit [„OSV“] ili kroz dobit ili gubitak [„DG“]),
- b) ona koja se mjeri po amortizovanom trošku.

Pri početnom priznavanju, Društvo mjeri finansijsku imovinu po fer vrijednosti plus transakcijski troškovi koji su direktno pripisani nabavci finansijske imovine, u slučaju da finansijska imovina nije iskazana po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak (FVDG).

Postoje tri mjerne kategorije u koje Društvo klasifikuje svoje dužničke instrumente.

- a) Amortizovani trošak: Imovina koja se drži radi naplate ugovorenih novčanih tokova, pri čemu novčani tokovi predstavljaju isključivo plaćanja glavnice i kamata, mjeri se po amortizovanom trošku. Društvo klasifikuje u ovu kategoriju:

**Bilješke uz finansijske izvještaje Dioničkog društva
BH Telecom Sarajevo na dan 30.06.2020. godine**

- potraživanja od kupaca;
 - krediti za koje je „SPPI“ klasifikacijski test (plaćanje samo glavnice i kamate) zadovoljen i koji se drže poslovnog modela „držanje radi naplate (held to collect“);
 - novac i novčani ekvivalenti;
 - ostala finansijska imovina za koje je „SPPI“ klasifikacijski test zadovoljen i koji se drže poslovnog modela „držanje radi naplate“.
- a) FVOSD (Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit): Imovina koja se drži radi naplate ugovorenih novčanih tokova i zbog prodaje finansijske imovine, pri čemu novčani tokovi predstavljaju isključivo plaćanja glavnice i kamata, mjeri se po FVOSD.
- b) FVDG (Fer vrijednost kroz dobit ili gubitak): Imovina koja ne zadovoljava kriterije za amortizovani trošak ili FVOSD mjeri se po FVDG.

Društvo naknadno mjeri sve instrumente kapitala po fer vrijednosti.

Od 1. januara 2019. godine, za dužničke instrumente koji se vode po amortizovanom trošku ili po FVOSD, Društvo procjenjuje očekivane kreditne gubitke („ECL“) na osnovu dalekosežnih informacija, nezavisno od toga da li postoje ikakve naznake umanjenja.

Za kratkotrajna potraživanja od kupaca, bez značajne komponente finansiranja, Društvo primjenjuje pojednostavljeni pristup zahtjevan po MSFI 9 i mjeri očekivane gubitke uslijed umanjenja vrijednosti tokom perioda trajanja ugovora, a od početnog priznavanja potraživanja.

Društvo koristi matricu ispravke vrijednosti po kojoj se gubici uslijed umanjenja vrijednosti izračunavaju za potraživanja od kupaca shodno njihovoj starosnoj strukturi ili periodima njihovog dospjeća.

Da bi se izmjerili očekivani kreditni gubici, potraživanja od kupaca se grupišu na osnovu zajedničkih karakteristika kreditnog rizika, Analiza neoporavka provodi se za prethodnih 5 godina da bi se utvrdio opći omjer ulaska u status neispunjavanja obaveza („default“).

Omjeri default-a računaju za sljedeće vremenske intervale: do 30 dana; od 31 do 60 dana; od 61 do 90 dana; i preko 90 dana.

Društvo se vodi modelom od tri faze za umanjenje vrijednosti finansijske imovine, osim za potraživanja od kupaca:

- a) Faza 1 – sastoji se iz iznosa za koje se kreditni rizik nije značajno povećao od momenta početnog priznavanja. Očekivani kreditni gubici određuju se na osnovu vjerovatnoće ulaska u status neispunjavanja obaveza unutar narednih 12 mjeseci (tj. ukupni očekivan kreditni gubitak pomnožen sa vjerovatnoćom da će se gubitak desiti u narednih 12 mjeseci).
- b) Faza 2 – sastoji se iz iznosa za koje je utvrđeno značajno povećanje kreditnog rizika od momenta početnog priznavanja, ali za koje ne postoje objektivni dokazi umanjenja vrijednosti. Očekivani kreditni gubici baziraju se na vjerovatnoći ulaska u status neispunjavanja obaveza tokom perioda trajanja ugovora.
- c) Faza 3 – sastoji se iz iznosa za koje postoje objektivni dokazi umanjenja vrijednosti.

Potraživanja od kupaca klasifikuju se ili kao Faza 2 ili Faza 3:

- a) Faza 2 – sastoji se iz potraživanja za koja se primjenjuje pojednostavljeni pristup mjerenja očekivanih kreditnih gubitaka tokom perioda trajanja ugovora, osim za određena potraživanja od kupaca klasifikovana u Fazu 3.
- b) Faza 3 – sastoji se iz potraživanja od kupaca koja su dospjela više od 90 dana ili za koja je individualno identifikovano umanjenje vrijednosti

Društvo uzima u obzir sljedeće naznake pri procjeni značajnog povećanja kreditnog rizika potraživanja za date kredite:

- a) kredit je dospio najmanje 30 dana;

**Bilješke uz finansijske izvještaje Dioničkog društva
BH Telecom Sarajevo na dan 30.06.2020. godine**

- b) postoje pravne, tehnološke ili makroekonomske promjene sa značajnim negativnim uticajem na dužnika;
- c) postoje informacije o nepovoljnim događajima povezanim sa kreditom ili drugim kreditima istog dužnika od drugih kreditora, kao što su zatvaranje ugovora, kršenje odredbi iz ugovora, ponovni pregovori zbog finansijskih poteškoća, itd.;
- d) dužnik je izgubio značajnog kupca ili dobavljača ili na drugi način iskusio značajne nepovoljne promjene na svom tržištu.

Finansijska imovina otpisuje se u cjelosti ili djelomično, kada Društvo praktički iscrpi sve napore za nadoknadu svog potraživanja i zaključi da nema opravdanog očekivanja za nadoknadu. Ovo se obično dešava kada je sredstvo dospjelo najmanje 365 dana.

Finansijske obaveze klasifikuju se kao finansijske obaveze „po FVDG“ ili kao „ostale finansijske obaveze“. Finansijske obaveze početno se priznaju po fer vrijednosti umanjenoj za troškove transakcije i naknadno se mjere po amortizovanom trošku uz upotrebu efektivne kamatne stope.

4.6 Zalihe

Zalihe se sastoje od sirovina, materijala i opreme koji se mogu koristiti u izgradnji ili održavanju stalnih sredstava, rezervnih dijelova, sitnog inventara, ambalaže i autoguma, i robe (roba u sklopu sa asembliranom uslugom) koja se drži za dalju prodaju.

Društvo odvojeno vodi zalihe investicionog materijala i zalihe potrošnog materijala. Zalihe investicionog materijala iskazane su u okviru stalnih sredstava u pripremi i vrednuju se po trošku nabavke.

Zalihe sirovina, materijala, rezervnih dijelova, sitnog inventara, ambalaže i auto guma se početno vrednuju po nabavnoj vrijednosti (trošku nabavke) ili neto utrživoj vrijednosti, ovisno od toga što je niže. U trošak zaliha se uključuju svi troškovi nabavke, i drugi troškovi koji su nastali dovodenjem zaliha na sadašnju lokaciju i sadašnje stanje. Djelimično vrijednosno otpisivanje zaliha ispod troška nabavne vrijednosti Društvo vrši ukoliko se trošak zaliha ne može nadoknaditi iz razloga što su zalihe: oštećene, u cijelosti ili djelimično zastarjele, ili duže zadržavane na zalih, neupotrebljive (opadanje kvaliteta, tehnološka zastarjelost i sl.), ako su na tržištu njihove prodajne cijene smanjenje ili ako su povećani procjenjeni troškovi dovršenja.

Sve zalihe sirovina, materijala, investicione opreme, rezervnih dijelova, sitnog inventara, ambalaže i auto-guma, slične vrste i namjene, Društvo vrednuje primjenom metode ponderisanog prosječnog troška.

Razduženje, tj. trošak zaliha sirovina i repromaterijala, rezervnih dijelova, sitnog inventara, ambalaže i auto-guma vrši se po prosječnoj ponderisanoj cijeni.

Vrijednost materijala za telefonske usluge (TF i ultra kartice) iskazane su po prosječnim cijenama na osnovu troškova nabavke, a nominalna vrijednost iskazana je u vanbilansnoj evidenciji.

4.7 Oporezivanje

Porez na dobit se obračunava na oporezivu dobit za punu godinu po važećoj stopi od 10%. Više uplaćeni porez na dobit priznaje se kao akontacija poreza za narednu poslovnu godinu.

4.8 Iskazivanja internih prihoda i rashoda

Troškovi stalnih sredstava izgrađenih u vlastitoj režiji evidentiraju se u poslovnim knjigama po vrsti troškova u momentu nastanka, odvojeno po svakom investicionim ulaganju. Ukupna

Bilješke uz finansijske izvještaje Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo na dan 30.06.2020. godine

vrijednost troškova po investicionom ulaganju ne može preći vrijednost koja bi se platila za kupovinu istog sredstva na tržištu. Vrijednost vlastitih radova, koji ulaze u vrijednost stalnih sredstava isključuju se iz prihoda i troškova.

Ostali troškovi u vlastitoj režiji, koji ne ulaze u vrijednost stalnih sredstava evidentiraju se u poslovnim knjigama po vrsti troškova u momentu nastanka u dijelu Društva koje je napravilo troškove. Prenos troškova na dio Društva za koga su troškovi nastali vrši se preko rasporeda troškova po svakom ispostavljenom internom dokumentu.

Troškovi TK usluga (telefoni fiksne i mobilne telefonije, usluge bihneta i bihpaka) u službene svrhe i interni prihodi po ovom osnovu ne evidentiraju se u glavnoj knjizi, podaci su evidentirani u posebnim bazama (kontrola prihoda po RD). Ovi troškovi i prihodi nisu iskazani u ukupnim troškovima i приходima kroz finansijske izvještaje.

Troškovi upotrebe vrijednosnica TF kartica i prepaid kartica za potrebe reprezentacije i propagandne svrhe evidentiraju se po nominalnoj vrijednosti preko internih prihoda u periodu kad se vrši preuzimanje vrijednosnica iz skladišta materijala.

4.9 Vrednovanja i iskazivanja primanja radnika

Primanja radnika koja dospijevaju u roku od dvanest mjeseci nakon kraja razdoblja u kojim je radnik pružio svoje usluge predstavljaju kratkoročna primanja. U kratkoročna primanja spadaju:

- Plaće za efektivni rad po internim aktima Društva, porezi i doprinosi po zakonskim propisima,
- Naknade za kratkoročna odsustva: godišnji odmor, državni i vjerski praznici, bolovanje, osim bolovanja koji se može nadoknaditi od zdravstvenih fondova,
- Topli obrok, prevoz s posla i na posao, regres za godišnji odmor i ostala zakonom priznata primanja radnika,
- Nenovčane naknade radnicima, gdje spadaju zdravstvena zaštita, korištenje automobila, stanova ili drugih dobara besplatno ili po povlaštenoj cijeni i porezi i doprinosi koji se plaćaju na te naknade.

Kratkoročna primanja radnika priznaju se u troškove perioda kad je radnik pružio usluge Društvu i stekao pravo na naknadu, osim za primanja radnika koja ulaze u vrijednost zaliha ili stalnih sredstava.

Primanja radnika koja u cjelosti dospijevaju za isplatu po isteku dvanest mjeseci i više nakon kraja razdoblja u kojem su radnici pružili usluge povezane s tim primanjima predstavljaju dugoročna primanja. Dugoročna primanja uključuju:

- Otpremnine u penziju,
- Jubilarne nagrade i druge nagrade za dugogodišnji rad,
- Naknade za vrijeme duže spriječenosti za rad, dužeg odsustva zbog usavršavanja i druge odgođene naknade, koje dospijevaju u roku od 12 mjeseci i više po isteku razdoblja u kojem su zarađene.

Utvrđivanje sadašnje vrijednosti obaveza iz prethodnog stava vrši se metodom akumuliranih primanja raspoređenih tokom procesa rada za svakog radnika odvojeno, korištenjem aktuarske tehnike radi sačinjavanja pouzdane procjene iznosa primanja koji su radnici zaradili u zamjenu za pružene usluge u tekućem i predhodnom razdoblju.

Kad postoje mogućnost nadoknade obaveza prema radnicima od Države ili drugih pravnih lica, što proizilazi iz Zakona ili Ugovora, Društvo će priznati potraživanje i umanjiti troškove radnika.

4.10 Rezervisanja (razgraničavanja)

Društvo rezerviše obaveze koje proizilaze iz Zakona ili Ugovora za koje postoji neizvjesnost oko iznosa i vremena budućih izdataka za njihovo podmirenje. Obaveze su rezultat događaja koji je nastao u prošlosti, a mogu se pouzdano procjeniti. Ako se utvrdi da neće doći do odljeva resursa po obavezi koja je rezervisana ili je došlo do manjeg odljeva resursa obaveza se ne priznaje. Društvo će razgraničiti prihode koji su fakturisani ili naplaćeni, a nisu pružene usluge ili nisu nastali osnovni troškovi za pružanje usluga. Prihodi se razgraničavaju na osnovu pouzdane procjene, da će troškovi pružanja usluga u većem dijelu terefiti troškove naredne godine. Veći iznos stvarnih troškova u odnosu na rezervisane troškove knjiži se na teret rashoda perioda, a manji iznos stvarnih troškova u odnosu na rezervisane troškove knjiži se u korist prihoda perioda.

Obračunate kamate po osnovu obaveza knjiže se na teret rashoda, odnosno rashoda od finansiranja u korist vremenskih razgraničenja. Primljeni obračun kamata od povjerilaca knjiže se na teret vremenskih razgraničenja kada su prethodno knjižene u korist vremenskih razgraničenja. Obračunate kamate prema dužnicima koji proizilaze iz ugovora, a nisu naplaćene ili fakturisane (kamate na oročena ili deponovana sredstva i kamate po prodaji na kredit) knjiže se u korist prihoda od finansiranja i na teret rezervisanja.

Društvo će priznati rezervisanje po osnovu Ugovora po kojima su obaveze po Ugovoru veće od koristi koja se obezbjeđuje iz ugovora (štetnih ugovora), poslije priznavanja svih umanjena na imovini koja je predmet ugovora.

4.11 Događaji nakon datuma bilansa

Finansijske izvještaje potpisuje Generalni direktor Društva, koje je prethodno potpisao certificirani računovođa – Rukovodilac Sektora za računovodstvo. Potpisom finansijskih izvještaja, isti se u skladu sa MRS 10 smatraju odobrenim. Datum odobravanja finansijskih izvještaja je 20.02. tekuće godine za Izvještaje iz prethodne godine i 20.07. tekuće godine za polugodišnje izvještaje.

4.12 Izmjena finansijskih izvještaja po osnovu materijalno značajnih stavki

Izostavljene ili pogrešno iskazane stavke su materijalno značajne ako bi, pojedinačno ili grupno, mogle uticati na ekonomske odluke korisnika finansijskih izvještaja donesene na osnovu tih izvještaja. Značajnost (materijalnost) ovisi o veličini i vrsti izostavljene ili pogrešno iskazane stavke sagledane u svijetlu prisutnih pratećih okolnosti. Odlučujući faktor može predstavljati veličina stavke ili priroda stavke, odnosno njihova kombinacija.

Retroaktivno ispravljanje materijalno značajnih grešaka iz prethodnih razdoblja vrši se u prvom setu finansijskih izvještaja koji bude odobren za izdavanje nakon otkrivanja tih grešaka. Uporedne informacije za prethodna razdoblja prezentiraju se kao da su nove računovodstvene politike bile primjenjivane oduvijek, odnosno kao da greške iz prethodnog razdoblja nisu nikada ni postojale. Iznos prilagođavanja koji proizilazi iz promjene računovodstvene politike ili iznos ispravke greške iz prethodnog razdoblja vrši se ispravkom početnog stanja zadržanih zarada (akumulirane dobiti).

Visina značajnosti se utvrđuje u visini od 1% od ukupno ostvarenog prihoda u godini za koju se izrađuju izvještaji. Ukoliko utvrđena materijalno značajna greška u poslovnim knjigama i finansijskim izvještajima prelazi iznos utvrđene značajnosti, Uprava Društva donosi odluku o izmjeni finansijskih izvještaja za period za koji je greška izvršena.

**Bilješke uz finansijske izvještaje Dioničkog društva
BH Telecom Sarajevo na dan 30.06.2020. godine**

DODATNE INFORMACIJE O STAVKAMA IZ FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

5. STALNA SREDSTVA

5.1 Nematerijalna imovina u upotrebi

Promjene na nematerijalnoj imovini u periodu 01.01.2020. do 30.06.2020. godine prikazane su vrijednosno u KM, u slijedećoj tabeli:

Opis	Licence	Softveri	Ostala nemat.sredstva	Stalna sredstva u pripremi	Ukupno
NABAVNA VRIJEDNOST					
Na dan 31. 12.2019.	242.713.039	61.487.285	22.557.565	79.086	326.836.975
Povećanja				268.103	268.103
Prenos sa / na	2.836.355	3.061.523	61.311	-500.000	5.459.189
Prenos na nematerijalnu imovinu		1.993.847			1.993.847
Prenos sa / na druge klase				-355	-355
Rashodovanja		-390.000			-390.000
PROCJENA 30062020			8.672	-8.672	0
procjena 31122019	-32.199	-377.273	-15.101	424.573	0
Na dan 30.06.2020.	245.517.195	65.775.382	22.612.447	262.735	334.167.759
AKUMULIRANA AMORTIZACIJA					
Na dan 31. 12.2019.	194.573.140	49.315.369	19.772.622		263.661.131
Trošak amortizacije	5.207.759	2.704.574	298.480		8.210.813
Prenos na nematerijalnu imovinu		1.987.891			1.987.891
Rashodovanja		-390.000			-390.000
Na dan 30.06.2020.	199.780.899	53.617.834	20.071.102	0	273.469.835
NETO KNJIGOVODSTVENA VRIJEDNOST					
Na dan 31.12.2019.	48.139.899	12.171.916	2.784.943	79.086	63.175.844
Na dan 30.06.2020.	45.736.296	12.157.548	2.541.345	262.735	60.697.924

**Bilješke uz finansijske izvještaje Dioničkog društva
BH Telecom Sarajevo na dan 30.06.2020. godine**

Ukupna nabavna vrijednost nematerijalne imovine na dan 01.01.2020. godine iznosi 326.836.975 KM, a na dan 30.06.2020. godine iznosi 334.167.759 KM.

Ukupna ispravka vrijednosti nematerijalne imovine na dan 01.01.2020. godine iznosi 263.661.131 KM, a na dan 30.06.2020. godine iznosi 273.496.835 KM.

Neto knjigovodstvena vrijednost nematerijalne imovine na dan 01.01.2020. godine iznosi 63.175.844 KM, a na dan 30.06.2020. godine iznosi 60.697.924 KM.

Povećanje nematerijalne imovine koja se odnosi na kolaudaciju imovine koja je stavljena u upotrebu, u toku izvještajnog perioda iznosi 5.959.189 KM. Procjena nekolaudovanih nematerijalnih stalnih sredstava na dan 30.06.2020. godine iznosi 8.672 KM. Iznos od 1.993.847 KM se odnosi na povećanje nematerijalne imovine za prenos sa klasa materijalne imovine, a iznos od 268.103 KM se odnosi na nova ulaganja u nematerijalna sredstva u pripremi. Smanjenje nematerijalne imovine u izvještajnom periodu iznosi ukupno 390.000 KM nabavne vrijednosti, isto se se odnosi na rashod nematerijalne imovine u skladu sa odlukama Uprave društva.

Procijenjeni korisni vijek upotrebe i stope za obračun amortizacije za nematerijalnu imovinu su navedene u Zbirnoj tabeli stopa za obračun amortizacije (strana 13.-16 Bilješki), osim za nematerijalnu imovinu čiji je vijek upotrebe definisan ugovorom, u kojem slučaju se stopa amortizacije utvrđuje shodno korisnom vijeku upotrebe koji proizlazi iz ugovora.

Amortizacija nematerijalne imovine iznosi 8.210.813 KM, od čega se na tekući period odnosi 8.200.194 KM (iskazana na kontu Glavne knjige 54010000), a na raniji period se odnosi 10.619 KM (iskazana na kontu Glavne knjige 59100000). U izvještajnom periodu nije bilo kapitalizacije troškova amortizacije nematerijalne imovine.

U Društvu ne postoji nematerijalna imovina za koju je procijenjeno da ima neograničen korisni vijek upotrebe, ne postoji nematerijalna imovina koja je stečena posredstvom državne pomoći, nematerijalna imovina nad kojom je vlasništvo ograničeno i nematerijalna imovina koja je založena kao garancija za plaćanje obaveza.

Pojedinačna nematerijalna sredstva koja imaju značajnu vrijednost u ukupnim nematerijalnim sredstvima su data u slijedećoj tabeli:

rb	Imovina	Opis imovine	Vrd.nabave	Akum.amort.	Knj.vrij.
1	1003978	LTE licenca	16.274.607,58	- 180.919,39	16.093.688,19
2	1003476	LICENCA ZA UNIVERZALNE MOBILNE TEL SIST (UMTS)(3G)	23.316.983,39	- 15.811.635,04	7.505.348,35
3	1001728	JRK/JPP	8.716.598,33	- 6.243.183,21	2.473.415,12
4	1003478	LICENCA GSM PO UGOVORU DEFINISAN ROK-(2G)	117.239.411,13	- 115.207.261,39	2.032.149,74
5	1002769	CDOM	4.501.584,81	- 2.389.638,82	2.111.945,99
6	1003495	ORACLE DATABASE	8.152.325,87	- 6.350.104,79	1.802.221,08
7	1003498	ORACLE MIDDLEWARE	4.669.744,27	- 3.085.211,72	1.584.532,55
8	1003555	ORDER MANGEMENT	1.749.227,58	- 265.952,17	1.483.275,41
9	1003308	SISTEM ZA AUTOMATIZACIJU UPRAVALJANJA BB MREŽNI EL	2.885.925,00	- 1.716.308,29	1.169.616,71
10	1002597	IKAP KC	2.842.578,47	- 1.725.496,43	1.117.082,04
11	1003074	LICENCE ZA BHM/BSC 1N FLEXI BSC HW ALIPAŠINO P	1767146,02	-836028,71	931.117,31
12	1003172	Medijacijski sistem BH Telecom-EMM8-HW(TKC A.Polje	2.607.823,30	- 1.727.266,51	880.556,79
13	1003272	Nokia Performance Manager-SW	2.000.281,52	-1225412,48	774.869,04

**Bilješke uz finansijske izvještaje Dioničkog društva
BH Telecom Sarajevo na dan 30.06.2020. godine**

5.2 Materijalna imovina u upotrebi

Promjene na nekretninama, postrojenjima i opremi u periodu 01.01.2020. do 30.06.2020. godine prikazani su vrijednosno u KM, u slijedećoj tabeli:

	Zemljište	Zgrade	Mreža	Centrale i prenosni uređaji	Ostala oprema	Rezervni dijelovi	Izgradnja u toku	Ukupno
NABAVNA VRIJEDNOST								
Na dan 31.12.2019	14.713.694	308.650.752	720.241.553	359.016.360	370.362.710	979.977	112.855.171	1.886.820.217
Povećanja						185.311	27.577.117	27.762.428
Prenos sa / na	11.618	3.329.775	3.063.967	4.788.591	10.210.955		-26.864.095	-5.459.189
Prenos na nematerijalnu imovinu				-250.724	-1.743.123			-1.993.847
Prenos sa / na druge klase		-2.006		10.838	-2.550.534		-10.803.787	-13.345.489
LTE				-1.360				-1.360
Rashodovanja		-2.225.850		-1.040.583	-4.651.145		-197.367	-8.114.945
MANJAK					-7.816			-7.816
amortizacija za rezv dijelov-5402						-81.151		-81.151
PROCJENA UMANJENJA VRIJED. ZALIHA-MRS 2							-462.449	-462.449
RASHOD REZERVNIH DJELOVA 5702000						-31.972		-31.972
PROCJENA 30062020		1.110.894		2.240.133	8.312		-3.359.339	0
zatvaranje procjene 31122019	-20.093	-3.265.483		-5.115.655	-372.346		8.773.577	0
Na dan 30.06.2020	14.705.219	307.598.082	723.305.520	359.647.600	371.257.013	1.052.165	107.518.828	1.885.084.426
AKUMULIRANA AMORTIZACIJA								
Na dan 31.12.2019		138.255.010	533.737.823	282.269.832	301.690.051			1.255.952.716
Trošak amortizacije		3.778.318	8.801.711	8.207.563	13.032.090			33.819.682
Prenos na nemater imovinu				-250.274	-1.737.617			-1.987.891
LTE				-799				-799
Prenos sa / na druge klase				8.100	-2.134.923			-2.126.823
Rashodovanja		-1.006.085		-1.018.704	-4.616.620			-6.641.409
MANJAK					-7.816			-7.816
Na dan 30.06.2020	0	141.027.243	542.539.534	289.215.718	306.225.165		0	1.279.007.660
NETO KNJIGOVODSTVENA VRIJEDNOST								
Na dan 31.12.2019	14.713.694	170.395.742	186.503.730	76.746.528	68.672.659	979.977	112.855.171	630.867.501
Na dan 30.06.2020	14.705.219	166.570.839	180.765.986	70.431.882	65.031.848	1.052.165	107.518.828	606.076.766

**Bilješke uz finansijske izvještaje Dioničkog društva
BH Telecom Sarajevo na dan 30.06.2020. godine**

Ukupna nabavna vrijednost materijalne imovine na dan 01.01.2020. godine iznosi 1.886.820.217 KM, a na dan 30.06.2020. godine iznosi 1.885.084.426 KM.

Ukupna ispravka vrijednosti materijalne imovine na dan 01.01.2020. godine iznosi 1.255.952.716 KM, a na dan 30.06.2020. godine iznosi 1.279.007.660 KM.

Neto knjigovodstvena vrijednost materijalne imovine na dan 01.01.2020. godine iznosi 630.867.501 KM, a na dan 30.06.2020. godine iznosi 606.076.766 KM.

Procijenjeni korisni vijek upotrebe i stope za obračun amortizacije za materijalnu imovinu su navedene u Zbirnoj tabeli stopa za obračun amortizacije (strana 13.-16. Bilješki).

Amortizacija materijalne imovine za period 01.01.2020. do 30.06.2020. godinu iznosi 33.819.682 KM, od čega se na tekući perioda odnosi 33.381.069,52 KM, a na prethodni period 438.612,48 KM. Amortizacija rezervnih dijelova za objekte, opremu, instrumente i alate je iskazana na posebnom kontu (54020000) u iznosu od 81.151,27 KM. U izvještajnom periodu nije bilo kapitalizacije troškova amortizacije materijalne imovine.

Povećanje materijalne imovine koje je rezultat aktiviranja sredstava stavljenih u upotrebu (kolaudacije) iznosi 21.404.906 KM. Procjena nekolaudovanih materijalnih stalnih sredstava na dan 30.06.2020. godine iznosi 3.359.339 KM. Najveće smanjenje materijalne imovine se odnosi na rashod materijalnih stalnih sredstava po odlukama Uprave Društva iskazan u iznosu 8.114.945 KM nabavne vrijednosti. Procjena umanjena vrijednosti investicijskih zaliha u skladu sa zahtjevima MRS 36 iznosi ~~447.985~~ KM. Izvršena je reklasifikacija materijalnih stalnih sredstava u sredstva najenjena prodaji u iznosu ~~sadašnje~~ vrijednosti 2.998 KM. U izvještajnom periodu je izvršena prodaja domontirane RAN opreme (i prateće opreme) i iskazan je prihod od 207.659 KM.

Ne postoje ograničenja vlasništva nad nekretninama, postrojenjima i opremom, i materijalna imovina nije založena kao garancija za obaveze Društva. Ne postoje ugovorne finansijske obaveze preuzete pri sticanju nekretnina, postrojenja i opreme.

Vrijednost privremeno nekorištenih nekretnina, postrojenja i opreme se daju u slijedećoj tabeli:

Konto	Naziv	nabavna vrijednost	ispravka vrijednosti	knjigovodstvena vrijednost na dan 30.06.2020
2108000	Ostali poslovni građevinski objekti	376.395,73	-297.115,31	79.280,42
2200000	Centrale van upotr.	1.059.289,46	-933.026,65	126.262,81
UKUPNO sredstva privremeno van upotrebe		1.435.685,19	-1.230.141,96	205.543,23

Imovina je evidentirana van upotrebe jer je izvršena demontaža. Navedena oprema se može koristiti na nekoj drugoj lokaciji jer je ispravna, te će Uprava Društva u budućem periodu donijeti odluke o upotrebi iste.

5.3 Stalna sredstva u pripremi

Promjene na sredstvima u pripremi prikazane su vrijednosno u KM u slijedećoj tabeli:

Trans/ tip kr	Opis	Mater. stalna sredstva u pripremi	Zalihe inv. materijala i opreme	Radovi Tel.Inžinjer. koji nisu završeni (02565002)	Oprema za koju nisu ispost.fakture (02565003)	Ukupna materijalna sredstva 025	Nemat.stalna sredstva u pripremi (0150-0155)	Ukupno stalna sredstva u pripremi
	GK- stanje konta 01.01.2020	79.773.225	22.960.691	1.742.020	8.379.234	112.855.171	79.086	112.934.256
	Početno stanje 01.01.2020.	88.546.802	22.946.227	1.742.020	8.379.234	121.614.283	503.659	122.117.942
	Ispravka početnog stanja 01.01.2020	-8.773.577	14.464			-8.759.113	-424.573	-9.183.685
116	Nabavka u tekućoj godini (WBS)	34.230.114				34.230.114	268.103	34.498.217
Y 32	Preknjiženje	-14.917				-14.917		-14.917

**Bilješke uz finansijske izvještaje Dioničkog društva
BH Telecom Sarajevo na dan 30.06.2020. godine**

	investicinih nabavki iz PS na rashod							
160	Povrat sa IP na zal mat/opr u skladište	-11.354				-11.354		-11.354
250, 209	Prek sa zaliha invest.materijal/oprema na SI, potr mat ili trošak	-9.472.513				-9.472.513	-355	-9.472.868
259	Prenos na rashod - Powl.nabavke tekuće godine	-1.262.667				-1.262.667		-1.262.667
338	Kolaudacija- Prijenos-povlačenje nabavke preth god.iz kap.ulaganja	-6.534.863				-6.534.863	-420.000	-6.954.863
339	Kolau- Prijenos nabave tek. godine iz kapit.ulaganja	-9.351.981				-9.351.981	-80.000	-9.431.981
Y50	Kolaudacija -Nakn aktiviranje početne vrijednosti	-589.777				-589.777		-589.777
Y51	Kolaudacija -Nakn. aktiviranje tekuće vrijednosti	10.387.474				-10.387.474		-10.387.474
3E+0 6	Prelazni konto po fakturama- rad u vlastitoj režiji TI PROMET			269.918		269.918		269.918
02565 003	Pr cto nefakt inves externih dobavljača-PROM				-5.030.528	-5.030.528		-5.030.528
101- 102	Zaprimanje investicionog materijala i opreme		8.826.209			8.826.209		8.826.209
221- 222	Izda investicionog mat i opr iz skl na investicije u toku		-4.119.812			-4.119.812		-4.119.812
309- 310	Prekniženja sa zaliha invest materijal/oprema na sitan inventar I potrošni materijal		-6.838.443			-6.838.443		-6.838.443
501- 502	Zaprimanje materijala/opreme bez narudžbenice		251.280			251.280		251.280
701- 702	Manjak/Višak materijala/opreme po popisu		208			208		208
951- 952	Rashod materijala/opreme po popisu		-251.266			-251.266		-251.266
939	Nalog prve ugradnje		-113			-113		-113
941- 942	Nalog zamjene smetnje		-153			-153		-153
02570 009- 02580 009	Proc umanjenja vrijed.zaliha- MRS 36 (Ispravka zalihe inv.mat. i opreme)		-462.449			-462.449		-462.449
01500 009	Procjena aktiviranih sred. koja nisu kolaudovana					0	-8.672	-8.672
02539 009	Procjena aktiviranih sred. koja nisu kolaudovana	-2.248.445				-2.248.445		-2.248.445

**Bilješke uz finansijske izvještaje Dioničkog društva
BH Telecom Sarajevo na dan 30.06.2020. godine**

02519 009	Proc. aktiviranih sred. koja nisu kolaudovana	-1.110.894				-1.110.894		-1.110.894
02509 009	Stor.Proc.nekol.sre d.31.12.2019.	20.093				20.093		20.093
02539 009	Stor.proc.nekol.sre d.31.12.2019.	5.488.001				5.488.001		5.488.001
02519 009	Stor.proc.nekol.sre. 31.12.19.	3.265.483				3.265.483		3.265.483
01500 009	Stor.proc.nek.sred. 31.12.19.					0	424.573	424.573
Bruto bilans		81.792.032	20.366.152	2.011.938	3.348.706	107.518.828	262.735	107.781.562
Razlika		0	0	0	0	0	0	0
Glavna knjiga		81.792.032	20.366.152	2.011.938	3.348.706	107.518.828	262.735	107.781.562

Stanje sredstava u pripremi na dan 01.01.2020. godine iznosi 112.934.256 KM, a na dan 30.06.2020. godine iznose 107.781.562 KM. U vrijednost sredstava u pripremi uključene su započeti investicioni projekti, zalihe investicionog materijala, vlastiti radovi koji su procesu izgradnje i dio investicionih ulaganja koja su završena, a nisu fakturisana do 30.06.2020. godine. Povećanje u periodu I-VI 2020. godine se odnose na nova ulaganja u materijalna i nematerijalna sredstava u pripremi, a umanjena u izvještajnom periodu se odnose na prenos na sredstva u upotrebi, rashod po odlukama Uprave Društva, te procjenu umanjena vrijednosti investicijskih zaliha u skladu sa zhatjevima MRS 36. Sve promjene na sredstvima u pripremi (povećanja i umanjena) su prikazana u Tabeli, pojedinačno po transakcijama i kontima.

Ukupna vrijednost zaliha investicionog materijala i opreme na dan 30.06.2020. godine iznosi 20.366.152,11 KM. Koeficijent obrta zaliha investicionog materijala i opreme daje se u slijedećoj tabeli:

Vrsta zaliha	Na dan 30.06.2020.	Koef.obrta 01.01.2020.-30.06.2020.
1	2	3
INVESTICIONI MATERIJAL	20.366.152	0,14

5.4 Imovina s pravom korištenja u skladu sa MSFI 16 Najmovi

Društvo je počelo primjenivati odredbe MSFI 16 Najmovi od 01.01.2019. godine. MSFI 16 je rezultirao da su svi najmovi priznati u izvještaju o finansijskom položaju, obzirom da se uklanja razlika između operativnih i finansijskih najмова. Po novom standardu, prepoznate su imovina (pravo na korištenje iznajmljene imovine) i finansijske obaveze plaćanja najma.

Usvojena je politika da se standard primjenjuje i na kratkoročne najmove i na najmove male vrijednosti. Također, standard se primjenjuje i na najmove javnih zemljišta i drugih javnih površina koje se koriste u dužem periodu i suštinski predstavljaju najam jer ispunjavaju uslove definisane zahtjevima MSFI 16. Standard je prvobitno uticao na računovodstvo operativnih najмова Društva.

Društvo ovaj standard primjenjuje na sve postojeće najmove. S tim u vezi, Društvo iskazuje obaveze po osnovu najma, prvobitno izmjerene po sadašnjoj vrijednosti preostalih plaćanja za najam, diskontovane po inkrementalnoj stopi zaduživanja, usklađene za iznos plaćenih obaveza. Imovinu s pravom korištenja iskazuje u iznosu jednakom prvobitno izmjerenoj obavezi po osnovu najma, usklađenom za obračunate troškove amortizacije za period korištenja najma. Kamatne stope koje Društvo primjenjuje za izračun diskontovane vrijednosti obaveze su:

- 3,5% za imovinu uzetu u najam na period do 5 godina,

**Bilješke uz finansijske izvještaje Dioničkog društva
BH Telecom Sarajevo na dan 30.06.2020. godine**

- 3,0% za imovinu uzetu u najam na period preko 5 godina.

Stanje imovine s pravom korištenja, po vrsti imovine se daje u slijedećoj tabeli:

rb	Imovina uzeta u najam, po vrsti imovine	Nabavna vrijednost	Ispravka vrijednosti	Knjig. vrijednost imovine s pravom korištenja na dan 30.06.2020.
1	2	3	4	5 (3-4)
1	zemljište	41.817.089,59	-6.469.285,96	35.347.803,63
2	građevine	63.121.063,06	-10.875.585,42	52.245.477,64
3	oprema	376.756,14	-59.854,46	316.901,68
	Ukupno	105.314.908,79	-17.404.725,84	87.910.182,95

Troškovi amortizacije za imovinu s pravom korištenja su iskazani u iznosu od 5.824.188,62 KM. Troškovi kamata na obaveze po osnovu najma imovine su iskazane u iznosu od 1.363.259,12 KM. Na dan 30.06.2020. godine, Društvo ima preuzete obaveze po osnovu unajmljene imovine u iznosu od KM 87.533.930,92. Od ovih preuzetih obaveza, iznos od 9.636.627,11 KM se odnosi na kratkoročne obaveze, a i iznos od 77.897.303,81 KM se odnosi na dugoročne obaveze

Aktivnosti Društva kao najmodavca nisu materijalne.

5.5 Dugoročni finansijski plasmani

Dugoročni finansijski plasmani su slijedeći:

Konto	Dugoročni finansijski plasmani	Stanje 30.06.2020.	Stanje 31.12.2019.	Razlika
6110000	Ostala dugoročna ulaganja Bosna film	400.000,00	400.000,00	0
6120000	Učešće u udjelu ESP BiH d.o.o.	3.825.000,00	3.825.000,00	0
	Učešća u kapitalu drugih pravnih lica	4.225.000,00	4.225.000,00	0
6370000	Kreditni datih drugim pravnim licima-skmn	1.733.277,00	1.747.994,00	-14.717,00
	Dugoročni krediti dati u zemlji	1.733.277,00	1.747.994,00	-14.717,00
6500000	Ulaganja u dionice rasp. za prodaju-Eut	18.534.313,08	18.534.313,08	0
	Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	18.534.313,08	18.534.313,08	0
6830210	Dati depoziti i kaucije-Raiffeisen bank	100.000,00	100.000,00	0
6830510	Dati depoziti i kaucije-NLB Tuzlanska b	0	5.000.000,00	-5.000.000,00
6830710	Dati depoziti i kaucije-BBI banka	2.000.000,00	5.500.000,00	-3.500.000,00
6830910	Dati depoziti i kaucije-UPI-ISP banka	0	15.000.000,00	-15.000.000,00
6831010	Dati depoziti i kaucije-ABS banka	1.000.000,00	11.000.000,00	-10.000.000,00
6831110	Dugoročno oročeni depoziti SBERBANK BH-	3.000.000,00	23.000.000,00	-20.000.000,00
6831710	Dati depoz. i kaucije-Privredna banka S	3.000.000,00	8.000.000,00	-5.000.000,00
6832010	Dug. oroc. depozit -Moja banka	4.000.000,00	4.000.000,00	0
6832110	Dati depoziti i kaucije Ziraat banka	0	1.000.000,00	-1.000.000,00
	Ostali dugoročni finansijski plasmani	13.100.000,00	72.600.000,00	-59.500.000,00
6910000	Ispravka vrijednosti ulaganja u dionice	-69.017,85	0	-69.017,85
6911000	Ispravka vrijednosti ostalih dugoročnih	-400.000,00	-400.000,00	0
6931000	Ispr. vrijed kredita datih drugim pravni	-1.733.277,00	-1.747.994,00	14.717,00
6950000	Ispr. vrij. ulaganja u dionice raspoloži	-9.277.614,72	-2.245.220,09	-7.032.394,63
6983000	Ispravka vrij. dug. or. depozitaz MSFI	-209.600,00	-726.000,00	516.400,00
	Ispravka vrijednosti dugorč. finansijskih plas	-11.689.509,57	-5.119.214,09	-6.570.295,48
	Dugoročni finansijski plasmani	25.903.080,51	91.988.092,99	-66.085.012,48

Izvršena je ispravka vrijednosti dugoročnih finansijskih plasmana u skladu sa zahtjevima MSFI 9 – Finansijski instrumenti, po stopi od 1,6% očekivanih kreditnih gubitaka.

**Bilješke uz finansijske izvještaje Dioničkog društva
BH Telecom Sarajevo na dan 30.06.2020. godine**

Potraživanje od Civilnog zrakoplovstva BiH u iznosu od 1.733.277 KM odnosi se na 1.000.000 USD zajma, koji nije vraćen u ugovorenom roku, pa je u ranijim godinama izvršeno rezervisanje, a razlika u odnosu na početni period je kursna razlika. Za iskazivanje potraživanja na dan 30.06.2020. godine u domaćoj valuti korištena je kursna lista Centralne banke BiH na dan 30.06.2020. godine, prema kojoj je 1 USD = 1,733277 KM. Ulaganje u Eutelsat Paris Communicationis iznosi 18.534.313,08 KM, a odnosi se na 574.378 dionica po 1 EUR nominalne vrijednosti. Društvo je 30.06.2020. godine izvršilo usklađenje vrijednost dionica Eutelsat Communication sa vrijednošću dionice na berzi koja iznosi 8,24 EUR-a i uskladilo vrijednost ulaganja putem konta ispravke vrijednosti.

U okviru dugoročnih finansijskih plasmana su i dugoročno oročena sredstva u ukupnom iznosu od 13.100.000 KM u pojedinačnim oročenjima kako slijedi:

Banka	Broj Ugovora	Oročeno	Kamatna stopa	Period oročenja (mjesec)	Početak oročenja	Kraj oročenja
Privredna banka Sarajevo d.d.	01-2.5-2482/19	3.000.000,00	1,75%	30	27.12.2019	27.6.2022
ASA banka d.d.	01-19-2481/19	4.000.000,00	1,50%	30	27.12.2019	27.6.2022
Raiffeisen Bank d.d. BiH	01-19-884/19	100.000,00	1,00%	36	29.3.2019	29.3.2022
Bosna Bank International d.d. Sarajevo	01-19-2531/19	2.000.000,00	1,66%	30	30.12.2019	30.6.2022
SBERBANK BH d.d.	01-19-1970/19	3.000.000,00	0,80%	30	14.10.2019	14.4.2022
Sparkasse bank d.d. BiH	01-19-2529/19	1.000.000,00	1,64%	30	27.12.2019	27.6.2022
ukupno		13.100.000,00				

5.6 Druga dugoročna potraživanja

Druga dugoročna potraživanja odnose se na:

Konto	Dugoročni finansijski plasmani	Stanje 30.06.2020.	Stanje 31.12.2019.	Razlika
7100000	potraživanja po osnovu prodaje na kredit	9.237.718,55	9.440.208,21	-202.489,66
7820000	Kreditni dati zaposlenima	974.923,13	974.923,13	0
7910000	Ispr. vrij. potraživanja po osnovu pro	-365.536,92	-375.469,05	9.932,13
7910090	Ispr. vrij. potr. po osnovu prod. na k	-168.571,45	-117.841,61	-50.729,84
7982000	Ispr. vrijed kred datih radn preko posl.	-15.598,81	-9.749,27	-5.849,54
Ostala dugoročna potraživanja		9.662.934,50	9.912.071,41	-249.136,91
Druga dugoročna potraživanja		9.662.934,50	9.912.071,41	-249.136,91

Izvršena je ispravka vrijednosti ostalih dugoročnih potraživanja u skladu sa zahtjevima MSFI 9 – Finansijski instrumenti, po stopi od 1,6% očekivanih kreditnih gubitaka.

Kreditni dati fizičkom licima u asembliranoj usluzi odnose se na prodaju paketa po asembliranoj usluzi čija obaveza za plaćanje nastaje u periodu dužem od 12 mjeseci. Rashod kamate će u budućem periodu u momentu naplate biti priznat kao finansijski prihod od kamata. Kreditni dati radnicima, preko poslovnih banaka, odnosi se na potraživanja koja dospijevaju u periodu dužem od 12 mjeseci.

5.7 Dugoročna razgraničenja

Konto	Dugoročni finansijski plasmani	Stanje 30.06.2020.	Stanje 31.12.2019.	Razlika
-------	--------------------------------	--------------------	--------------------	---------

**Bilješke uz finansijske izvještaje Dioničkog društva
BH Telecom Sarajevo na dan 30.06.2020. godine**

9850000	Dugoročno razgraničenje - kamata	493.541,81	493.541,81	0
Dugoročna razgraničenja		493.541,81	493.541,81	0

Dugoročno razgraničenje u iznosu od 493.542 KM se odnosi na iznos diskontne kamate obračunate za LTE licencu, koja dospijeva na plaćanje u roku dužem od godinu dana.

5.8 Odložena porezna sredstva

Konto	Odložena porezna sredstva	Stanje 30.06.2020.	Stanje 31.12.2019.	Razlika
9000000	Odložena poreska sredstva	5.616.344,95	5.490.463,20	125.881,75
UKUPNO ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA		5.616.344,95	5.490.463,20	125.881,75

Odložena porezna sredstva se odnose na iznose poreza na dobit koji se mogu povratiti u periodu dužem od jedne godine, u skladu sa MRS 12 – Porez na dobit i Zakonom o porezu na dobit u FBiH.

6. TEKUĆA SREDSTVA

6.1 Zalihe

Zalihe (bez zaliha investicionog materijala) po vrsti materijala u KM daju se kako slijedi:

Konto	Zalihe i sredstva namjenjena prodaji	Stanje 30.06.2020.	Stanje 31.12.2019.	Razlika
10000000	Fakturna vrijednost dobavljača	-33.738,37	-102.098,50	68.360,13
10090000	Usklađenje nefakturisane nabavke	33.739,14	102.098,50	-68.359,36
10100000	Osnovni materijal u vlasitom skladištu	11.072.831,17	9.501.090,06	1.571.741,11
10100009	Osnovni materijal u vlasitom skladištu-	-90.731,33	-1.853,06	-88.878,27
10110000	Gorivo i mazivo	350.389,77	343.156,45	7.233,32
10130000	Zalihe pića, hrane i sl. u restoranima	29.851,69	45.751,66	-15.899,97
10140000	Potrošni materijal-za prodaju TK usluga	1.615.308,43	1.571.805,82	43.502,61
10170000	Materijal na putu	422.776,16	292.301,73	130.474,43
10200000	Rezervni dijelovi na skladištu	1.081.022,21	1.140.483,48	-59.461,27
10200009	Rezervni dijelovi na skladištu - FI	-47.277,03	-1.559,30	-45.717,73
10300000	Autogume u skladištu	3.959,06	3.959,06	0
10330000	Službena odjeća i obuća u skladištu	67.487,57	71.018,82	-3.531,25
10390000	Autogume u upotrebi	449.441,37	405.775,86	43.665,51
10391000	Ambalaža u upotrebi	18.854,16	18.854,16	0
10400000	Sitan inventar u skladištu	1.564.603,27	1.423.698,26	140.905,01
10400009	Sitan inventar na skladištu - FI	-138.942,48	0	-138.942,48
10491000	Sitan inventar u upotrebi	2.350.778,93	2.336.756,68	14.022,25
10930000	Ispravka vrijednosti autoguma	-449.441,37	-405.775,86	-43.665,51
10931000	Ispravka vrijednosti ambalaže	-18.854,16	-18.854,16	0
10941000	Ispravka vrijednosti sitnog inventara	-2.350.778,93	-2.336.756,68	-14.022,25
Sirovine,materijal,rezervni dijelovi i SI		15.931.279,26	14.389.852,98	1.541.426,28
11000000	Proizvodnja u toku-nedovršeni proizvodi	89.292,58	65.213,49	24.079,09
Proizv.u toku, poluproizvodi i nedovr.usl		89.292,58	65.213,49	24.079,09
12000000	Gotovi proizvodi u skladištu	115.695,85	117.611,74	-1.915,89
12800000	Odstupanja od cijene gotovih proizvoda	-4.080,52	-2.685,00	-1.395,52
Gotovi proizvodi		111.615,33	114.926,74	-3.311,41
13000000	Fakturna vrijednost dobavljača	-43.037,34	-300.531,76	257.494,42
13010000	Carine I druge uvozne dažbina	2.583,66	2.055,59	528,07
13030000	Ostali zavisni troškovi	2.235,46	2.222,26	13,2

**Bilješke uz finansijske izvještaje Dioničkog društva
BH Telecom Sarajevo na dan 30.06.2020. godine**

13090000	Usklađenje nefakturisane nabavke	38.218,22	296.253,91	-258.035,69
13200000	Roba u vlastitom skladištu	1.926.986,57	2.528.157,13	-601.170,56
13200009	Roba na skladištu - FI	-2,73	0	-2,73
13300000	Roba u maloprodajnim objektima	5.595.449,90	4.938.748,20	656.701,70
13700000	Ukalkulisana razlika u cijeni robe u m	-645.978,28	-573.140,47	-72.837,81
13800000	Ukalkulisani PDV u cijeni robe u malopr	-812.932,26	-717.536,61	-95.395,65
Roba		6.063.523,20	6.176.228,25	-112.705,05
14300009	Postrojenja i oprema namijenjeni prodaj	6.918,00	282.504,61	-275.586,61
14930000	Is. vri. postrojenja i opreme namijenje	-3.920,22	0	-3.920,22
Stalna sr.namijenjena prodaji i obust.poslov		2.997,78	282.504,61	-279.506,83
15100000	Dati avansi za zalihe i usluge ostalim	180.673,72	175.226,42	5.447,30
15100001	Revalor. Datih avansa za zalihe i usl	-8,34	-2,07	-6,27
15100009	Avansi tehnički konto PDV-a	-16.104,00	-15.956,54	-147,46
Dati avansi		164.561,38	159.267,81	5.293,57
Zalihe i sredstva namijenjena prodaji		22.363.269,53	21.187.993,88	1.175.275,65

Na dan 30.06.2020. godine zalihe ukupno iznose 22.363.270 KM, od čega se na sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar odnosi 15.931.279 KM, proizvodnju u toku, poluproizvode i nedovršene usluge 89.292 KM, gotove proizvode 111.615 KM, robu 6.063.523 KM, stalna sredstva namijenjena prodaji 2.998 KM i date avanse 164.561 KM.

U toku izvještajnog perioda nije bilo prodaje zaliha sirovina, materijala, rezervnih dijelova, sitnog inventara i gotovih proizvoda i nisu načinjeni rashodi po tom osnovu. Urađen je rashod zaliha materijala u iznosu od 335.612,85 KM (rashod bakarnih kablova i materijala u skladištu C91S- Metalni proizvodi) i neispravne terminalne opreme u iznosu od 134.567,39 KM, po kojem osnovu su priznati rashodi u ukupnom iznosu od 470.180,24 KM. U toku izvještajnog perioda nije vršeno poništenje otpisa zaliha. Izvršena je rezervacija troškova po osnovu procjene umanjenja vrijednosti zaliha prema zahtjevu MSR 2 - Zalihe u iznosu od 276.954 KM, a nivelacija cijena robe u iznosu 161.120,26 KM, po kojem osnovu su načinjeni rashodi u iznosu od 886.058,30 KM. U Društvu ne postoje zalihe koje su založene kao instrument obezbjeđenja podmiranje obaveza.

6.2 Gotovina, kratkoročna potraživanja i kratkoročni plasmani

6.2.1 Gotovina i gotovinski ekvivalenti

Gotovina i gotovinski ekvivalenti po vrstama su slijedeći:

Konto	Vrsta novčanih sredstava	Stanje 30.06.2020.	Stanje 31.12.2019.	Razlika
2000	Transakcijski računi kod poslovnih banaka	33.279.286,10	17.560.914,42	15.718.371,68
2001	Računi prihoda kod poslovnih banaka	11.545,60	0,00	11.545,60
2002	Računi troškova kod poslovnih banaka	1.959.260,56	1.683.071,84	276.188,72
2009	Ispravka vrij transakcijskih računa	-563.999,92	-192.423,82	-371.576,10
2010	Devizni računi kod poslovnih banaka	1.076.182,12	924.415,81	151.766,31
2019	IV transakcijskih računa INO valuta	-17.218,90	-9.244,16	-7.974,74
2021	Otvoreni devizni akreditivi	95.952,92	106.501,87	-10.548,95
2029	IV izdvojenih novčanih sredstava	-1.465,41	-1.065,02	-400,39
2050	Glavna blagajna	18.913,21	12.313,92	6.599,29
2059	Ispravka novčanih sredstava dom blagajn	-302,63	-123,17	-179,46
2090	Oročena novčana sredstva u domaćoj valuti	190.082.256,90	171.417.626,36	18.664.630,54
2099	Ispravka vrij. oročenih novčanih sredst	-3.041.316,11	-1.714.176,26	-1.327.139,85
Gotovina		222.899.094,44	189.787.811,79	33.111.282,65

**Bilješke uz finansijske izvještaje Dioničkog društva
BH Telecom Sarajevo na dan 30.06.2020. godine**

Izvršena je ispravka vrijednosti novčanih sredstava u skladu sa zahtjevima MSFI 9 – Finansijski instrumenti, po stopi od 1,6% očekivanih kreditnih gubitaka.

Oročena novčana nenamjenska sredstva kod poslovnih banaka iznose 190.082.256,90 KM, a analitika po bankama se daje u slijedećoj tabeli:

Banka	Broj Ugovora	Nenamjenska sredstva	Kamatna stopa	Period oročenja (mjesec)	Početak oročenja	Kraj oročenja
Raiffeisen Bank d.d. BiH	01-19-884/19	100.082.256,90	1,00%	36	29.3.2019	29.3.2022
Bosna Bank International d.d. Sarajevo	01-19-1393/19	12.000.000,00	1,05%	24	22.6.2019	22.6.2021
ZiraatBank BH d.d. Sarajevo	01-19-926/19	31.000.000,00	1,38%	24	5.4.2019	5.4.2021
SBERBANK BH d.d.	01-19-1970/19	17.000.000,00	0,80%	30	14.10.2019	14.4.2022
Sparkasse bank d.d. BiH	01-19-402/20	30.000.000,00	1,20%	24	6.3.2020	6.3.2022
UKUPNO:		190.082.256,90				

6.2.2 *Kratkoročna potraživanja*

Za iskazivanje kratkoročnih potraživanja od kupaca, Društvo je prema odredbama MSFI 9 – Finansijski instrumenti primjenilo pojednostavljeni pristup za utvrđivanje očekivanih gubitaka uslijed umanjenja vrijednosti tokom perioda trajanja ugovora, a od početnog priznavanja potraživanja. Društvo je koristilo matricu ispravke vrijednosti po kojoj se gubici uslijed umanjenja vrijednosti izračunavaju za potraživanja od kupaca shodno njihovoj starosnoj strukturi ili periodima njihovog dospjeća. Očekivani kreditni gubitak procjenjen je na osnovu historijskih podataka o naplati takvih potraživanja. Prema knjigovodstvenim evidencijama Društva, očekivani kreditni gubici potraživanja od kupaca, kod početne primjene i kasnije, utvrđeni na osnovu historije naplate za 2018. godinu (2013-2017 godina) i 2019. godinu (2014-2018 godina). Obzirom da se za polugodišnji obračun ne može dobiti uporedni podatak naplate za isti period, u cilju provjere potrebe korekcije stopa kreditnog rizika iz prethodnog perioda, uzeti su podaci o stepenu naplate ispostavljenih faktura u periodu 01/20 do 05/20 na dan 01.07.2020. godine u odnosu na isti period prošle godine.

Na osnovu analize, utvrđene su stope otpisa potraživanja, koje su i korištene za ispravku stanja potraživanja od kupaca i potraživanja za date kredite po osnovu prodaje asemblirane usluge:

Period od dospjeća	od 0-30 dana	od 30-60 dana	od 60 do 90 dana	od 90 do 365 dana	preko 365 dana
Stopa otpisa u %	1,9	11,88	36,43	53,93	100,00

Kratkoročna potraživanja odnose se na:

Opis	Stanje 30.06.2020.	Stanje 31.12.2019.	Razlika
Kupci u zemlji	51.155.118,56	62.952.178,31	-11.797.059,75
Kupci u inostranstvu	3.326.683,31	3.341.141,92	-14.458,61
Druga kratkoročna potraživanja	7.497.690,35	22.399.450,17	-14.901.759,82
Kratkoročna potraživanja	61.979.492,22	88.692.770,40	-26.713.278,18

Potraživanja za pružene usluge u inostranstvu su povezana sa obavezama prema inostranim telekomunikacijskim preduzećima. Rezultat su međunarodnih telefonskih poziva prema Federaciji Bosne i Hercegovine i obrnuto. Domaća potraživanja odnose se na

**Bilješke uz finansijske izvještaje Dioničkog društva
BH Telecom Sarajevo na dan 30.06.2020. godine**

telekomunikacijske usluge pružene korisnicima na teritoriji Federacije BiH i usluge između operatera u zemlji.

Starosna struktura potraživanja od kupaca je slijedeća:

Potraživanja za pružene usluge	30.06.2020. g.	31.12.2019. g.
u zemlji do 90 dana	51.155.118,56	63.785.232,79
u zemlji preko 90 dana	56.994.478,71	54.348.987,66
u inostranstvu do 90 dana	3.326.683,31	3.374.784,10
u inostranstvu preko 90 dana	651.766,97	500.779,17
nefakturisane TK usluge u zemlji 28110004, 28110005	112.942,74	72.395,64
nefakturisane TK usluge u inostranstvu 28110001,28110002	1.539.261,71	3.426.275,59
Ukupno	113.780.252,00	125.508.454,95
Minus: Rezervacije za sumnjiva i sporna potraživanja	- 58.211.763,32	-55.902.284,22
Ukupno potraživanja za pružene usluge, neto	55.546.933,94	69.606.567,86
Stanje u Bilansu stanja	56.185.459,82	69.606.567,86
Razlika	-638.525,88	0,00
Ispravka vrijednosti	30.06.2020. g.	31.12.2019. g.
Stanje 1. januara /početno	55.726.462,15	55.434.037,33
Ispravka vrijednosti sum i sp. potraživanja u tekućoj godini 57800001, 57800000,57800090 i 57800091	4.253.089,71	5.442.089,93
Naplaćena potraživanja u predhodnih godini 67700000	- 2.203.422,60	-2.545.630,85
Korekcije rezervacije za sumnjiva i sporna vršene u 2020. iz predhodnog perioda	- 126.385,38	
Otpis potraživanja-elaborat	-	-2.587.821,11
kursne razlike 21920001 promet u toku godine suprotan predz.	3.808,61	3.911,30
Stanje 30.06.2020./31.12.2019.	57.653.552,49	55.739.112,90
Stanje po bilansu 30.06.2020./31.12.2019.	57.646.245,68	55.726.462,15
Razlika	235,39	12.650,75

Bilješke uz finansijske izvještaje Dioničkog društva
BH Telecom Sarajevo na dan 30.06.2020. godine

PREGLED POTRAŽIVANJA OD KUPACA PO ROČNOSTI NA DAN 30.06.2020. GODINE

RB	OPIS	do 30 dana	od 30-60 dana	od 60 do 90 dana	od 90 do 365 dana	preko 365 dana	UKUPNO
I	KUPCI IZ BILINGA						
1	fiksna mreža	3.965.732,86	203.256,56	104.115,68	203.477,23	9.622.551,69	14.099.134,02
2	mobilna mreža	11.383.708,87	1.422.277,48	637.619,13	2.039.257,25	31.898.142,88	47.381.005,61
3	paketska mreža	18.055.005,54	1.291.380,66	474.158,57	1.021.654,82	6.997.251,96	27.839.451,55
4	VPN Kupci	9.342.315,75	853.888,43	394.320,85	583.607,55	3.351.693,41	14.525.825,99
I	UKUPNO KUPCI IZ BILINGA (1-4)	42.746.763,02	3.770.803,13	1.610.214,23	3.847.996,85	51.869.639,94	103.845.417,17
II	KUPCI U SAP-u						0,00
5	kupci u zemlji SAP-u fizička lica 21100001...21190001	5.098,88	1.224,10	9.388,75	1.890,50	105.809,49	123.411,72
6	kupci u zemlji SAP-u pravna lica 2110001...21191001	2.565.571,21	114.142,24	66.832,52	944.267,75	493.762,91	4.184.576,63
7	Kupci u inostranstvu 21200000..21290000	3.198.290,72	18.922,36	-190.251,39	610.453,92	337.226,42	3.974.642,03
II	UKUPNO KUPCI U SAP-U (5-7)	5.768.960,81	134.288,70	-114.030,12	1.556.612,17	936.798,82	8.282.630,38
	UKUPNO KUPCI (I+II)	48.515.723,83	3.905.091,83	1.496.184,11	5.404.609,02	52.806.438,76	112.128.047,55

**Bilješke uz finansijske izvještaje Dioničkog društva
BH Telecom Sarajevo na dan 30.06.2020. godine**

Druga kratkoročna potraživanja ukupno iznose 7.497.690,35 KM, a odnose se na slijedeće:

Konto	Vrsta potraživanja	Stanje 30.06.2020. g.	Stanje 31.12.2019.	Razlika
23120000	Potraživanja za zatezne kam iz duž-povj	0	2.874.332,06	-2.874.332,06
23200000	Akontacije za službena putovanja u zem	83.175,80	39.685,50	43.490,30
23210000	Akontacije za službena putovanja u ino	2.400,00	4.647,23	-2.247,23
23220000	Potraživanja od zaposlenih za manjkove	358	341.228,26	-340.870,26
23240000	Potraživanja za više isplaćene plate i	14,09	14,09	0
23250001	Potraživanja od radnika za pazare-kont	3.030,00	4.998,00	-1.968,00
23280000	Ostala potraživanja od zaposlenih	87.239,54	102.540,98	-15.301,44
23290000	Sumnjiva i sporna potraživanja od zapos	334.215,17	243,15	333.972,02
23290001	Ostala potraživanja od zaposlenih bez k	18.885,80	18.799,80	86
23340000	Potraživanje za bolovanje preko 42 dana	285.558,08	332.414,60	-46.856,52
23380000	Ostala potraživanja od države i drugih	28.363,68	26.363,68	2.000,00
23390000	Sumnj.i spor.potr.od države i drugih in	26.154,11	42.213,65	-16.059,54
23400000	Potraživanja za preplaćeni porez na dob	1.177.249,88	375.220,83	802.029,05
23410000	Potraž. za plaćeni porez po odbitku u i	26.505,30	40.294,48	-13.789,18
23480000	Potraživanja za više plaćeni porez FM P	4.770.199,12	16.770.199,12	-12.000.000,00
23500000	Potraživanja za preplaćene ostale porez	475,99	2.665,25	-2.189,26
23581000	Potraživanje od države za PDV	2.524,69	2.524,69	0
23800000	Ostala potraživanja za naknadu osiguran	13.850,11	17.967,22	-4.117,11
23810001	Potraživanja po osnovu pogrešnih upl.-o	72.897,72	208.048,48	-135.150,76
23810003	Potr.po osnovu pogr.upl.-otvor.stavke d	28.019,10	31.146,44	-3.127,34
23810004	Revalor. pogrešne uplate dobavljača	273,79	0	273,79
23820000	Potraživanja za više plaćenu dividendu	796,3	796,3	0
23830000	Potraživanja od bifea (restorana)-prod.	41	56,9	-15,9
23860015	Potr.iz osnova finansijskog kliringa CI	83.033,45	87.580,65	-4.547,20
23860016	Potr.iz osnova finansijskog kliringa CI	35.083,85	10.492,81	24.591,04
23870000	Potraž.od banaka -nerasp.priliv;neizvrš	140,05	108	32,05
23880000	Potraživanja od zastupnika	761.177,44	1.072.014,54	-310.837,10
23890000	Ostala sumnjiva i sporna potraživanja	2.862.026,11	2.861.965,73	60,38
23899000	Ostala kratkoročna potraživanja	26.364,10	43.148,08	-16.783,98
23920000	Ispravka vrijed. potraž.od države i dr.	-26.154,11	-42.213,65	16.059,54
23940000	Ispravka vrijednosti potraživanja od za	-334.215,17	-243,15	-333.972,02
23980000	Ispravka vrijed.ostalih kratkorocnih p	-2.862.026,11	-2.861.965,73	-60,38
23980090	Ispravka vrijed.ostalih kratk. potra.	-8.076,73	-6.857,09	-1.219,64
23986000	Ispra pot. iz osnova finansijskog klir	-1.889,80	-980,73	-909,07
Druga kratkoročna potraživanja		7.497.690,35	22.399.450,17	-14.901.759,82

Potraživanja za više plaćeni porez od FMF u iznosu od 4.770.199,12 KM odnosi na potraživanja za više plaćeni porez na dobit po sudskoj presudi. Presuda je donesena na iznos 5.955.784 KM, dio potraživanja je naplaćen od Federalnog ministarstva finansija u 2013. godini. Ostali dio bi se trebao naplatiti od FZ PIO prema Protokolu o načinu izmirenja međusobnih obaveza i potraživanja između FMF, BH Telecoma i FZ PIO.

Potraživanja od po osnovu finansijskog kliringa (83.033,45 KM i 35.083,85 KM) odnose se na stanje na računu kod finansijske kuće koja vrši naplatu i plaćanje u međunarodnom obračunu.

Potraživanja od zastupnika u iznosu od 761.177,44 KM se odnose na potraživanja po osnovu prodaje ultra kartica i e-vouchera od strane zastupnika.

**Bilješke uz finansijske izvještaje Dioničkog društva
BH Telecom Sarajevo na dan 30.06.2020. godine**

6.3 Kratkoročni finansijski plasmani

Konto	Opis	Stanje 30.06.2020.	Stanje 31.12.2019.	Razlika
24140000	Kreditni datih zaposlenima	51.577,80	192.221,36	-140.643,56
24180000	Ostali kratkoročni krediti	28.823.006,69	28.586.211,46	236.795,23
24190000	Sumnjiva i sporna potraž. po kratkoročn.	6.724,85	6.724,85	0
Kratkoročni krediti dati u zemlji		28.881.309,34	28.785.157,67	96.151,67
24810000	Deponovana novčana sredstva	2.763.967,34	2.763.967,34	0
24880000	Kratkoročno oročena novčana sredstva	79.500.000,00	20.000.000,00	59.500.000,00
Ostali kratkoročni plasmani		82.263.967,34	22.763.967,34	59.500.000,00
24910000	Ispravka vrijed.potraž. po kratkoročnim	-6.724,85	-6.724,85	0
24910090	Ispravka vrij.potr. po kratk. kreditima	-548.572,97	-374.119,63	-174.453,34
24981000	Ispravka vr ostalih kratkor fin plasm M	-1.316.223,47	-227.639,67	-1.088.583,80
Ispravka vrijednosti kratkoročnih kredita i plasmana		-1.871.521,29	-608.484,15	-1.263.037,14
Kratkoročni finansijski plasmani		109.273.755,39	50.940.640,86	58.333.114,53

Potraživanje po osnovu kredita datih radnicima odnosi se na stambene kredite koji dospijevaju za naplatu u periodu do 12 mjeseci.

Ostali kratkoročni krediti odnose se na potraživanja od kupaca fizičkih lica za prodane pakete u asembliranoj usluzi čije plaćanje dospijeva u periodu do 12 mjeseci. Izvršena je ispravka vrijednosti kratkoročnih kredita u skladu sa zahtjevima MSFI 9 – Finansijski instrumenti, po stopi 1,6% očekivanih kreditnih gubitaka. Ispravka vrijednosti kratkoročno oročenih sredstva izvršena je po stopi od 1,6% očekivanih kreditnih gubitaka. Sumnjiva i sporna potraživanja su ispravljena u punom iznosu.

Kratkoročno oročena novčana sredstva se odnose na sredstva oročena kod banaka prema slijedećem:

Rb	Banka	Broj Ugovora	Oročeno	Kamatna stopa	Period oročenja (mjesec)	Početak oročenja	Kraj oročenja
1	Privredna banka Sarajevo d.d.	01-19-1060/19	2.000.000,00	2,15%	24	26.4.2019	26.4.2021
2	Privredna banka Sarajevo d.d.	01-19-1061/19	3.000.000,00	2,21%	24	26.4.2019	26.4.2021
3	Bosna Bank International d.d. Sarajevo	01-19-1393/19	3.500.000,00	1,05%	24	22.6.2019	22.6.2021
4	Bosna Bank International d.d. Sarajevo	01-2.5-1767/17	7.000.000,00	2,05%	36	29.11.2017	29.11.2020
5	Bosna Bank International d.d. Sarajevo	01-2.5-1768/17	8.000.000,00	2,05%	36	29.11.2017	29.11.2020
6	ZiraatBank BH d.d. Sarajevo	01-19-926/19	1.000.000,00	1,38%	24	5.4.2019	5.4.2021
7	SBERBANK BH d.d.	01-19-1087/19	10.000.000,00	1,90%	24	30.4.2019	30.4.2021
8	SBERBANK BH d.d.	01-19-1088/19	10.000.000,00	1,90%	24	30.4.2019	30.4.2021
9	Sparkasse bank d.d. BiH	01-19-2530/19	10.000.000,00	1,49%	18	27.12.2019	27.6.2021
10	Intesa Sanpaolo bank d.d.	01-19-1143/19	5.000.000,00	1,66%	24	14.5.2019	14.5.2021
11	Intesa Sanpaolo bank d.d.	01-19-1144/19	5.000.000,00	1,66%	24	14.5.2019	14.5.2021
12	Intesa Sanpaolo bank d.d.	01-19-1145/19	5.000.000,00	1,66%	24	14.5.2019	14.5.2021

**Bilješke uz finansijske izvještaje Dioničkog društva
BH Telecom Sarajevo na dan 30.06.2020. godine**

13	NLB banka d.d.	01-19-1162/19	2.000.000,00	1,64%	24	15.5.2019	15.5.2021
14	NLB banka d.d.	01-19-1163/19	3.000.000,00	1,64%	24	15.5.2019	15.5.2021
15	NLB banka d.d.	01-19-1164/19	5.000.000,00	1,61%	18	15.5.2019	15.11.2020
UKUPNO			79.500.000,00				

6.3.1 Potraživanja za PDV

Konto	Opis	Stanje 30.06.2020.	Stanje 31.12.2019.	Razlika
27000000	Ulazni porez - po primlj. račun. poreznog	0	-1,31	1,31
27600000	Ulazni PDV - na koji nije stečeno pravo	49.072,44	13.469,60	35.602,84
Potraživanja za PDV		49.071,13	49.072,44	13.468,29

6.3.2 Aktivna vremenska razgraničenja

Konto	Opis	Stanje 30.06.2020.	Stanje 31.12.2019.	Razlika
28000000	Unaprijed plaćeni rashodi	2.969.479,33	258.812,77	2.710.666,56
28000001	Revalorizacija unaprijed plaćenih rash	-2.436,64	1.826,37	-4.263,01
28109000	Ugovorena imovina FL po MSFI 15	4.386.057,83	4.615.390,73	-229.332,90
28110000	Obračunate nefakturisane usluge u zemlj	23.058,98	24.364,19	-1.305,21
28110001	Obračunate nefakturisane usluge - međun	1.539.261,71	3.420.091,40	-1.880.829,69
28110004	obračunati nefakturisani prihodi - uslu	290.511,17	39.110,05	251.401,12
28110005	Unap. obr. prih. kamate na oroč. depozite	82.449,24	73.466,88	8.982,36
28119000	Ugovorena imovina PL po MSFI 15	1.692.411,25	1.919.464,39	-227.053,14
28119004	Ugovorena imovina Grupni budž PL po MSF	2.767.236,14	2.768.851,54	-1.615,40
28910000	Kratkoročna razgraničenja za refundacij	32.915,60	17.893,85	15.021,75
28950000	Kratkoročna razgraničenja za kamate	172.053,23	388.752,42	-216.699,19
Aktivna vremenska razgraničenja		13.952.997,84	13.528.024,59	424.973,25

Unaprijed plaćeni rashodi odnose se na unaprijed plaćene troškove kao što su zakupnine, takse, karte za prevoz, razgraničeni regres i sl. Obračunate nefakturisane usluge – međunarodni obračun odnosi se na procjene faktura dobavljača u međunarodnom obračunu za GSM saobraćaj. Obračunate kamate odnose se na oročena sredstva kod banaka.

Iznosi 1.692.411,25 KM i 2.767.236,14 KM predstavljaju ugovorenu imovinu u skladu sa MSFI 15 – Prihodi od ugovora sa kupcima (pojašnjenja detaljnije data u Biljškama, tačka 9. Poslovni prihodi i rashodi).

6.3.3 Odložena porezna sredstva

Konto	Opis	Stanje 30.06.2020.	Stanje 31.12.2019.	Razlika
28800000	Odloženo pokriće poreza na dobit	0	145,83	-145,83
UKUPNO ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA		0	145,83	-145,83

6.3.4 Pregled uticaja Međunarodnog standarda finasijskog izvještavanja 9 (MSFI 9) na finansijsku imovinu Društva

Cjelovit utjecaj MSFI 9 na finansijsku imovinu, kapital, prihode i rashode dat je u slijedećoj tabeli:

**Bilješke uz finansijske izvještaje Dioničkog društva
BH Telecom Sarajevo na dan 30.06.2020. godine**

Konto GK	Naziv konta	Iznos u KM		
		31.12.2019	01.01.-30.06.2020.	30.6.2020
6983000	Ispr vr dug or depz	-726.000	516.400	-209.600
7910090	Is.vr.potraž prod.na	-117.842	-50.730	-168.572
7982000	Ispr.vr.kr.datih rad	-9.749	-5.850	-15.599
Dugoročna finansijska imovina		-853.591	459.821	-393.770
20090000	Ispr vr trans rn dom	-192.424	-371.576	-564.000
20190000	Ispr vr trans rn ino	-9.244	-7.975	-17.219
20290000	Ispr vr izvdoy nov s	-1.065	-400	-1.465
20390000	Ispr vr akredit dom	0		0
20590000	Ispr vr nov sre blag	-123	-179,46	-302
20990000	Ispr vr oroč n sred	-1.714.176	-1.327.140	-3.041.316
Novčana sredstva		-1.917.032	-1.707.271	-3.624.303
21910090	IV pot-o.kup.u ze-FL	256.244	-182.548	73.696
21910091	IV p-o.k.u ze-FL-SAP	-2238	-553	-2.791
21910094	IV pot-VPN kup ze-FL	-92.072	0	-92.072
21911090	IV pot-o.kup.u ze-PL	-72.359	0	-72.359
21911091	IV p-o.k.u ze-PL-SAP	-994.464	1.342.950	348.486
21911094	IV pot-VPN kup ze-PL	71834	-53.725	18.109
21920090	IV pot-ost.kup.u INO	-48.192	335.821	287.629
Potraživanja pod kupaca		-881.247	1.441.945	560.698
23980090	IV ost.kr.po MSFI9	-6857	-1.220	-8.077
23986000	Ispr vr pot-fin.kl.	-981	-909,07	-1890,07
24910090	IV krat.pot.krat.kre	-374.120	-174.453	-548.573
24981000	Ispr vr kratk fin pl	-227.640	-1.088.584	-1.316.224
Ostala kratkoročna finansijska imovina		-609.598	-1.265.166	-1.874.764
		Troš /prihod I- VI 2019		Troš /prihod I-VI 2020
58400000	Umanj vr dug pot i p BAM	546.000		5.849,54
57800090	Otpis potraž.-kupci	-37.654		247.675,65
57800091	Ispr.vrj.i otpis pot	1.140.581		-873.184,30
57830090	Otpis ostalih potraž	31.908		226.766,80
58600000	Umanj vr kra pot i p	6.857		0
58610000	Umanj vr novč sred	30.595		404.334,85
58620000	Umanj vr oroč sred	69		2.416.632,72
Troškovi od ispravke vrijednosti		1.718.356	0	2.428.075
68400000	Prihod od dug plas	-201.837		-516.400,00
68600000	Prihod od dug plas	0		0
68610000	Prihod od uskl nov s	-38.006		-22.984,52
68610090	Prihod od kerd MSFI9	-68.873		-1.583,62
68620000	Prihod od um or srd	-351.447		0
67700090	Napl.sum.pot-k MSFI9	0		-816.435,98
Prihodi od ispravke vrijednosti		-660.163		-1.357.404,12

Bilješke uz finansijske izvještaje Dioničkog društva
BH Telecom Sarajevo na dan 30.06.2020. godine

7. KAPITAL

VRSTA PROMJENE NA KAPITALU	DIO KAPITALA KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA									
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Oznaka za AOP	Dionički kapital i udjeli u društvu sa ograničenom odgovornošću	Revalorizacione rezerve (MRS 16, MRS 2 i MRS 38)	Nerealizovani dobiti / gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	Ostale rezerve (emisiona premija za prodaju)	zako nske i statutne rezerve, zaštićeni tokovi	Akumulirana dobit / nepokrivena gubitak	UKUPNO			
1. Stanje na dan 31/12/2018.godine	901	634.573.580	-	(3.647.347)	310.323.925	58.496.173	999.746.331			
2. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	902	-	-	-	-	-	-			
3. Efekti ispravka greška	903	-	-	-	-	-	-			
4. Ponovno iskazano stanje na dan 31.12.2018.god. odnosno 01.01.2019.g. (901+902+903)	904	634.573.580	-	(3.647.347)	310.323.925	58.496.173	999.746.331			
5. Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava	905	-	-	-	-	-	-			
6. Nerealizovani dobiti / gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	906	-	-	(3.492.370)	-	-	(3.492.370)			
7. Kursne razlike nastale provođenjem finansijskih izvještaja u drugu valutu prezentacije	907	-	-	-	-	-	-			
8. Neto dobit (gubitak) perioda iskazan u bilansu uspjeha	908	-	-	-	-	50.918.316	50.918.316			
9. Neto dobiti / gubici perioda priznati direktno u kapitalu	909	-	-	-	-	-	-			
10. Objavljene dividende i drugi oblici raspodjele dobiti i pokrivena gubitka	910	-	-	-	-	36.000.000	36.000.000			
11. Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja ili smanjenja osnovnog kapitala	911	-	-	-	-	-	-			
12. Stanje na dan 31/12/2019.godine	912	634.573.580	-	(7.139.717)	310.323.925	73.414.489	1.011.172.277			
13. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	913	-	-	-	-	-	-			
14. Efekti ispravka greška	914	-	-	-	-	-	-			
15. Ponovno iskazano stanje na dan 31.12.2019.god. odnosno 01.01.2020.g. (912+913+914)	915	634.573.580	-	(7.139.717)	310.323.925	73.414.489	1.011.172.277			
16. Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava	916	-	-	-	-	-	-			
17. Nerealizovani dobiti / gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	917	-	-	(7.032.395)	-	-	(7.032.395)			
18. Kursne razlike nastale provođenjem finansijskih izvještaja u drugu valutu prezentacije	918	-	-	-	-	-	-			
19. Neto dobit (gubitak) perioda iskazan u bilansu uspjeha	919	-	-	-	-	13.842.597	13.842.597			
20. Neto dobiti / gubici perioda priznati direktno u kapitalu	920	-	-	-	-	20.462	20.462			
21. Objavljene dividende i drugi oblici raspodjele dobiti i pokrivena gubitka	921	-	-	-	-	36.000.000	36.000.000			
22. Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja ili smanjenja osnovnog kapitala	922	-	-	-	-	-	-			
23. Stanje na dan 30.06.2020.godine	923	634.573.580	-	(14.172.112)	310.323.925	51.277.548	982.002.941			

**Bilješke uz finansijske izvještaje Dioničkog društva
BH Telecom Sarajevo na dan 30.06.2020. godine**

Početno stanje ukupnog kapitala na dan 01.01.2020. godine iznosilo je 1.011.172.277 KM. U toku izvještajnog perioda kapital je povećan za neto dobiti u iznosu od 13.842.597 KM i za korekciju više obračunatog poreza na dobit na dan 31.12.2019. godine u odnosu na konačan obračun poreza na dobit po poreznom bilansu koji je u skladu sa zakonskim propisima sačinjen nakon predaje finansijskih izvještaja u iznosu 20.462 KM. Kapital je smanjen po osnovu usklađenja vrijednosti dugoročnih finansijskih ulaganja (dionice Eutelsat Communications) u iznosu od 7.032.395 KM i za objavljene dividende i donacije iz dobiti za 2019. godinu u iznosu 36.000.000 KM. Ukupan kapital Društva na dan 30.06.2020. godine iznosi 982.002.941 KM.

Fond rezervi Društva na dan 30.06.2020. godine iznosi 310.323.925 KM. Isti je formiran u skladu sa Zakonom o privrednim društvima u FBiH, Zakonom o javnim preduzećima u FBiH i članom 26. Statuta Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo. Članom 27. Statuta je definisano da se Fond rezervi koristi za pokriće gubitka i drugih nepredviđenih troškova u poslovanju Društva.

8. OBAVEZE

8.1 Dugoročna rezervisanja i razgraničenja

Dugoročna rezervisanja odnose se na dugoročna rezervisanja za troškove i rizike i dugoročna razgraničenja u iznosima kako slijedi:

Konto	Opis	Stanje 30.06.2020.	Stanje 31.12.2019.	Razlika
40410000	Obračunata rezervisanja za otpremnine u	-16.816.150,19	-16.816.150,19	0
40500000	Obrač.rezervis.za trošk. po započ.sud.s	-5.524.515,21	-5.732.734,73	208.219,52
40730000	Odloženi prihodi -donacije u stalna s	-1.246.797,08	-1.471.725,51	224.928,43
40730001	Odloženi prihod-donacije u stalna sreds	-449.197,70	-600.971,75	151.774,05
Dugoročna rezervisanja za troškove i rizike		-24.036.660,18	-24.621.582,18	584.922,00

Rezervisanja za naknade i beneficije radnika odnose se na rezervisanja za dugoročne naknade radnicima utvrđene u skladu sa MRS 19 - Primanja radnika. Vrijednost dugoročne obaveze prema radnicima po osnovu otpremnina u penziju i jubilarnih nagrada utvrđena je procjenom ovlaštenog aktuara na dan 31.12.2019. godinu. Stanje ovih rezervisanja na dan 30.06.2020. godine iznosi 16.816.150 KM, i isto nije promijenjeno u odnosu na stanje na dan 31.12.2019. godine.

Rezervisanja po su sudskim sporovima izvršena su u skladu sa MRS 37, a odnose se na iznos rezervisanja obaveze za sudske sporove za koje je Društvo procijenilo da će za ishod imati gubitak na teret Društva. Stanje ovih rezervisanja na dan 31.12.2019. godine je bilo 5.732.735 KM. U toku godine rezervisanja po navedenom osnovu su smanjena za 208.219 KM. Stanje ovih rezervisanja na dan 30.06.2020. godine iznosi 5.524.515 KM.

U tabeli se daje pregled sudskih postupaka koji su pokrenuti protiv Društva, za koje se procjenjuje da će kao konačan ishod imati gubitak, te je za iste izvršeno rezervisanje:

Rb	Naziv tužitelja	Vrsta tužene obaveze	Procjenjena vrijednost spora sa kamatama	Procjena ishoda spora
1	JP >Autoceste doo, Mostar	Neplaćeni računi po osnovu korištenja cestovnog zemljišta i opreme TK	77.605,51	Gubitak

**Bilješke uz finansijske izvještaje Dioničkog društva
BH Telecom Sarajevo na dan 30.06.2020. godine**

2	KJKP Vodovod i kanalizacija	Neplaćeni računi	400,00	Gubitak
3	KJKP Vodovod i kanalizacija	Neplaćeni računi	70,00	Gubitak
4	Avad Bahto	Radi spor i poništenje odluke o prestanku važenja Odluke broj 03.2-10.1-2086/11 od 02.02.2011, Anex-a broj 1 Ugovora o radu broj 11.7.2-10.1-1348-11/11 od 04.02.2011. te nastale štete	120.000,00	Gubitak
5	Ibro Tuntić	Ostvarivanje prava iz kolektivnog ugovora	30.000,00	Gubitak
6	OKI doo	Djelimična ništavnost ugovora i naplate novčanog potraživanja	3.026.584,12	Gubitak
7	CPU Printing Company doo Sarajevo	Isplata duga po osnovu izdatih narudbenica (trenutno nema dokaza pa predlažemo gubitak)	1.500,00	Gubitak
8	Salih Turulja	Naknada štete, povreda nastala upadanjem u šaht	2.500,00	Gubitak
9	Džemila Sadiković	Radni spor radi ostvarivanja isplate podsticajne otpremnine	13.261,68	Neizvjesno
10	KJKP RAD d.o.o	Dug po ugovoru, sanacija platoa Obavješten sud o promjeni adrese	4.727,09	Gubitak
11	Rasim Kulić	Naknada materijalne štete na stambenom objektu usljed inst. i deinst.tk opreme.	300,00	Gubitak
12	Ahmed Durak	Radi utvrđivanja da je infrastruktura postavljena na parceli bez znanja vlasnika. Traži se uklanjanje.	3.600,00	Gubitak
13	Anis Maslo	Radi isplate razlike plate, umanjeње plaće za mart 2019.	762,96	Gubitak
14	Dalila Vilić	Radni spor (poništenje odluke o otkazu ugovora o radu u RD Travnik)	25.000,00	Gubitak
15	Association De Gestion Internationale Collective Des Oeuvres Audiovisuelles Agicao	Radi Naknade štete-Atorska i srodna prava.	600.000,00	Neizvjesno
16	Tufo Šćirović	Predaja u posjed dijela nekretnine i naknada štete	3.000,00	Gubitak
17	Esed Hodžić	Isplata naknade za samovoljno postavljanje TK instalacija na nakretnini vlasnika.	14.000,00	Gubitak
18	UDRUŽENJE FILMSKE INDUSTRIJE KISELJAK	Utvrđenje učinjene povrede autorskih i srodnih prava i naknada štete.	500.000,00	Neizvjesno
19	JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo	Naknada štete za nenaplaćene fakture za usluge (zagrijavanje posl.pr. Obala, odvoz smeća, video nadzor i recepcija).	48.120,96	Gubitak
20	S-LIST Sarajevo	Plaćanje robe po ugovoru	6.086,77	Gubitak
21	S-LIST Sarajevo	Plaćanje robe po narudžbi	5.318,95	Gubitak
22	JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE MOSTAR	Poništenje upisa o podjeli imovine BH Pošte i BH Telecoma	2.500,00	Gubitak
23	Protivtužitelj Elmin Ismić	Utvrđivanje ništavnosti Ugovora o zasnivanju pret.odnosa sa pripadajućim Aneksima i utvrđivanje ništavnosti računa za pružene usuge mob.telefonije ispostavljenih osnovom naprijed navedenih Ugovora. Navodno Ugovor sa Aneksima potpisani od strane oca protivtužitelja u njegovo ime ali bez njegove saglasnosti i saznanja o istom.	250,00	Gubitak
24	Protivtužitelj Hedija Ismić	Utvrđivanje ništavnosti Ugovora o zasnivanju pret.odnosa sa pripadajućim Aneksima i utvrđivanje ništavnosti računa za pružene usuge mob.telefonije ispostavljenih osnovom naprijed navedenih Ugovora. Navodno Ugovor sa Aneksima potpisani od strane supruga protivtužitelja u njegovo ime ali bez njegove saglasnosti i saznanja o istom.	250,00	Gubitak
25	Ibrahim Mahmutović i dr.	Društvo je drugotuženi, a prvotuženi Parlić Ismet.	6.000,00	Gubitak

**Bilješke uz finansijske izvještaje Dioničkog društva
BH Telecom Sarajevo na dan 30.06.2020. godine**

		Radi zaštite prava vlasništva i sprečavanja štetnih imisija, odnosno zabrana uznemiravanja tužitelja u vršenju prava vlasništva na svojim nekretninama emitovanjem elektromagnetnog zračenja sa GSM Bazne stanice na lokaciji Potkleče, Općina Zavidovići. Prikuplja se dokumentacija radi sačinjavanja odgovora na tužbu.		
26	FAIN INŽENJERING D.O.O.	Naknada štete, broj ugovora 01-71-1670/07	8.810,00	Gubitak
27	Uzunović Sanel	Poništenje ugovora, mobilna usluga, druga osoba zaključila ugovor-krivotvorenje isprave	555,00	Gubitak
28	Tvrković Nada	Naknada štete, radni spor	4.275,69	Gubitak
29	Smailbašić Dženana	Poništenje ugovora, servisiranje mobilnog aparata	100,00	Gubitak
30	TeamConsulting d.o.o.	Naknada štete, protivužba, ugovor usluga mob.i VPN. (upitna ispravnost kućne instalacije).	215.000,00	Gubitak
31	Travel Trans d.o.o.	Naknada štete, servisiranje aparata	1.200,00	Gubitak
32	Mia Mrgud	Isplata potraživanja-aseblirana usluga i reklamacija na kupljenom mobilnom aparatu	1.422,32	Gubitak
33	Darko Dujmović	Naknada štete po pravu na patent. Tuženi HT Mostar, BH Telecom Sarajevo i MTEL Banja Luka.	19.500,00	Gubitak
34	HUSKIĆ JASMIN	Naknada štete, vlasništvo	27.000,00	Gubitak
35	JP Elektroprivreda BiH, Podružnica Elektrodistribucija Bihać	Radi prestanka uznemiravanja tužioca (korištenje stubova el.)	10.100,00	Gubitak
36	MUHAMED DUPANOVIĆ	Naknada štete, isplata razlike neisplaćene plaće	5.000,00	Gubitak
37	S-LIST d.o.o.	Plaćanje robe po ugovoru	5.000,00	Gubitak
38	S-LIST d.o.o.	Plaćanje robe po ugovoru	5.000,00	Gubitak
39	S-LIST d.o.o.	Plaćanje robe po ugovoru	5.000,00	Gubitak
40	S-LIST d.o.o.	Plaćanje robe po ugovoru	5.000,00	Gubitak
41	Gaćanović Hakija	Naknada štete, uništenje usjeva, djelatnost tel. Prvotuženo Društvo, drugotuženi EŠ Company d.o.o. Sarajevo	1.478,00	Gubitak
42	Bogilović Halid	Poništenje Odluke o otkazu Ugovora o radu i Ugovora o radu sa ponudom novog ugovora 01.02.2014.	6.027,65	Gubitak
43	KJKP RAD d.o.o	Neplaćena faktura	150,00	Gubitak
44	MZ Donja Koprivna	Naknada štete, zakup	4.000,00	Gubitak
45	Adnan Pehlić	Naknada štete	6.000,00	Gubitak
46	REMIS d.o.o. Visoko protivužba	Naknada štete	221.153,75	Gubitak
47	Izet Ramić	Naknada štete, oštećenje drenaže usljed kopanja	3.732,94	Gubitak
48	Omerović Azem	Utvrđivanje pravne nedopuštenosti izvršenja (u izvršnom postupku Općinskog suda u Gradačcu predmet popisa bila imovina tužitelja koji nije izvršenik konkretnog izvršnog postupka)	800,00	Gubitak
49	Hebib Natira	Izmještanje telefonskih kablova položenih na zemljište u vlasništvu tužiteljice i isplata naknade na ime koristi od tuđe stvari	3.345,00	Gubitak
50	Muhamed (Senad) Dobrinjić	Protivužba radi raskida Anexsa ugovora kojim se definiše isporuka mobilnih aparata te isplate duga, a sve zbog neopравke mobitela/ isporuke novog mobitela/ u garantnom roku. Protivužba u navedenom predmetu koji se vodi radi naplate usluga mobilne telefonije.	346,80	Gubitak
51	Braća Karić doo Zenica protivužba	Naplata potraživanja za izvedene radove na TC Kalesija, na osnovu ugovora o izvođenju radova na adaptaciji, opremanju TC Kalesija	4.558,29	Gubitak
52	PROMOTEL d.o.o. Srebrenik	Naknada štete (Ugovor o izgradnji mjesne TF mreže Dragunja-opština Tuzla sačinjen između tužitelja i MZ Dragunja, dana 01.11.2000)	317.100,00	Gubitak

**Bilješke uz finansijske izvještaje Dioničkog društva
BH Telecom Sarajevo na dan 30.06.2020. godine**

		Obračunate zatezne kamate van perioda prekida cca 152.000,00		
53	Selver Hujdur	Tužba je usmjerena na poništenje Odluke BH Telecoma d.d.Sarajevo, Direkcija Tuzla,broj:09.1-32650/17 od 27.06.2017., kojom je utvrđeno da je tužilac Selver Hujdur,odgovoran za težu povredu radne/ugovorene obaveze, predviđene članom 6., tačka 59.Pravilnika o disciplinskom postupku-ponavljanje lakše povrede na radu-neopravdano izostajanje sa posla do 2 radna dana u toku mjeseca,predviđenu članom 5. tačka 10.Pravilnika o disciplinskom postupku, pa mu je izrečena disciplinska mjera-otkaz ugovora o radu.Tužilac prema sadašnjem odgovoru u tužbi smatra da mu je predmetni izostanak opravdan, jer je svom pretpostavljenom javio da je bolestan i da ga majka vodi doktoru jer je povraćao cijeli dan.	5.000,00	Gubitak
54	Zikret Zahirović	Naknada štete nastala povredom na radu,07.10.2014.kada je tužitelj bio uposlenik T.Inženjeringa.Povreda nastala prilikom obavljanja poslova na rekonstrukciji i dogradnji podzemne tel.mreže u Srebreniku	39.735,00	Gubitak
55	Ibrahim i Mejra Selimović	Tužba je usmjerena na otkup stana, koji se nalazi na adresi: Ul. Maršala Tita 76, u Tuzli. Predmetni stan je dodjeljen Selimović Ibrahimu na korištenje od Direkcije PTT Saobraćaja Tuzla. JP PTT Saobraćaj BiH, Direkcija PTT Tuzla je, dana 19.06.1999. godine, sa tužiocima sklopila Ugovor o otkupu stana na kojem postoji stanarsko pravo. Kantonalno pravobranilaštvo je vratilo Ugovor o otkupu predmetnog stana, jer je ocjenilo da je Ugovor o korištenju odnosno stana zaključen u periodu između 01.04.1992. godine i 07.02.1998. godine, te je kao takav prestao da važi, u skladu sa članom 2. stav 3. Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima.	3.885,00	Gubitak
56	Tomislav Divković	Tužba za naknadu usluga fizikalne rehabilitacije,povreda nastalih na radu u banjском lječenju.Osnov tužbenog zahtjeva su odredbe čl.36 i 81.Zakona o zdravstvenom osiguranju.	840,00	Gubitak
57	Fikret Alić	Tužba protiv BH Telecoma d.d. Sarajevo, radi isplate naknade za odvojeni život tužiocu koji kao predsjednik Sindikata ima radno mjesto u Sarajevu,u prostorijama bivšeg Telecom inženjeringa a prebivalište u Tuzli.Naknadu za odvojeni život traži za period od 01.05.2018. do 31.12.2018. u iznosu od 630,00KM mjesečno.	6.721,20	Gubitak
58	„S-list“ d.o.o. Sarajevo	Faktura br.156 Zakoni i propisi BiH –CD	4.000,00	Gubitak
59	„S-list“ d.o.o. Sarajevo	Faktura br.103 Zakoni i propisi BiH -CD	4.000,00	Gubitak
60	„S-list“ d.o.o. Sarajevo	Faktura br.190 Zakoni i propisi BiH -CD	4.000,00	Gubitak
61	„S-list“ d.o.o. Sarajevo	Faktura br.190 Zakoni i propisi BiH -CD	4.000,00	Gubitak
62	Mirko Ljušanin	Naknada štete, uz uslov iz službe za dalje plaćanje zakupa. Radi se o 56 BS u RS i napajnju istih preko Elek. Stubova za koje vlasnike niko nije pitao, a spada u nadležnost uzimanja saglasnosti od H.Elek. Tužba došla na GD, dato ovlaštenje RD Travnik.	10.000,00	Gubitak
63	SAMIR SELMAN	Poništenje odluke,utvrđenje i isplata naknade (stvorio i kreirao rač.program pod nazivom „Web aplikacija-servis koks,kreiranje,ažuriranje,pretraga i prig naloga“)	16.860,00	Gubitak

**Bilješke uz finansijske izvještaje Dioničkog društva
BH Telecom Sarajevo na dan 30.06.2020. godine**

64	DENIS SUBAŠIĆ	Naknada štete zbog povrede na radu (pad i povreda koljena prilikom rada na terenu)	23.980,53	Gubitak
65	Admira Bilalović	Radni naknade nematerijalne štete-povreda na radu, do koje je došlo strujnim udarom tužiteljice, radnice RD Zenica.	10.000,00	Gubitak
66	Ibrahim Akmadžić	Naknada materijalne štete	3.000,00	Gubitak
67	Nijaz Hadžić	Naknada materijalne štete radi uznemiravanja prava vlasnika	2.500,00	Gubitak
68	Hasan Đuvić	Tužilac navodi da je uznemiren u korištenju zemljišta u njegovom posjedu i vlasništvu, označenom ka kč broj 4530/3, zvana „Dudić“, upisana u PL broj 287, KO Gračanica, na način da su navodno radnici BH Telecoma, odnosno angažovanog izvođača, Telefongradnja d.o.o. Sarajevo, zajedno sa drugotuženim, Jahić Osmanom, na istoj nekretnini postavili plastičnu kanalizacionu cijev te je prekrili betonom u vidi škarpe.	500,00	Gubitak
69	MZ Donja Koprivna	Naknada štete, zakup	4.000,00	Gubitak
70	ARMIN ŽDRALOVIĆ	Radni spor	8.000,00	Neizvjesno
UKUPNO GUBITAK			5.524.515,21	

Za sudske postupke koji su pokrenuti protiv Društva, a za koje se smatra da za ishod neće imati gubitak, Društvo nije vršilo rezervisanje troškova. U nastavku se navode pokrenuti sudski postupci sa najvišim iznosima, za koje se smatra da neće ishodovati gubitkom za Društvo:

rb	Naziv tužitelja	Tuženi iznos	Datum tužbe	Vrsta tužene obaveze	Procjena ishoda spora
1	Sindikata BH Telecoma	40.334.327,55	05.02.2020.	Radni spor – radi ostvarivanja prava na naknadu štete iz Kolektivnog ugovora.	Dobitak
2	Sindikata BH Telecoma	34.337.310,00	19.6.2014	Radni spor – radi ostvarivanja prava iz kolektivnog ugovora.	Dobitak
3	AKTON DOO LJUBLJANA	1.126.673,35	13.4.2010	Pripremno roč. održano 16.04.2012., održana gl.rasprava 12.09.2012. čiji je nastavak zakazan za 28.11.2012., odgođeno. Dostavljen nalaz vještaka isti upućen na mišljenje advokatu S.DŽ. i IDTR, očekujemo poziv za nastavak rasprave. Rasprava zakazana za 12.03.2013. odgođena. Nova glavna rasprava zakazana za 27.08.2013. Održana glavna rasprava nastavak zakazan za 14.11.2013. u 9,30. Nastavak zakazan za 12.02.2014. Održano, a nastavak zakazan za 28.05.2014. koji je takođe održano, nastavak zakazan za 23.10.2014. Održano ročište, nije došao vještak, nova rasprava 27.11.2014 g. Očekuje se Presuda. Presudu kopiju zaprimili od advokata u januaru 2015. Presuda Općinskog suda od 29.12.2014. Očekujemo ulaganje žalbe. Tužitelj uložio žalbu sa kojom smo upoznati od strane advokata 17.02.2015. Dat odgovor na žalbu 21.02.2015. s prijedlogom da drugost.sud odbije žalbu kao neosnovanu a prvost. Presudu u cjelosti potvrdi. Obavješteni od strane advokata 10.01.2019. da je donešena Presuda kojom se žalba odbija kao neosnovana i potvrđuje prvostepena presuda. Očekuje se revizija. Reviziju od strane Akton, zaprimili 14.03.2019. Otpremili odgovor na reviziju 22.03.2019.	Dobitak
4	Digitel Telecom Company	512.000,00	23.12.2002	Isplata naknade štete u protivrijednosti 90% izgrađene telef.pristupne mreže za ATC Draganja	Dobitak
5	BAHRA KADRIĆ	60.000,00	7.10.2016	Radni spor radi ostvarivanja isplate podsticajne	Dobitak

**Bilješke uz finansijske izvještaje Dioničkog društva
BH Telecom Sarajevo na dan 30.06.2020. godine**

				otpremnine	
6	PRIME TIME d.o.o.	51.000,00	13.6.2018	Iz realizacije ugovora o nabavci elemenata produkcije 3D animirani film "Birds Like Us". Uložena protivtužba tokom postupka po našoj tužbi	Dobitak

Na dan 30.06.2020. godine evidentirano je aktivnih sudskih postupaka na nivou Društva 406, ukupne vrijednosti postavljenih tužbenih zahtjeva u iznosu od 108.462.348,70 KM.

Dugoročna razgraničenja su iskazana u iznosu od 1.695.995 KM, a odnose se na odgođeni prihod po osnovu primljenih donacija u stalnim sredstvima.

8.2 Dugoročne obaveze

Konto	Opis	Stanje 30.06.2020.	Stanje 31.12.2019.	Razlika
41900000	Ostale dugoročne finansijske obaveze	-9.805.729,43	-9.805.729,43	0
41920000	Dug ob za zemljište s pravom korištenja	-35.905.255,66	-37.816.117,37	1.910.861,71
41920001	Ispravka za kretk dosp ob zemljište I	3.737.157,80	3.314.890,74	422.267,06
41921000	Dug ob za građ s pravom korištenja IFRS	-51.304.897,82	-54.311.953,31	3.007.055,49
41921001	Ispravka za kretk dosp ob gr objekti	5.867.098,46	5.891.581,65	-24.483,19
41922000	Duge ob za opremu s pravom korištenja I	-323.777,44	-341.703,99	17.926,55
41922001	Ispravka za kretk dosp ob oprema IFR	32.370,85	33.314,25	-943,4
41950000	Dugoročne obaveze za obračunate kamate	-493.541,79	-493.541,79	0
Ostale dugoročne obaveze		-88.196.575,03	-93.529.259,25	5.332.684,22

Ostale dugoročne finansijske obaveze (9.805.729 KM) i dugoročne obaveze za obračunate kamate (493.542 KM) se odnose na obaveze za 4G Licencu koje dospijevaju u periodu dužem od jedne godine. Dugoročne obaveze u iznosu od 77.897.303,81 KM se odnose na imovinu s pravom korištenja priznatu u skladu sa MSFI 16 Najmovi, koje dospijevaju u periodu dužem od jedne godine.

8.3 Kratkoročne obaveze

8.3.1 Ostale kratkoročne finansijske obaveze

Konto	Opis	Stanje 30.06.2020.	Stanje 31.12.2019.	Razlika
42900000	Ostale kratkoročne finansijske obaveze	0	-3.048.836,19	3.048.836,19
42920000	Kratk ob za zemljište s pravom korišten	-3.737.157,80	-3.314.890,74	-422.267,06
42921000	Kratk ob za građevine s pravom korišten	-5.867.098,46	-5.891.581,65	24.483,19
42922000	Kratk ob za opremu s pravom korištenja	-32.370,85	-33.314,25	943,4
42950000	Kratkoročne obaveze za kamate	-200.728,77	-651.892,58	451.163,81
Ostale kratkoročne finansijske obaveze		-9.837.355,88	-12.940.515,41	3.103.159,53

Ostale kratkoročne finansijske obaveze u iznosu od 9.636.627,11KM se odnose na imovinu s pravom korištenja priznatu u skladu sa MSFI 16 Najmovi, koje dospijevaju u periodu do jedne godine.

8.3.1.1 Primljeni avansi, depoziti i kaucije

Konto	Opis	Stanje 30.06.2020.	Stanje 31.12.2019.	Razlika
43000000	Obaveze za primljene avanse FL	-316.292,10	-422.787,86	106.495,76

**Bilješke uz finansijske izvještaje Dioničkog društva
BH Telecom Sarajevo na dan 30.06.2020. godine**

43000001	Obaveze za primljene avanse-analitika	-13.221,49	-12.540,93	-680,56
43000009	Obaveze za primljene avanse-prelazni kon	63.062,99	74.215,61	-11.152,62
43001000	Obaveze za primljene avanse PL	-116.104,43	-87.394,77	-28.709,66
43060000	Unaprijed plaćene TK usluge	-18.378,98	-18.378,98	0
43061000	Primljeni depoziti biling kupci	-106.523,67	-105.539,97	-983,7
43061001	Primljeni depoziti od kupca u SAP-u	-129.047,36	-129.047,36	0
43062000	Primljeni depoziti od distributera	-433.923,33	-744.791,50	310.868,17
43063000	Primljeni depoziti od dobavljača	-324.562,19	-358.596,95	34.034,76
Primljeni avansi, depoziti i kaucije		-1.394.990,56	-1.804.862,71	409.872,15

8.3.1.2 Dobavljači u zemlji

Konto	Opis	Stanje 30.06.2020.	Stanje 31.12.2019.	Razlika
43200000	Obaveze prema dobavljačima u zemlji	-15.878.340,67	-39.157.114,52	23.278.773,85
43200009	Prelazni mjesečnia obaveza 2 IFRS 16	-1.357.445,86	-1.209.402,70	-148.043,16
43210000	Obaveze za nefak.mater.- od dobavljača	-3.501.260,28	-2.015.779,71	-1.485.480,57
Dobavljači u zemlji		-20.737.046,81	-42.382.296,93	21.645.250,12

Nefakturisane obaveze, odnose se na obaveze za koje nije dostavljena dokumentacija na knjiženje, a skladište je zaprimilo materijal i usluge su izvršene.

8.3.1.3 Dobavljači u inostranstvu

Konto	Opis	Stanje 30.06.2020.	Stanje 31.12.2019.	Razlika
43300000	Obaveze prema dobavljačima u inostranst	-5.923.223,61	-3.857.056,60	-2.066.167,01
43300001	Revalor.obave. prema INO dobavlja.(kurs	2.034,14	1.310,08	724,06
Dobavljači u inostranstvu		-5.921.189,47	-3.855.746,52	-2.065.442,95

8.3.1.4 Ostale obaveze iz poslovanja

Konto	Opis	Stanje 30.06.2020.	Stanje 31.12.2019.	Razlika
43910000	Obaveze prema sudu za sudske troškove	-8.130,27	-12.324,14	4.193,87
43920000	Pogrešne uplate	-102.079,16	-40.258,34	-61.820,82
43920001	Pogrešne uplate-saldakonti	-910,05	0	-910,05
43920002	Revalorizacija pogrešnih uplata	-87,09	-181,59	94,5
43920003	Obav.po osnovu pogr.upl.-otvor.stavke k	-10.489,73	-5,93	-10.483,80
43930000	Obaveze za donacije iz dobiti	-1.014.500,00	-1.014.500,00	0
43940000	Obaveze po naplaćenju RTV taksi	-112,5	-383,2	270,7
43960000	Obav. za humanitarne telefone	66.851,02	-3.397,98	70.249,00
43960001	Obaveze za humanitarne telefone - saldo	-210.678,00	-229.087,00	18.409,00
43980000	Ostale kratkoročne obaveze	-24.430,94	-16.744,73	-7.686,21
43980001	Ostale kratkoročne obaveze-saldokonti	-326,9	-213,9	-113
Ostale obaveze iz poslovanja		-1.304.893,62	-1.317.096,81	12.203,19

Obaveze za donacije iz dobiti u iznosu od 1.014.500 KM se odnose na obaveze iz prethodnih poslovnih godina.

**Bilješke uz finansijske izvještaje Dioničkog društva
BH Telecom Sarajevo na dan 30.06.2020. godine**

8.3.1.5 Obaveze iz specifičnih poslova

Konto	Opis	Stanje 30.06.2020.	Stanje 31.12.2019.	Razlika
44200000	Obaveze iz komisionih poslova	-2.971.223,52	-2.473.923,15	-497.300,37
44200009	Obaveze za komisionu prodaju- prelazni	-306.144,97	-511.287,97	205.143,00
	Obaveze iz specifičnih poslova	-3.277.368,49	-2.985.211,12	-292.157,37

8.3.2 Obaveze po osnovu plaća, naknada i ostalih primanja radnika

8.3.2.1 Obaveze po osnovu plaća i naknada plaća

Konto	Opis	Stanje 30.06.2020.	Stanje 31.12.2019.	Razlika
45000000	Obaveze za neto plate	-3.254.599,97	-3.553.865,86	299.265,89
45010000	Obaveze za naknade plata	-836.343,39	-528.831,50	-307.511,89
45110000	Porez na platu i naknade plata	-441.921,01	-448.087,33	6.166,32
45120000	Pos. por. za zaš. od pri. i dr. nes. plat	-26.125,45	-26.336,50	211,05
45130000	Opća naknada za vodu na plate i nakn. pl	-26.125,45	-26.336,50	211,05
45140000	Obaveze za poseban dop. za solidarnost	-72,27	-72,58	0,31
45210000	Doprinos na platu na plaće i naknade pl	-872.264,94	-883.278,73	11.013,79
45220000	Doprinos na teret osigura na plaće i na	-2.591.771,06	-2.622.205,86	30.434,80
	Obaveze po osnovu plaća i naknada plaća	-8.049.223,54	-8.089.014,86	39.791,32

Obaveze po osnovu plaća i naknada plaća odnose se na plaću za juni 2020. godine.

8.3.2.2 Obaveze po osnovu naknada plaća koje se refundiraju

Konto	Opis	Stanje 30.06.2020.	Stanje 31.12.2019.	Razlika
45300000	Obaveze za naknade plaća koje se refund	-23.410,23	-51.563,17	28.152,94
45510000	Dopr. iz plata na naknade plaća koje se	-4.735,28	-6.003,16	1.267,88
	Obaveze po osnovu naknada plaća koje se ref.	-28.145,51	-57.566,33	29.420,82

8.3.2.3 Obaveze za ostala primanja radnika

Konto	Opis	Stanje 30.06.2020.	Stanje 31.12.2019.	Razlika
45600000	Ostale obaveze prema zaposlenim	-948.929,10	-855.981,46	-92.947,64
45710000	Porez na plaću na ostala primanja zapos	-751,59	-773,67	22,08
45720000	Pos. porez za zaš. od p. nes. ostala pri	-1.086,66	-1.167,90	81,24
45730000	Opća naknada za vodu na ostala prim. zap	-1.086,66	-1.167,90	81,24
45780000	Ob. na ostale dažbine na ost. primanja za	-454,54	-415,28	-39,26
45810000	Dopr. iz plata na ostala primanja zaposl	-100.408,41	-107.451,12	7.042,71
45820000	Dopr. na plate na ostala primanja zaposl	-33.318,23	-35.854,43	2.536,20
45880000	Ostali doprinosi na ostala primanja zap	-1.994,82	-1.822,36	-172,46
	Obaveze za ostala primanja zaposlenih	-1.088.030,01	-1.004.634,12	-83.395,89

Ostale obaveze prema radnicima koje iznose 948.929 KM odnose se na obavezu po osnovu naknada za jubilarne nagrade, otpremnine za odlazak u penziju, regres, topli obrok, prevoz, rođenje djeteta, bolovanje preko 5 mjeseci, i sl.

**Bilješke uz finansijske izvještaje Dioničkog društva
BH Telecom Sarajevo na dan 30.06.2020. godine**

8.3.3 Druge obaveze

Konto	Opis	Stanje 30.06.2020.	Stanje 31.12.2019.	Razlika
46000000	Obaveze za kamate	0	-24.630,08	24.630,08
46110000	Obaveze za dividende	-35.000.000,00	0	-35.000.000,00
46110001	Obaveze za dividende-saldokonti	-5.448.114,52	-5.467.599,99	19.485,47
46300000	Obaveze prema nadzornom odboru	-7.515,00	-7.448,00	-67
46310000	Naknada članovima odbora za reviziju	-4.289,30	-4.268,15	-21,15
46400000	Porez i pos. dažb. na nakn. članov. odbora	-1.852,41	-1.840,90	-11,51
46500000	Dopr. na naknade članovima odbora, komi	-1.444,28	-1.436,32	-7,96
46700000	Porez i pos. dažbine na nakn. fizičkim li	0	-1.776,54	1.776,54
46910000	Obustave na plate	-1.220.126,38	-1.262.422,41	42.296,03
46910001	Obustave na naknade	-1.543,69	-1.532,65	-11,04
46920000	Obaveze za članarine turističkim zajedn	2.635,23	-12.022,20	14.657,43
46980001	Obaveze za por. i dop. fizičkim licima	-1.653,24	-255	-1.398,24
Druge obaveze		-41.683.903,59	-6.785.232,24	-34.898.671,35

Obaveze za dividende i Obaveze za dividende-saldakonti odnose se na neisplaćenu dividendu vlasnicima dionica BH Telecom-a.

8.3.4 Obaveze za PDV

Konto	Opis	Stanje 30.06.2020.	Stanje 31.12.2019.	Razlika
47200000	Izlazni PDV-po upotrebi dob. i us. u n	-7.327,62	-7.327,62	0
47300000	Izlazni PDV-na isporuke licima koji nis	-265,76	-265,76	0
47900002	Izlazni PDV dospio za plaćanje	-4.284.141,00	-2.192.735,00	-2.091.406,00
Obaveze za PDV		-4.291.734,38	-2.200.328,38	-2.091.406,00

PDV obaveza odnosi se na obavezu za mjesec juni 2020. godine.

8.3.5 Obaveze za ostale poreze i druge dažbine

Konto	Opis	Stanje 30.06.2020.	Stanje 31.12.2019.	Razlika
48370000	Naknada za korištenje šuma	-49.368,93	-70.142,24	20.773,31
48920000	Obaveze za protivpožarnu, protivgradnu	-138	-171	33
Obaveze za ostale poreze i druge dažbine		-49.506,93	-70.313,24	20.806,31

Iskazan iznos na ovoj poziciji od 49.369 KM odnosi se na naknadu za korištenje općekorisnih funkcija šuma.

8.3.6 Obaveze za porez na dobit

Konto	Opis	Stanje 30.06.2020.	Stanje 31.12.2019.	Razlika
48100002	Porez po odbitku konto usklađenja	-2.534,98	-39.541,64	37.006,66
Obaveze za porez na dobit		-2.534,98	-39.541,64	37.006,66

8.4 Pasivna vremenska razgraničenja

Konto	Opis	Stanje 30.06.2020.	Stanje 31.12.2019.	Razlika
49010000	Obrač. trošk. perioda za koje nije prim	-21.237.982,64	-25.744.129,35	4.506.146,71

**Bilješke uz finansijske izvještaje Dioničkog društva
BH Telecom Sarajevo na dan 30.06.2020. godine**

49091000	Obračunati nefakt.ostali rashodi-meduna	-1.822.059,40	-4.316.618,04	2.494.558,64
49091001	Revalor.obrac.nefakt.ostalih rashoda-me	4.850,28	3.589,71	1.260,57
49120002	Revalorizacija unaprijed naplaćenih pr	319,39	319,39	0
49130000	Unaprijed napl. prihod od saobraćaja-pr	-5.303.166,98	-5.281.605,29	-21.561,69
49140000	Unaprijed naplaćen prihod Moja webTV	-751,73	-1.637,28	885,55
49151002	Unaprijed obračunat prihod - ostalo	-11.409,77	-11.409,77	0
49160000	Unaprijed obračunat prihod -lojalnost k	-805.494,67	-123.108,04	-682.386,63
49900000	Ostala kratkoročna razgraničenja rasho	-646.949,65	-5.092.448,86	4.445.499,21
49900001	Ostala kratkoročna razgraničenja trošk	-4.425.818,40	-4.789.069,42	363.251,02
49900002	Ostala kratkoročna razgr. umanjeње pri	-246.340,50	-335.357,94	89.017,44
49909000	Ugovorena obaveza FL	-835.589,44	-1.008.637,86	173.048,42
49910000	Ostala kratkor. razgr. rashoda-međunaro	-106.443,07	0	-106.443,07
49919000	Ugovorena obaveza PL po MSFI 15	-186.504,40	-200.291,82	13.787,42
49919004	Ugovorena obaveza PL - Grupni budžet	-932.501,16	-916.934,30	-15.566,86
UKUPNO PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA		-36.555.842,14	-47.817.338,87	11.261.496,73

Obaveze za nefakturisane usluge od operatera u međunarodnom obračunu odnose se na troškove saobraćaja koji je ostvaren do 30.06.2020. godine, a koji nije usaglašen, i zakupa vodova za koje nije dostavljena faktura na knjiženje do 24.07.2020. godine.

Na kontu 49909000 Ugovorena obaveza po osnovu MSFI 15 – fizička lica (835.589 KM), kontu 49919000 Ugovorena obaveza po osnovu MSFI 15 Pravna lica (186.504 KM) i kontu 49919004 Ugovorena obaveza po osnovu MSFI 15 Pravna lica grupni budžet (932.501 KM), predstavljaju ugovorene obaveze u skladu sa MSFI 15 – Prihodi od ugovora sa kupcima (pojašnjenja detaljnije data u Biljškama, tačka 9. Poslovni prihodi i rashodi).

Unaprijed naplaćeni prihod od saobraćaja (prepaid usluga) odnosi se na unaprijed naplaćeni, a neiskorišteni saobraćaj.

Ostala kratkoročna razgraničenja rashoda odnose se na rezervisanja po fakturama koje nisu dostavljene na knjiženje do 24.07.2020. godine. Odnose se na troškove koji su nastali do 30.06.2020. godine, a evidentirana su u skladu sa akrealnom osnovom nastanka poslovnog događaja.

9. POSLOVNI PRIHODI I RASHODI

Društvo je u periodu 01.01.-30.06.2020. godine za iskazivanja prihoda primjenilo odredbe MSFI 15 - Prihodi od ugovora sa kupcima, koje je imale utjecaj na iskazane prihode od prodaje robe i prihode od prodaje učinaka na domaćem tržištu. Uticaj korekcije fakturiranih prihoda u skladu sa zahtjevima MSFI 15 je predstavljen u donjoj Tabeli, u Koloni "Korekcija po MSFI 15". Korekcija fakturisanog prihoda je urađena i za raspored odobrenog grupnog budžeta i za popuste priznate po programima za lojalnost kupaca.

Cto	Naziv konta	Fakturisano I-VI 2020.	Korekcija po MSFI 15 I-VI 2020	Korekcija za grupni budžet i lojal. I-VI 2020	Stanje 30.06.2020.	Stanje 30.06.2019.
	2	3	4	5	6	7
601	Prihodi od prodaje robe	19.142.623,41	2.681.681,00	0,00	21.824.304,41	19.036.174,99
611	Prihodi od prodaje učinaka na domaćem tržištu	180.817.932,79	-2.951.231,10	-699.568,89	177.167.132,80	187.611.134,30

**Bilješke uz finansijske izvještaje Dioničkog društva
BH Telecom Sarajevo na dan 30.06.2020. godine**

612	Prihodi od prodaje učinaka na stranom tržištu	8.768.925,60	0,00	0,00	8.768.925,60	13.186.136,25
621	Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i učinaka	49.045,08	0,00	0,00	49.045,08	603.752,04
650	Prihodi od premija, subvencija i poticaja	47.661,88	0,00	0,00	47.661,88	0,00
651	Prihodi od zakupa	2.570.301,31	0,00	0,00	2.570.301,31	2.796.262,68
652	Prihodi od donacija	376.702,48	0,00	0,00	376.702,48	466.421,72
659	Ostali prihodi po drugim osnovama	539.013,39	0,00	0,00	539.013,39	734.183,67
661	Prihodi od kamata	2.394.585,09	0,00	0,00	2.394.585,09	2.720.487,14
662	Pozitivne kursne razlike	57.823,87	0,00	0,00	57.823,87	77.987,78
669	Ostali finansijski prihodi	207.659,07	0,00	0,00	207.659,07	0,00
670	Dobici od prodaje stalnih sredstava	2.854,09	0,00	0,00	2.854,09	1.320.511,49
676	Viškovi	2.254.530,85	0,00	0,00	2.254.530,85	0,00
677	Naplaćena otpisana potraživanja	1.641.164,77	0,00	0,00	1.641.164,77	1.418.316,69
679	Otpis obaveza, ukinuta rezerviranja i ostali prihodi	516.400,00	0,00	0,00	516.400,00	1.680.392,21
686	Prih od usklađiv vrij ostal kratkoročnih plasmana	24.568,14	0,00	0,00	24.568,14	466.693,36
690	N.utv.pr-ran.g-amort	755,66	0,00	0,00	755,66	4.181,85
691	Prihodi iz osnova ispravki grešaka iz ranijih godina	335.039,49	0,00	0,00	335.039,49	118.927,54
	UKUPNO PRIHODI	219.747.589,97	-269.546,10	-699.563,89	218.778.467,98	232.241.564,31

Prilikom primjene MSFI 15, u Društvu su identificirane različite vrste proizvoda sa različitim potrebama za prilagođavanje MSFI 15, te je izvršena analiza ugovora. Standard tretira Ugovor s kupcem ako su ispunjeni svi uslovi iz tačke 9 MSFI-ja 15. Ugovori s kupcima prikazuju se u izvještaju o finansijskom položaju subjekta kao ugovorna obaveza, ugovorna imovina ili potraživanje, zavisno od odnosa između izvršenja obaveza i plaćanja kupca.

Zahtjevi MSFI 15 se odnose na svaki ugovor koji je dogovoren sa korisnikom i koji ispunjava određene kriterije. Svaka naknadna promjena proizvoda uključujući između ostalog: uvođenje novih paketa usluga, promjene u prodajnim politikama, uvođenje novih proizvoda, prilagođavanje proizvoda potrebama korisnika, je predmet tretiranja budućih promjena kako bi se odredio odgovarajući računovodstveni tretman.

U skladu sa primijenjenim modelom poslovnih podataka, obaveze izvršenja u ugovoru grupisane su u različite vrste stavki. Identifikacijom vrste stavki SAP RAR dodjeljuje odgovarajuće računovodstvene scenarije. Vrste stavki su, između ostalog, pokretači priznavanja prihoda.

Priznavanja prihoda po MSFI 15 određuje se u kojem periodu minimalnog trajanja ugovora će isti biti priznat i koji je udio dodijeljene cijene transakcije obavezi izvršenja priznat u svakom relevantnom razdoblju.

**Bilješke uz finansijske izvještaje Dioničkog društva
BH Telecom Sarajevo na dan 30.06.2020. godine**

Ugovori koji se zaključuju na neodređeno ali koji imaju obavezne periode koji se odnose na promotivne akcije se knjiže pod pretpostavkom da je minimalno trajanje ugovora za koji postoje ostvariva prava i izvršive obaveze ugovornih strana jednako trajanju promotivnih akcija.

Ako nije drugačije navedeno u ugovoru, svi ugovori na neodređeno se tretiraju kao nevezani ugovori sa minimalnim ugovornim trajanjem od 1 mjeseca. U skladu sa opštim uslovima usluge ovo se smatra standardnim periodom raskida za ugovor na neodređeno.

Društvo svojim korisnicima omogućuje i kupovinu robe (mobitela, laptopa) uz jednokratno plaćanje punog iznosa u gotovini, ili na rate (12/24), po maloprodajnim cijenama koje nisu subvencionirane i korisnik se ne obavezuje na obavezno trajanje ugovornog odnosa. U skladu sa navedenim ne radi se o paketskim uslugama s jedinstvenim komercijalnim ciljem. Priznavanje prihoda za trenutni ugovor ostaje isti. Nema promjene zbog izmjene ugovora. Kupovina robe po maloprodajnim cijenama se knjiži kao kreiranje zasebnog ugovora i tretira se drugačije od postojećeg ugovora. Cijena transakcije usluge predstavlja samostalnu prodajnu cijenu tako da nije potrebna daljnja rekalkulacija omjera samostalne prodajne cijene. Stoga se cijela cijena transakcije priznaje u odnosu na isporuku robe. Nevezano za valutu fakture, cijena transakcije za dodatnu opremu se priznaje u trenutku kada se oprema isporuči kupcu.

Obaveze izvršenja (POB) koje se ispunjavaju tokom vremena

Obećana roba ili usluga predstavlja obavezu izvršenja ako se kontrola prenosi tokom vremena, te se i prihod priznaje tokom vremena. Obaveza izvršenja se ispunjava tokom vremena ako je ispunjen jedan od sljedećih kriterija:

- kupac istovremeno i prima i upotrebljava koristi koje proizlaze iz izvršenja subjekta dok subjekt obavlja izvršenje;
- izvršenje subjekta proizvodi ili poboljšava imovinu (na primjer, radovi u toku) koju kupac kontrolira tokom proizvodnje ili poboljšanja imovine; ili
- izvršenje subjekta ne proizvodi imovinu koja za subjekt ima alternativnu namjenu i subjekt ima ostvarivo pravo na isplatu za izvršenje obavljeno do određenog datuma.

Ugovorena imovina/obaveza je akumulirana razlika između cijene transakcije koju je platio korisnik i prihoda po MSFI 15 koji se priznao do izmjene. Od momenta mijenjanja ugovora može se predstaviti kao početno stanje ugovorne imovine/obaveze uvećano za prihode priznate od svih POB-a u ugovoru u datom periodu ispravljeno transakcijskom cijenom koja se naplaćivala kupcu u tom periodu.

Prihod od prodanih usluga i robe po poslovnim (geografskim) područjima ostvaren u periodu 01.01. do 30.06.2020. godine:

PP	Fakturisani prihod od usluga	Korekcija prihoda od usluga po MSFI 15	Fakturisani prihodi od prodaje robe	Korekcija prihoda od prodaje robe po MSFI 15	Korekcija prihoda za lojalnost i grupni budžet	UKUPNO
01	58.985.376,04	0	6.309.193,40	0	-682.386,63	64.612.182,81
02	45.720.218,56	-862.493,43	3.911.454,38	760.198,79	15.778,35	49.545.156,65
03	32.246.711,82	-701.664,56	3.305.210,79	615.766,24	-13.148,31	35.452.875,98
04	24.816.068,45	-515.772,58	1.182.515,72	504.626,58	27.786,17	26.015.224,34
05	7.498.170,54	-173.437,86	1.831.628,99	182.793,65	-2.179,34	9.336.975,98
06	15.647.428,05	-299.112,18	507.985,26	277.987,81	-20.935,48	16.113.353,46
07	1.260.591,51	-57.450,12	1.624.551,32	49.346,39	59,14	2.877.098,24

**Bilješke uz finansijske izvještaje Dioničkog društva
BH Telecom Sarajevo na dan 30.06.2020. godine**

08	12.100.474,00	-285.497,61	334.522,54	249.530,70	-25.913,64	12.373.115,99
10	1.709.618,54	-41.787,82	135.561,11	32.046,00	1.929,34	1.837.367,17
11	620.306,05	-14.014,94	0	9.384,74	-558,49	615.117,36
	200.604.963,56	-2.951.231,10	19.142.623,51	2.681.680,90	-699.568,89	218.778.467,98

U nastavku je prikazana analitika prihoda po aktivnostima i po vrsti prihoda.

9.1 Poslovni prihodi

Poslovni prihodi na dan 30.06.2020. godine iznose 211.343.086 KM, a struktura istih je slijedeća:

9.1.1 Prihodi od prodaje robe

Konto	Opis	Stanje 30.06.2020.	Stanje 30.06.2019.	Razlika
60130000	Vrijednost prodane robe na malo	-19.508.160,43	-17.399.044,58	-2.109.115,85
60130001	Vrijednost prodane robe na malo-diskont	365.536,92	370.098,64	-4.561,72
60139000	Vrijednost prodane robe na malo MSFI 15	-2.681.680,90	-2.007.229,99	-674.450,91
Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu		-21.824.304,41	-19.036.175,93	-2.788.128,48

Prihod od prodaje robe odnosi se na prodaju fiksnih mobilnih telefonskih aparata u okviru asemblirane usluge.

9.1.2 Prihodi od prodaje učinaka

Konto	Opis	Stanje 30.06.2020.	Stanje 30.06.2019.	Razlika
61100000	Priključna taksa-fixna-fizička lica	-38.074,65	-52.455,91	14.381,26
61100010	Priključna taksa-fixna-pravna lica	-75.693,51	-76.989,99	1.296,48
61100100	Pretplata-fixna-fizička lica	-5.668.633,35	-6.599.305,40	930.672,05
61100101	Pretplata-fixna-fizička lica, dodatne u	-370.976,99	-374.853,77	3.876,78
61100110	Pretplata-fixna-pravna lica	-4.323.074,99	-4.379.472,82	56.397,83
61100111	Pretplata-fixna-pravna lica, dodatne us	-1.188.807,16	-1.209.522,49	20.715,33
61100112	Pretplata-fixna-NTS usluge pravna lica	-26.581,96	-27.739,96	1.158,00
61100200	Saobraćaj-fixna-fizička lica	-4.642.089,13	-5.055.662,53	413.573,40
61100201	Prihodi od saobrać. TF kartica-fixna-fi	-5.453,86	-10.852,09	5.398,23
61100210	Saobraćaj-fixna-pravna lica	-4.597.782,57	-5.731.482,40	1.133.699,83
61100400	Ostali prihodi od fizičkih lica-fixna	234,91	246,36	-11,45
61100410	Ostali prihodi od pravnih lica-fixna	-651,1	-437,35	-213,75
61101000	Priključna taksa-post paid- fizička lic	-586.615,24	-438.380,48	-148.234,76
61101010	Priključna taksa-post paid- pravna lica	-151.861,28	-157.666,98	5.805,70
61101012	Priključna taksa-GSM-NTS - pravna lica	-33.026,01	-27.118,77	-5.907,24
61101020	Priključna taksa-pre paid-fizička lica	0	-213,68	213,68
61101100	Pretplata-post paid-fizička lica	-22.303.748,98	-20.154.150,61	-2.149.598,37
61101101	Pretplata-post paid-fizička lica, dodat	-73.895,05	-25.562,75	-48.332,30
61101110	Pretplata-post paid-pravna lica	-16.574.122,55	-16.853.254,51	279.131,96
61101111	Pretplata-post paid-pravna lica, dodatn	-186.605,15	-59.489,46	-127.115,69
61101112	Pretplata -GSM-NTS - pravna lica	-8.386,35	-7.756,69	-629,66

**Bilješke uz finansijske izvještaje Dioničkog društva
BH Telecom Sarajevo na dan 30.06.2020. godine**

61101200	Saobraćaj-post paid-fizička lica	-3.388.159,38	-4.866.162,22	1.478.002,84
61101210	Saobraćaj-post paid-pravna lica	-2.888.751,18	-3.840.859,98	952.108,80
61101212	Saobraćaj -GSM-NTS - pravna lica	-7.055,27	-44.860,46	37.805,19
61101220	Saobraćaj-pre paid-fizička lica	-45.313.451,17	-54.785.691,90	9.472.240,73
61101400	Ostali prihodi GSM od fizičkih lica	0	-55,6	55,6
61102200	Saobraćaj-telegrafija-fizička lica	-3.795,30	-5.607,20	1.811,90
61102210	Saobraćaj-telegrafija-pravna lica	-19.073,90	-24.035,40	4.961,50
61103010	Priključna taksa-Bihpak-pravna lica	-4.443,88	-11.010,54	6.566,66
61103110	Pretplata-Bihpak-pravna lica	-969.080,26	-1.054.463,70	85.383,44
61103111	Pretplata dodatna usluga -Bihpak-pravna	-220.341,02	-168.120,00	-52.221,02
61103210	Saobraćaj-Bihpak-pravna lica	0,88	0,55	0,33
61103500	Saobraćaj Bihpak CLOUD	-705,46	0	-705,46
61103510	Pretplata Bihpak CLOUD	-1.320,45	0	-1.320,45
61103520	Dodatne usluge Bihpak CLOUD	-4.428,39	0	-4.428,39
61104000	Priključna taksa-Bihnet-fizička lica	-178.701,21	-250.091,80	71.390,59
61104010	Priključna taksa-Bihnet-pravna lica	-21.407,09	-15.019,56	-6.387,53
61104100	Pretplata-Bihnet-fizička lica	-6.211.060,34	-6.535.707,76	324.647,42
61104110	Pretplata-Bihnet-pravna lica	-7.003.840,54	-6.726.812,98	-277.027,56
61104111	Saradnja sa ISP (GIA i ZPT)	-156.836,06	0	-156.836,06
61104200	Saobraćaj-Bihnet-fizička lica	12.869,48	14.354,93	-1.485,45
61104210	Saobraćaj-Bihnet-pravna lica	162.305,28	196.621,07	-34.315,79
61104400	Ostali prihodi -Bihnet-fizička lica	-2.219,94	-2.370,56	150,62
61104410	Ostali prihodi -Bihnet-pravna lica	-25.612,62	-8.107,95	-17.504,67
61104500	Saobraćaj CLOUD	-96.038,20	-41.153,33	-54.884,87
61104510	Pretplata - CLOUD	-30.513,56	-346,8	-30.166,76
61104520	Dodatne usluge CLOUD	-5.143,27	-560,49	-4.582,78
61104710	Prihod od partnerskih i IKT projekata B	-25.541,21	0	-25.541,21
61105000	Priključna taksa interkonekcija pravna	-30.378,00	-34.776,00	4.398,00
61105100	Pretplata-interk pravna lica	-5.385,00	-7.290,00	1.905,00
61105200	Nacionalna govorna usluga	-5.354.284,80	-6.876.944,68	1.522.659,88
61105201	Terminiranje međunarodnog saobraćaja-Bi	-413.879,60	0	-413.879,60
61105202	Tranzit međunarodnog saobraćaja - BiH	-236,75	0	-236,75
61105400	Ostale veleprodajne usluge	-24.874,80	-9.539,00	-15.335,80
61105401	SMS interworking - BiH	-53.051,49	0	-53.051,49
61106010	Priključna taksa-zaj pr-VPN pravna lica	-5.760,17	-8.803,30	3.043,13
61106110	Pretplata-zaj pr-VPN pravna lica	-1.238.259,61	-1.191.984,81	-46.274,80
61106200	Ostali prihodi	-179.373,20	-276.255,53	96.882,33
61106300	Ostali prihodi komisone i druge naknad	-124.824,10	0	-124.824,10
61107000	Priključna taksa-bundle paket FL	-207.774,57	-209.666,42	1.891,85
61107010	Priključna taksa-bundle paket PL	-891,39	-1.754,10	862,71
61107100	Pretplata-pretplata bundle paket FL	-42.959.317,70	-37.375.843,58	-5.583.474,12
61107110	Pretplata-pretplata bundle paket PL	-42.497,01	-33.717,27	-8.779,74
61107300	Dodatne usluge bundle paket FL	-2.578.843,94	-2.787.177,14	208.333,20
61107310	Dodatne usluge bundle paket PL	-1.385,28	-1.912,24	526,96
61160000	Prihod od usluge razvoja i implementaci	-265.597,65	0	-265.597,65
61161000	Prihod od usluge akviziciju korisnika i	-38.952,00	0	-38.952,00
61162000	Prihodi od usluga pružanja podrške klij	-34.176,70	0	-34.176,70
61170000	Popust za program lojalnosti kupaca	682.386,63	439.390,18	242.996,45
61179000	Popust za Grupni budžet	17.182,26	-3.036.237,81	3.053.420,07
61190000	Priklj.taks-fix-FL-MSFI 15	8,15	4,34	3,81
61190010	Priklj.taks-fix-PL-MSFI 15	126,19	233,01	-106,82

**Bilješke uz finansijske izvještaje Dioničkog društva
BH Telecom Sarajevo na dan 30.06.2020. godine**

61190100	Pretp.-fix-FL-MSFI 15	-8.207.635,27	-7.765.035,87	-442.599,40
61190101	Pretp.-fix-FL, dod.usl-MSFI 15	-5.725,12	1.160,08	-6.885,20
61190110	Pretp.-fix-PL-MSFI 15	39.266,68	31.748,58	7.518,10
61190111	Pretp.-fix-PL, dod.usl-MSFI 15	-1.246,05	995,09	-2.241,14
61191000	Priklj.taks-post paid- FL-MSFI 15	0	-39,59	39,59
61191010	Priklj.taks-post paid- PL-MSFI 15	0	445,97	-445,97
61191100	Pretp.-post paid-FL-MSFI 15	846.232,94	1.124.691,77	-278.458,83
61191110	Pretp.-post paid-PL-MSFI 15	679.209,16	634.443,94	44.765,22
61194000	Priklj.taks-Bihnet-FL-MSFI 15	11,87	5,06	6,81
61194010	Priklj.taks-Bihnet-PL-MSFI 15	0	7,3	-7,3
61194100	Pretp.-Bihnet-FL-MSFI 15	-12.531.480,31	-11.502.935,01	-1.028.545,30
61194110	Pretp.-Bihnet-PL-MSFI 15	5.512,28	7.028,96	-1.516,68
61196010	Priklj.taks-mob-VPN PL-MSFI 15	17,72	0	17,72
61196110	Pretp.-mob-VPN PL-MSFI 15	140.659,26	108.629,47	32.029,79
61197000	Priklj.taks-bundle FL-MSFI 15	-42.721,57	31.004,90	-73.726,47
61197010	Priklj.taks-bundle PL -MSFI 15	-138,48	141,65	-280,13
61197100	Pretp. bundle FL-MSFI 15	21.578.562,82	20.092.878,84	1.485.683,98
61197110	Pretp. bundle PL-MSFI 15	15.508,98	12.147,41	3.361,57
61197300	Dodatne usluge bundle FL MSFI 15	435.061,85	436.005,46	-943,61
Prihodi od prodaje učinaka na domaćem tržištu		-177.167.132,80	-187.611.134,30	10.444.001,50
61210000	Terminiranje međunarodnog saobraćaja-in	-6.398.137,16	-9.477.351,29	3.079.214,13
61210002	Tranzit međunarodnog saobraćaja	-145.786,93	0	-145.786,93
61210101	Zakup vodova-pravna lica-fixna	-191.452,21	-178.073,07	-13.379,14
61210102	MPLS VPN - inostranstvo	-342,27	0	-342,27
61210103	Lambda plus - inostranstvo	-17.876,29	0	-17.876,29
61211000	Međunarodni roaming	-1.889.417,89	-3.530.711,89	1.641.294,00
61211001	SMS interworking	-70.550,74	0	-70.550,74
61211002	SMS hubbing	-55.362,11	0	-55.362,11
Prihodi od prodaje učinaka na stranom tržištu		-8.768.925,60	-13.186.136,25	4.417.210,65
Prihodi od prodaje učinaka		-185.936.058,40	-200.797.270,55	14.861.212,15

Obračun prihoda između operatora u zemlji vrši se od 01.01.2006. godine u skladu Ugovorima o interkonekciji, a u poslovnim knjigama se evidentiraju u bruto iznosu.

9.1.3 Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i učinaka

Konto	Opis	Stanje 30.06.2020.	Stanje 30.06.2019.	Razlika
62120000	Vrijednost pruženih usluga po internom	-26.130,57	-518.149,14	492.018,57
62130000	Interni prihodi od vlastitih TK usluga	-22.914,51	-85.602,90	62.688,39
Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i učin		-49.045,08	-603.752,04	554.706,96

Vrijednost pruženih usluga po internom obračunu, na dan 30.06.2020. godine, iznosi 26.130 KM, a u istom periodu prethodne godine je iznosila 518.149 KM.

9.1.4 Ostali poslovni prihodi

Konto	Opis	Stanje 30.06.2020.	Stanje 30.06.2020.	Razlika
65010000	Prihodi od subvencija	-47.661,88	0	-47.661,88
65100000	Prihodi od zakupa zemljišta	-201.628,43	-185.650,56	-15.977,87
65100001	Prihodi od zakupa građevine	-757.381,77	-697.677,35	-59.704,42

**Bilješke uz finansijske izvještaje Dioničkog društva
BH Telecom Sarajevo na dan 30.06.2020. godine**

65100300	Zakup vodova-fiksna-priključak-fizička	0	-88	88
65100320	Zakup vodova-fixna-korištenje-fizička I	-10,41	-19,36	8,95
65100321	Zakup vodova-fixna-korištenje-pravna li	-211.736,18	-664.151,81	452.415,63
65101300	Zakup terminalnih uređ.i ost.zakupi-GSM	-236,19	-219,67	-16,52
65101310	Zakup terminalnih uređ.i ost.zakupi-GSM	-66.402,42	-71.981,27	5.578,85
65103310	Zakup Bihpak opreme-Bihpak-pravna lica	-111.735,26	-117.650,76	5.915,50
65105300	Interkonekcijski vodovi	-1.126.524,35	-1.058.823,90	-67.700,45
65105301	Iznajmljeni vodovi (TDM, Ethernet, IPLC	-220,4	0	-220,4
65105302	MPLS VPN	-13.534,71	0	-13.534,71
65105303	Lambda plus	-51.918,40	0	-51.918,40
65105304	Najam infrastrukture	-28.972,79	0	-28.972,79
65200000	Prihodi od donacija prenos sa odloženo	-376.702,48	-466.421,72	89.719,24
65900000	Prihodi od naplate štete s temelja osig	-91.984,90	-35.374,55	-56.610,35
65910000	Prihodi od penala	-248.865,61	-468.083,89	219.218,28
65920000	Prihodi od otkupa tendera	-4.345,05	-6.850,53	2.505,48
65930000	Prihodi od djelatnosti DIS-a	-34.090,38	-50.437,93	16.347,55
65941000	Dobit iz promjene IFRS 16	-1.290,44	0	-1.290,44
65980000	Ostali nespomenuti prihodi	-158.437,01	-173.436,77	14.999,76
Ostali poslovni prihodi		-3.533.679,06	-3.996.868,07	463.189,01

POSLOVNI PRIHODI	-211.343.086,95	-224.434.066,59	13.090.979,64
-------------------------	------------------------	------------------------	----------------------

9.2 Poslovni rashodi

Poslovni rashodi na dan 30.06.2020. godine iznose 189.191.763 KM, a struktura istih je slijedeća:

9.2.1 Nabavna vrijednost prodate robe

Konto	Opis	Stanje 30.06.2020.	Stanje 30.06.2019.	Razlika
50130000	Nabavna vrijednost prodate robe na malo	22.534.447,22	19.968.384,25	2.566.062,97
Nabavna vrijednost prodate robe		22.534.447,22	19.968.384,25	2.566.062,97

9.2.2 Materijalni troškovi

Konto	Opis	Stanje 30.06.2020.	Stanje 30.06.2019.	Razlika
51100000	Utrošene sirovine i materijal u proizvod	30.700,08	15.883,51	14.816,57
51110000	Utrošeni kancelariski materijal	336.026,95	365.242,34	-29.215,39
51120000	Utrošene sirovine i materijal za održ	257.037,27	375.902,47	-118.865,20
51130000	Utrošeni pomoćni materijal za održavanje	37.139,17	30.458,42	6.680,75
51150000	Utrošene sirovine i materijal u restor	10.542,23	18.883,21	-8.340,98
51160000	Troškovi vrijednosnica u realizaciji T	288.316,67	535.213,69	-246.897,02
51180000	Utrošeni ostali materijal	156.792,97	36.025,57	120.767,40
51200000	Utrošena električna energija	3.469.518,51	3.808.679,93	-339.161,42
51210000	Troškovi grijanja	641.282,13	641.932,39	-650,26
51220000	Utrošeno ost.gorivo (za agregatna postr	45.025,33	43.565,98	1.459,35
51230000	Utrošci goriva za transportna sredstva	560.663,23	642.146,91	-81.483,68
51280000	Utrošena ostala energija	387,78	395,26	-7,48
51330000	Utrošeni rezervni dijelovi za održavanje	54.428,33	57.448,65	-3.020,32
51380000	Ostali troškovi rezervnih dijelova	2.044,20	1.499,53	544,67

**Bilješke uz finansijske izvještaje Dioničkog društva
BH Telecom Sarajevo na dan 30.06.2020. godine**

51400000	Otpis sitnog inventara	18.002,32	16.379,22	1.623,10
51410000	Otpis autoguma	44.370,92	46.995,31	-2.624,39
51430000	Otpis službene odjeće i obuće	10.035,05	37.908,32	-27.873,27
51480000	Utrošak ambalaže u proizvodnji	358,98	0	358,98
51910000	Nepokrivena razlika u cijeni materijala	-31.855,01	-26.873,12	-4.981,89
51920000	Nepokrivena razlika u cijeni goriva i m	-0,02	0	-0,02
51930000	Nepokrivena razlika u cijeni rezervnih	88.230,14	-0,04	88.230,18
Materijalni troškovi		6.019.047,23	6.647.687,55	-628.640,32

9.2.3 Troškovi plaća i ostalih ličnih primanja

Konto	Opis	Stanje 30.06.2020.	Stanje 30.06.2019.	Razlika
52000000	Neto plate zaposlenika	24.365.746,89	24.766.533,93	-400.787,04
52000001	Neto plate-menadžeri	198.880,99	199.258,78	-377,79
52010000	Porez na plate i naknade plata-zaposlen	2.052.488,61	2.239.763,77	-187.275,16
52010001	Porez na plate i naknade plata-menadžer	23.473,47	23.363,97	109,5
52020000	Doprinosi na teret osiguranika na pla	12.238.077,95	13.459.378,05	-1.221.300,10
52020001	Doprinosi na teret osig.plaće i nakn. p	116.765,01	116.128,52	636,49
52030000	Doprinosi na teret poslodavca na plaće	4.120.071,76	4.530.868,99	-410.797,23
52030001	Doprinosi na teret posl.na plaće i nakn	39.905,06	39.669,99	235,07
52040000	Poseban doprinos za solidarnost	429,78	446,02	-16,24
52100000	Naknade plata zaposlenika	4.756.179,60	3.299.579,72	1.456.599,88
52100001	Naknade plata menadžeri	34.264,98	32.897,55	1.367,43
Troškovi plaća i naknada plaća zaposlenima		47.946.284,10	48.707.889,29	-761.605,19
52300000	Dnevnice za službena putovanja u zemlji	31.698,60	52.377,43	-20.678,83
52300010	Porez na dohodak na dnevnice u zemlji	0,51	3,54	-3,03
52300020	Doprinosi na teret zaposl. na dnevnice	2,46	17,74	-15,28
52301000	Dnevnice za službena putovanja u inostr	9.707,00	51.690,00	-41.983,00
52310000	Troškovi prevoza na službenom putovanju	1.334,50	1.159,39	175,11
52311000	Troškovi prevoza na službenom putov. u i	1.300,23	10.850,51	-9.550,28
52320000	Troškovi smješt za sl put u zemlji	54.074,59	78.261,02	-24.186,43
52321000	Troškovi smješt za sl put u inostranstv	5.414,18	24.870,63	-19.456,45
52360000	Naknada za upotrebu privatnog auta u sl	0	130,3	-130,3
52380000	Ostali troškovi na službenom putovanju	6.316,58	8.776,65	-2.460,07
52380001	Ostali troškovi na službenom putovanju	931,65	1.886,26	-954,61
52400000	Naknada za topli obrok	4.286.305,96	4.246.938,23	39.367,73
52420000	Naknade troškova prevoza na posao i s p	942.646,52	962.542,55	-19.896,03
52430000	Regres za korištenje godišnjeg odmora	723.116,44	700.438,79	22.677,65
52440000	Izdaci za otpremnine u penziju	454.112,26	190.898,82	263.213,44
52460000	Naknada za odvojeni život	2.035,98	583,38	1.452,60
52470000	Izdaci za pomoć u slučaju smrti radnika	219.554,28	217.829,93	1.724,35
52471000	Izdaci za pomoć u slučaju teškog invali	554.050,11	422.910,69	131.139,42
52480000	Kotizacija za seminare, savjetovanja i	5.151,54	33.465,57	-28.314,03
52481000	Troškovi školovanja zaposlenih	2.490,00	28.295,78	-25.805,78
52488000	Ostali izdaci za materijalna prava zapo	45.030,15	83.847,15	-38.817,00
52488100	Naknada za rođenje djeteta	37.808,35	0	37.808,35
52491000	Porez na plate-dodatna primanja	17.982,90	13.305,85	4.677,05
52492000	Doprinosi na teret osiguranika-dodatna	645.450,99	618.894,86	26.556,13
52493000	Doprinosi na teret poslodavca-dodatna p	215.833,67	206.354,05	9.479,62
Troškovi ostalih primanja, naknada i prava z.		8.262.349,45	7.956.329,12	306.020,33
52700000	Naknade članovima nadzornog odbora	54.336,00	52.329,60	2.006,40

**Bilješke uz finansijske izvještaje Dioničkog društva
BH Telecom Sarajevo na dan 30.06.2020. godine**

52701000	Poreza na dohodak na nanade članovima	6.037,32	5.814,36	222,96
52702000	doprinos za zdrav.osig. na nanade član	2.096,30	2.018,95	77,35
52703000	doprinos za PIO na nanade članovima N	3.144,40	3.028,30	116,1
52710000	Naknade članovima odbora za reviziju	26.059,40	25.155,20	904,2
52711000	Porez na dohodak na naknade OR	2.895,50	2.794,99	100,51
52712000	Doprinosi za zdrav.osig.na naknade OR	1.206,44	1.164,63	41,81
52713000	Doprinos za PIO na naknade OR	1.809,68	1.746,89	62,79
52730000	Nakn.punomoćnicima na Skupštini ispred	0	450	-450
52731000	Porez na dohodak na naknade SK	0	50	-50
52732000	Doprinosi za zdrav.osig.na naknade SK	0	20,84	-20,84
52733000	Doprinos za PIO na naknade SK	0	31,25	-31,25
52781000	Porez na dohodak na ostale naknade	390,02	357,41	32,61
52782000	Doprinosi za zdrav.osig.na ostale nakna	154,1	144,27	9,83
52783000	Doprinos za PIO na ostale naknade	231,02	216,35	14,67
52910000	Troškovi naknada po psnovu ugovora o dj	7.040,00	7.030,00	10
52911000	Poreza na dohodak na ugov. o djelu	606,7	605,82	0,88
52912000	Doprinos za zdrav.osig. na ug.o djelu	252,79	252,43	0,36
52913000	Doprinos za PIO na ug. o djelu	379,17	378,63	0,54
52920000	Troškovi naknada po ugovorima o priv. i	0	969,89	-969,89
52921000	Poreza na dohodak na ugov. o povre.i p	0	107,77	-107,77
52922000	Doprinos iz plaće na privr.i povrem.pos	0	484,16	-484,16
52923000	Doprinos na plaće na privr.i povrem.pos	0	163,99	-163,99
52930000	Troškovi naknada po osnovu ferijalne pr	4.200,00	5.000,00	-800
52931000	Poreza na dohodak na ferijalnu praksu	466,62	555,5	-88,88
52932000	Doprinos za zdrav.osig. na ferijalnu pra	194,46	222,24	-27,78
52933000	Doprinos za PIO na ferijalnu praksu	291,69	333,36	-41,67
52700000	Naknade članovima nadzornog odbora	54.336,00	52.329,60	2.006,40
Troškovi naknada ostalim fizičkim licima		111.791,61	111.426,83	364,78
Troškovi plaća i ostalih ličnih primanja		56.320.425,16	56.775.645,24	-455.220,08

9.2.4 Troškovi proizvodnih usluga

Konto	Opis	Stanje 30.06.2020.	Stanje 30.06.2019.	Razlika
53010000	Usluge kooperanata	19.137,67	14.101,90	5.035,77
53010001	Usluge kooperanata na projektima TI	0	71.964,80	-71.964,80
53100000	Transportne usluge	4.370,00	4.689,92	-319,92
53200000	Usluge investicionog i tekućeg održavan	109.298,37	168.733,94	-59.435,57
53201000	Usluge investicionog i tekućeg održavan	550.719,59	354.251,47	196.468,12
53202000	Usluge održavanja opreme ID TIRS	2.022.732,32	2.509.320,80	-486.588,48
53220000	Usluge održavanja transportnih sredstav	352.710,22	382.510,22	-29.800,00
53240000	Usluge održavanja software-a i hardware	5.174.579,13	6.216.360,66	-1.041.781,53
53250000	Usluge održavanja i uređenja okoliša	7.516,99	12.447,00	-4.930,01
53260000	Zaštitarske usluge	416.581,80	476.667,03	-60.085,23
53280000	Ostale usluge održavanja	7.507,35	35.881,10	-28.373,75
53300000	Zakupi u zemlji - poslovni - administr	3.984,24	2.138,04	1.846,20
53300001	Zakupi u zemlji - poslovni prostor za T	0	18.101,50	-18.101,50
53300002	Zakupi u zemlji - parking prostor	23.396,98	23.011,59	385,39
53300003	Zakupi u zemlji - skladišta	3.056,40	3.667,68	-611,28
53301000	Zakupi u zemlji - za smještaj BS	21.446,72	81.489,45	-60.042,73
53302000	Zakupi u zemlji - za smještaj TK oprem	4.083,99	51.887,33	-47.803,34
53304000	Zakupi vodova-fiksne mreže	52.878,89	589.794,51	-536.915,62

**Bilješke uz finansijske izvještaje Dioničkog društva
BH Telecom Sarajevo na dan 30.06.2020. godine**

53304002	Pristup globalnom Internetu (GIA)	398.359,48	592.302,84	-193.943,36
53304003	Iznajmljeni vodovi (TDM, Ethernet, IPLC)	96.434,32	0	96.434,32
53304004	MPLS VPN	120.036,51	0	120.036,51
53304005	DWDM (Lambda)	174.588,21	0	174.588,21
53304006	Najam infrastrukture	79.764,18	0	79.764,18
53304007	Ostale veleprodajne usluge	91.986,74	0	91.986,74
53312000	Zakupi prostora u inostranstvu	14.053,58	14.053,58	0
53313000	Zakupi opreme u inostranstvu	0	45.553,12	-45.553,12
53380000	Ostale zakupnine i najamnine	14.291,21	28,32	14.262,89
53400000	Troškovi sajмова u zemlji	0	18.770,81	-18.770,81
53500000	Troškovi reklame i propagande	1.759.709,64	3.513.203,48	-1.753.493,84
53540000	Troškovi reklame i propagande- Saobraća	0	98.416,15	-98.416,15
53620000	Usluge istraživanja tržišta	21.712,20	0	21.712,20
Troškovi proizvodnih usluga		11.544.936,73	15.299.347,24	-3.754.410,51

9.2.5 Amortizacija

Konto	Opis	Stanje 30.06.2020.	Stanje 30.06.2019.	Razlika
54000000	Amortizacija do porezno priznatih rasho	33.381.069,52	36.985.577,77	-3.604.508,25
54010000	Amortizacije porezno priznatih rashoda	8.200.194,06	13.545.501,15	-5.345.307,09
54020000	Amortizacija rez. dijelova za inv. održ	81.151,27	122.276,16	-41.124,89
54030000	Amortiz za zemljište s pravom korištenj	2.187.332,21	2.273.031,25	-85.699,04
54031000	Amortiz za građevine s pravom korištenj	3.616.904,94	3.324.449,70	292.455,24
54032000	Amortiz za opremu s pravom korištenja -	19.951,47	175.220,78	-155.269,31
Amortizacija		47.486.603,47	56.426.056,81	-8.939.453,34

Troškovi amortizacije imovine s pravom korištenja (zemljište, građevine, oprema) u ukupnom iznosu od 5.824.188 KM se odnose na imovinu uzetu u najam i iskazanu u skladu sa MSFI 16 Najmovi.

9.2.6 Troškovi rezervisanja

Konto	Opis	Stanje 30.06.2020.	Stanje 30.06.2019.	Razlika
54720000	Rezervisanja za neiskorišteni godišnji	4.425.818,40	4.530.010,40	-104.192,00
54800000	Rezervis. za trošk.po započetim sudsk.s	39.276,56	148.735,01	-109.458,45
Troškovi rezervisanja		4.465.094,96	4.678.745,41	-213.650,45

Troškovi rezervisanja za sudske sporove su iskazani na osnovu procjene ID PPUOLJR.

9.2.7 Nematerijalni troškovi

Konto	Opis	Stanje 30.06.2020.	Stanje 30.06.2019.	Razlika
55000000	Zdravstvene usluge	44.306,40	147.521,68	-103.215,28
55010000	Troškovi komunalnih usluga	238.388,74	226.227,05	12.161,69
55020000	Usluge revizije i konsultantske usluge	198.715,00	57.000,00	141.715,00
55030000	Advokatske i notarske usluge	40.357,50	11.111,71	29.245,79
55040000	Usluge čišćenja	201.935,77	207.820,99	-5.885,22
55050000	Ostale intelektualne i lične usluge	410	0	410
55080000	Usluge posredovanja kod prodaje - fixna	782,09	906,02	-123,93

**Bilješke uz finansijske izvještaje Dioničkog društva
BH Telecom Sarajevo na dan 30.06.2020. godine**

55080001	Usluge posredovanja kod prodaje- mobiln	2.804.371,14	3.244.918,81	-440.547,67
55080003	Usluge posred. kod prodaje-paketa za fi	131.577,37	89.080,82	42.496,55
55080004	SMS hubbing	49.047,49	0	49.047,49
55080005	Mobile data usluge	155.629,61	0	155.629,61
55081000	Provizija kod posredničke prodaje - pos	1.195,93	0	1.195,93
55100000	Troškovi reprezentacije u zemlji	55.601,99	89.277,10	-33.675,11
55100001	Troškovi reprezentacije u inostranstvu	0	85,57	-85,57
55110000	Upotreba vlastitih proizv.usluga i robe	82.204,56	72.390,23	9.814,33
55120000	Reprezent. koja pripada organizacionim	30.626,93	37.169,42	-6.542,49
55130000	Ostale robe i usluge za reprezentaciju	3.782,25	3.063,34	718,91
55200000	Troškovi osiguranja stalnih sredstava	319.911,10	340.661,90	-20.750,80
55201000	Obavezno osiguranje vozila pri registra	73.894,58	0	73.894,58
55220000	Troškovi osiguranja u transportu	0	65.532,00	-65.532,00
55230000	Troškovi osiguranja lica	66.625,00	74.662,00	-8.037,00
55300000	Bankarske usluge u zemlji	115.603,36	117.650,37	-2.047,01
55300001	Bankarske usluge u inostranstvu	4.951,50	6.085,32	-1.133,82
55320000	Troškovi za druge bankarske usluge	220	622,82	-402,82
55380000	Troškovi platnog prometa-file transfer	32.563,85	32.307,85	256
55400000	Pismonosne usluge u zemlji - dostava TK	3.157.806,28	3.081.732,97	76.073,31
55420000	Elektronsko pismo - hibridna pošta	1.129.396,68	1.149.818,34	-20.421,66
55430000	Usluge prenosa podataka u zemlji	427,35	427,35	0
55440000	Terminiranje međunarodnog saobraćaja-in	2.088.791,14	3.416.786,45	-1.327.995,31
55440001	Međunarodni roaming	436.034,44	1.476.342,97	-1.040.308,53
55440002	Tranzit međunarodnog saobraćaja - ino o	275.940,43	0	275.940,43
55440004	SMS interworking	427.455,13	0	427.455,13
55450000	Troškovi interkon za priključnu taksu u	6.796,72	9.596,00	-2.799,28
55450001	Troškovi interkon za pretplatu u zemlj	33.791,23	0	33.791,23
55450002	Nacionalna govorna usluga	2.318.308,12	3.895.300,11	-1.576.991,99
55450006	Tranzit međunarodnog saobraćaja - domać	915.054,08	0	915.054,08
55460000	Troškovi nabavke sadržaja za Moju TV	16.377.851,03	12.084.643,85	4.293.207,18
55470000	Usluge dostave redovne administrativne	272.869,94	269.205,45	3.664,49
55480000	Ostale poštanske i telekomunikacione us	81.905,23	87.830,76	-5.925,53
55500000	Porez na imovinu	9.154,60	57.667,06	-48.512,46
55501000	Porezi na teret pravnog lica po osnovu	14.057,20	0	14.057,20
55508000	Ostali porezi na teret pravnog lica	37.670,21	100.909,17	-63.238,96
55510000	Naknade za RAK	5.299.785,81	4.642.063,13	657.722,68
55520000	Naknada za korištenje prava(licence,zaš	34.893,22	8.733,76	26.159,46
55530000	Naknade za korištenje opšte korisnih fu	118.400,91	128.714,70	-10.313,79
55540000	Poseban porez za zaštitu od prirodnih i	123.044,59	135.612,33	-12.567,74
55540001	Pos. porez za zaštitu od prir. i dr.nes	1.192,68	1.184,36	8,32
55540002	Pos. porez za zaštitu od prir.h i dr. n	6.792,88	6.524,89	267,99
55540003	Poreza za nes.na poslu na ug.o djelu	35,2	35,15	0,05
55540004	Pos.porez za zaštitu od prir.i dr.nesr.	21	24	-3
55540005	Poreza za nes.na poslu na ug.o priv. i	0	4,85	-4,85
55540006	Poreza za nesre.na poslu na nanade č	271,68	261,72	9,96
55540007	Porez na nesre.na poslu na naknade OR	130,31	125,79	4,52
55540008	Porez na nesre.na poslu na naknade SK	0	2,25	-2,25
55540009	Porez na nesre.na poslu na ostale nakn	126,27	101,28	24,99
55550000	Opća naknada za vodu na teret plaće	123.044,65	135.612,29	-12.567,64
55550001	Opća naknada za vodu na teret plaće-men	1.183,51	1.184,36	-0,85
55550002	Opća naknada za vodu na dodatna primanj	6.802,05	6.524,89	277,16

**Bilješke uz finansijske izvještaje Dioničkog društva
BH Telecom Sarajevo na dan 30.06.2020. godine**

55550003	Opća naknada za vodu na ferijalne praks	21	24	-3
55550004	Opća nak. za vodu od ug.o djel. i povr.	35,2	35,15	0,05
55550005	Naknada za vodu na privremene i povr.po	0	4,85	-4,85
55550006	Nak. za vodu na nadzorni odbor	271,68	261,72	9,96
55550007	Naknada za vodu na naknade OR	130,31	125,79	4,52
55550008	Naknada za vodu na naknade SK	0	2,25	-2,25
55550009	Nak. za vodu na ostale naknade	126,27	101,28	24,99
55560000	Naknada za korištenje cestovnog zemljiš	275.140,43	304.622,25	-29.481,82
55570000	Sudske takse	380.174,97	335.049,96	45.125,01
55571000	Takse na istaknutu firmu	132.586,05	114.949,38	17.636,67
55572000	Administrativne takse	111.233,28	30.913,94	80.319,34
55580000	Naknade, takse i druge daž. na teret PL	33.750,02	328.871,21	-295.121,19
55600000	Članarine turističkim zajednicama	79.473,60	87.205,25	-7.731,65
55610000	Članarina komori BIH	7.911,00	7.911,00	0
55610001	Članarina kantonalnoj komori	40.038,00	34.315,00	5.723,00
55610003	Članarina komori FBiH	87.360,00	72.800,00	14.560,00
55620000	Članarine telekomunikacionim organizaci	122.685,76	98.869,70	23.816,06
55680000	Ostale članarine	13.904,58	6.555,57	7.349,01
55900000	Stipendije i kredite učencima i student	2.400,00	3.600,00	-1.200,00
55910000	Usluge studentskih servisa	0	2.680,00	-2.680,00
55920000	Troškovi oglasa u štampi i dr. medijima	56.670,88	34.525,18	22.145,70
55930000	Pretplata za dnevne i sedmične novine	7.676,04	7.199,25	476,79
55940000	Usluge pretplate za stručna izdanja	11.366,65	22.517,92	-11.151,27
55950000	Troškovi tehničkog pregleda i registrac	212.355,75	227.741,03	-15.385,28
55980000	Ostali nematerijalni troškovi	605.953,90	645.807,47	-39.853,57
55981000	Najam/angažovanje radne snage	688.207,07	387.452,40	300.754,67
Nematerijalni troškovi		40.821.209,17	38.275.206,78	2.546.002,39

POSLOVNI RASHODI UKUPNO	189.191.763,94	198.071.073,28	-8.879.309,34
--------------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

9.2.8 Promjena vrijednosti zaliha učinaka

Konto	Opis	Stanje 30.06.2020.	Stanje 30.06.2019.	Razlika
59500000	Povećanje vrijednosti nedovršene proiz	-24.079,09	371.655,55	-395.734,64
59510000	Povećanje vrijednosti zaliha gotovih p	-16.144,07	-521.709,72	505.565,65
Povećanje vrijednosti zaliha učinaka		-40.223,16	-150.054,17	109.831,01
59610000	Smanjenje vrijednosti zaliha gotovih pr	19.455,45	495.819,92	-476.364,47
Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka		19.455,45	495.819,92	-476.364,47

DOBIT OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	22.172.090,72	26.017.227,56	-3.845.136,84
--------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

10. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI

10.1 Finansijski prihodi

Konto	Opis	Stanje 30.06.2020.	Stanje 30.06.2019.	Razlika
66100000	Prihodi od kamamta na oročena sredstva	-1.776.123,67	-1.629.276,40	-146.847,27

**Bilješke uz finansijske izvještaje Dioničkog društva
BH Telecom Sarajevo na dan 30.06.2020. godine**

66110000	Prihodi od kamata na sredstva po viđenj	-784,52	-2.864,66	2.080,14
66120000	Prihodi od kamata na stambene kredite	-8.715,39	-13.772,52	5.057,13
66130000	Prihodi od kamate po osnovu diskontova	-375.469,05	-353.395,30	-22.073,75
66160000	Prihodi od zateznih kamata	-174.511,64	-187.401,84	12.890,20
66170000	Prihodi od kamata za neblagovremeni pov	-58.980,82	-533.776,42	474.795,60
Prihodi od kamata		-2.394.585,09	-2.720.487,14	325.902,05
66200002	Prihodi kursne razlike	-57.823,87	-77.987,78	20.163,91
Pozitivne kursne razlike		-57.823,87	-77.987,78	20.163,91
Finansijski prihodi		-2.452.408,16	-2.798.474,92	346.066,76

10.2 Finansijski rashodi

Konto	Opis	Stanje 30.06.2020.	Stanje 30.06.2019.	Razlika
56000000	Gubici iz odnosa sa povezanim licima	69.017,85	0	69.017,85
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pr		69.017,85	0	69.017,85
56120000	Kamate zatezne	14.208,08	1.158,64	13.049,44
56130000	Kamate po osnovu diskontovanja vrijed.	216.699,19	117.549,48	99.149,71
56140000	Kamate za zemljište s pravom korištenja	552.114,28	639.475,58	-87.361,30
56141000	Kamate za građevine s pravom korištenja	806.091,39	830.370,76	-24.279,37
56142000	Kamate za opremu s pravom korištenja -	5.053,45	13.007,14	-7.953,69
Rashodi kamata		1.594.166,39	1.601.561,60	-7.395,21
56200002	Rashodi kursne razlike	59.401,01	101.849,20	-42.448,19
Negativne kursne razlike		59.401,01	101.849,20	-42.448,19
56980000	Ostali finansijski rashodi	1.576,97	0	1.576,97
Ostali finansijski rashodi		1.576,97	0	1.576,97
Finansijski rashodi		1.724.162,22	1.703.410,80	20.751,42

Kamate po osnovu diskontovanja vrijednosti se odnose na obračunatu diskontovanu vrijednost LTE Licence, a troškovi kamate se odnose na odnose na period do 30.06.2020. godine.

Kamate za zemljište, građevine i opremu s pravom korištenja se odnose na obračunate troškove kamata za period 01.01.-30.06.2020. godine za najamnine iskazane u skladu sa MSFI 16 koje će biti plaćene u budućem periodu, diskontovane po stopi 3,5% (koje dospijevaju na naplatu u period do 5 godina) i po stopi 3% (koje dospijevaju na naplatu u period dužem od 5 godina).

DOBIT OD FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI	728.246,74	1.095.064,12	-366.817,38
---	-------------------	---------------------	--------------------

11. OSTALI PRIHODI I RASHODI

11.1 Ostali prihodi i dobici

Konto	Opis	Stanje 30.06.2020.	Stanje 30.06.2019.	Razlika
67030000	Prihodi od prodaje opreme	-207.659,07	-1.320.511,49	1.112.852,42
Dobici od prodaje stalnih sredstava		-207.659,07	-1.320.511,49	1.112.852,42
67600000	Viškovi dugotrajne materijalne imovine	-2.854,09	0	-2.854,09
Viškovi		-2.854,09	0	-2.854,09
67700000	Naplacena sumnjiva potraživanja od kupa	-1.386.986,62	-1.378.946,68	-8.039,94
67700001	Naplacena otpisana potraživanja od kupa	-35.048,71	-31.323,16	-3.725,55

**Bilješke uz finansijske izvještaje Dioničkog društva
BH Telecom Sarajevo na dan 30.06.2020. godine**

67700090	Naplaćena sumnjiva potraž. od kup. MSFI	-816.435,98	0	-816.435,98
67760000	Naplaćena otpisana potraživanja od drža	-16.059,54	-6.661,60	-9.397,94
67780000	Naplaćena ostala otpisana potraživanja	0	-1.385,25	1.385,25
Naplaćena otpisana potraživanja		-2.254.530,85	-1.418.316,69	-836.214,16
67910000	Rezervisanja za troškove po započetim s	-235.496,08	-56.200,17	-179.295,91
67980000	Prihodi proizašli iz računovodstvenih p	-103.312,20	-255.920,60	152.608,40
67982000	Prihodi od nak.odobrenih rabata i ostal	-416.187,36	-501.935,21	85.747,85
67986000	Male razlike-regulacija	-360,95	-100,32	-260,63
67988000	Ostali nepomenuti prihodi	-885.808,18	-866.235,91	-19.572,27
67910000	Rezervisanja za troškove po započetim s	-235.496,08	-56.200,17	-179.295,91
Otpis obaveza, ukinuta rezervisanja i ostali		-1.641.164,77	-1.680.392,21	39.227,44
Ostali prihodi i dobici		-4.106.208,78	-4.419.220,39	313.011,61

11.2 Ostali rashodi i gubici

Konto	Opis	Stanje 30.06.2020.	Stanje 30.06.2019.	Razlika
57000000	Gubici od otuđ. i rashodov. materijalni	1.473.537,62	90.426,55	1.383.111,07
57010000	Gubitci od otuđenja i rashodovanja nema	0	1.171,75	-1.171,75
57020000	Utrošak rez. dijelova za inv. održavan	34.197,79	97.649,42	-63.451,63
Gubici od prodaje i rashodovanja stalnih sred		1.507.735,41	189.247,72	1.318.487,69
57800000	Otpis potraživanja od kupaca	3.241.700,59	2.147.330,97	1.094.369,62
57800001	Ispravka vrijednosti i otpis potraživan	1.636.897,77	427.924,98	1.208.972,79
57800090	Otpis potraživanja od kupaca MSFI 9	247.675,65	-463.752,97	711.428,62
57800091	Ispravka vrijednosti i otpis potr. od k	-873.184,30	177.885,24	-1.051.069,54
57820000	Otpis potraživanja od radnika	333.972,02	0	333.972,02
57830000	Otpis ostalih potraživanja	60,38	1	59,38
57830090	Otpis ostalih potraživanja MSFI 9	226.766,80	18.515,07	208.251,73
Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otp.		4.813.888,91	2.307.904,29	2.505.984,62
57900000	Otpis vrijednosti sirovina i materijala	443.484,64	472.121,88	-28.637,24
57900002	Otpis vrijednosti rezervnih dijelova	26.695,60	0	26.695,60
57920000	Troškovi sudskih i drugih sporova	10.162,00	22.007,06	-11.845,06
57930000	Naknadno odobreni popusti	3.473,83	1.640,64	1.833,19
57931000	Odobreni popusti - elektronski računi	1.846,64	0	1.846,64
57940000	Kazne za privredne presteupe i prekršaje	55.072,00	1.523,60	53.548,40
57950000	Naknada štete trećim licima	7.677,39	12.518,71	-4.841,32
57963000	Ostali vidovi donacija	900	0	900
57980000	Male razlike (zaokruženja)	904,23	1.721,30	-817,07
57990000	Ostali ne spomenuti rashodi	769.027,55	137.260,97	631.766,58
Rashodi i gubici na zalihama i ostali rashodi		1.319.243,88	648.794,16	670.449,72
Ostali rashodi i gubici		7.640.868,20	3.145.946,17	4.494.922,03

GUBITAK/DOBIT PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA	3.534.659,42	-1.273.274,22	4.807.933,64
--	---------------------	----------------------	---------------------

12. PRIHODI I RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI

12.1 Prihodi i rashodi iz osnova usklađivanja vrijednosti sredstava (osim stalnih sredstava namjenjenih prodaji i sredstava obustavljenog poslovanja)

**Bilješke uz finansijske izvještaje Dioničkog društva
BH Telecom Sarajevo na dan 30.06.2020. godine**

Konto	Opis	Stanje 30.06.2020.	Stanje 30.06.2019.	Razlika
68400000	Prihodi od usklađ. vrij. dugor. fin pla	-516.400,00	-0,6	-516.399,40
Prih. od uskl. vrij. dugoročnih finansijskih		-516.400,00	-0,6	-516.399,40
68610000	Prihodi od usklađ. vrij. novčanih sreds	-22.984,52	-78.794,00	55.809,48
68610090	Prihodi od usklađ. vrij. datih kreda MS	-1.583,62	-52.109,89	50.526,27
68620000	Prihodi od usklađ. vrij. oročenih sreds	0	-335.789,47	335.789,47
Prih. od uskl. vrij. kratkoročnih fin. plasm.		-24.568,14	-466.693,36	442.125,22
Prihodi iz osnova usklađivanja vrijednosti		-540.968,14	-466.693,96	-74.274,18

Konto	Opis	Stanje 30.06.2020.	Stanje 30.06.2019.	Razlika
58170000	Umanjenje vrijed. sredstava u pripremi	447.984,50	0	447.984,50
Umanj. vrij. materijalnih stalnih sred.		447.984,50	0	447.984,50
58400000	Umanjenje vrij dug potraž i plasmana MS	5.849,54	530.187,90	-524.338,36
Umanj. vrij. dugoročnih finan. plasmana i fin		5.849,54	530.187,90	-524.338,36
58500000	Usklađivanje vrijednosti zaliha	90.731,33	-15,89	90.747,22
58510000	Umanjenja vrijednosti rezervnih dijelov	47.277,03	0	47.277,03
58530000	Umanjenje vrijednosti zaliha sitnog ala	138.942,45	0	138.942,45
58560000	Umanjenje vrijednosti zaliha robe	161.122,99	38.255,52	122.867,47
Umanj. vrij. zaliha		438.073,80	38.239,63	399.834,17
58610000	Umanjenje vrij novčanih sredstava MSFI	404.334,85	3.467,32	400.867,53
58620000	Umanjenje vrij oročenih sredstava MSFI	2.416.632,72	157,82	2.416.474,90
Umanj. vrij. kratkoročnih finan. plasmana		2.820.967,57	3.625,14	2.817.342,43
Rashodi iz osnova usklađivanja vrijednosti		3.712.875,41	572.052,67	3.140.822,74

Konto	Opis	Stanje 30.06.2020.	Stanje 30.06.2019.	Razlika
69000000	Nakn.utvrđ.prihodi iz ran.godina-više o	-755,66	-4.181,85	3.426,19
69100000	Nakn.utvrđ.prih.iz ranijih god.-naknadn	-201.706,00	-33.628,80	-168.077,20
69110000	Naplaćen prihod iz ranijih godina osta	-6.091,29	-55.447,93	49.356,64
69120000	Ostali materijalno neznačajni prihodi i	-125.881,75	-27.280,81	-98.600,94
69130000	Prihod od umanjena fakture dobavljača	-1.360,45	-2.570,00	1.209,55
Prihodi iz osnova promjene računovodstvenih politika		-335.795,15	-123.109,39	-212.685,76

Konto	Opis	Stanje 30.06.2020.	Stanje 30.06.2019.	Razlika
59100000	Nakn.utvrđ.rash.iz ran.godina-manje obr	449.231,07	143.882,82	305.348,25
59110000	Naknadno utvrđeni ostali troškovi iz r	368.733,20	439.035,12	-70.301,92
59120000	Naknadno utvrđene obaveze za poreze i d	865,96	3.184,27	-2.318,31
59130000	Naknadno utvrđene ostale obaveze iz ran	150	0	150
Rashodi iz osnova promjene računovodstvenih politika		818.980,23	586.102,21	232.878,02

GUBITAK OD USKLAĐENJA VRIJEDNOSTI	3.655.092,35	568.351,53	3.086.740,82
--	---------------------	-------------------	---------------------

Opis	Stanje 30.06.2020.	Stanje 30.06.2019.	Razlika
REZULTAT POSLOVANJA na DAN 30.06.2020. G. (DOBIT)	15.710.585,69	27.817.214,37	-12.106.628,68

**Bilješke uz finansijske izvještaje Dioničkog društva
BH Telecom Sarajevo na dan 30.06.2020. godine**

13. REZULTAT POSLOVANJA

Za period 01.01.-30.06.2020. godine iskazana je dobit u iznosu kako slijedi:

rb	Opis	Stanje 30.06.2020	Stanje 30.06.2019.	Razlika
1	2	3	4	5 (3-4)
1	Dobit prije oporezivanja	15.710.586,00	27.817.214,37	-12.106.628,37
2	Porez na dobit	1.867.989,00	3.257.395,79	-1.389.406,79
3	Neto dobit (1-2)	13.842.597,00	24.559.818,58	-10.717.221,58
4	Odloženi porezni rashodi perioda	0,00	-677,54	677,54
5	Ukupna neto dobit perioda (3+4)	13.842.597,00	24.559.141,04	-10.716.544,04

Napomena: Za polugodišnji obračun, u skladu sa poreznim propisima, ne podnosi se porezna prijava poreza na dobit sa poreznim bilansom. Shodno navedenom, iznos obaveze poreza na dobit na dan 30.06.2020. godine utvrđen je na osnovu učešća poreza na dobit u Bruto dobiti na dan 31.12.2019. godine (po stopi 11,89%).

14. UTICAJ GLOBALNE PANDEMIJE IZAZVANE VIRUSOM COVID 19 NA REZULTAT POSLOVANJA BH TELECOM ZA IZVJEŠTAJNI PERIOD

Globalna pandemija koju je uzrokovao virus COVID 19, čija eskalacija se desila početkom marta 2020. godine se značajno odrazila na ostvarene prihode i rashode BH Telecoma-a u tom periodu, a što je imalo uticaj na ostvarenje prihoda, rashoda i finansijskog rezultata za period od 01.01.-30.06.2020. godine.

Prema mišljenju analitičara rejting agencije Standard and Poor's (S&P), globalna pandemija odraziće se na ekonomiju BiH, direktno i kroz vanjskotrgovinske kanale.

Uticaj pandemije na smanjenje prihoda rezultat je:

- Zabrane dolaska turista i dijaspore koja u ovom periodu godine kupuje Ultra start pakete radi privremenog korištenja usluge dok boravi u BiH.
- Promjena potrošačkih navika (korištenje wifi mreže, značajno smanjeno kretanje stanovništva)
- velik pad međunarodnog saobraćaja u mobilne mreže operatora, za koji očekujemo da će se nastaviti do kraja 2020. godine, zbog izraženih neizvjesnosti u pogledu ublažavanja restrikcija putovanja, kao i novih talasa epidemije.

Uticaj pandemije na povećanje/smanjenje rashoda rezultat je:

- Pad polaznog saobraćaja gostiju (roamera) u našoj mreži, kao i drugačija raspodjela polaznog međunarodnog saobraćaja BH Telecom korisnika između ino fiksnih i mobilnih mreža, predstavljaju direktne posljedice globalne pandemije na međunarodnu govornu uslugu, što je imalo za posljedicu smanjenje troškova međunarodnih telekomunikacijskih usluga.
- Povećanje rashoda od umanjenja vrijednosti finansijskih plasmana zbog povećanja stope rizika za kreditne gubitke (MSFI 9).
- Povećanje rashoda od umanjenja vrijednosti potraživanja od kupaca zbog nenaplaćenih potraživanja od kupaca u roku DPO.

**Bilješke uz finansijske izvještaje Dioničkog društva
BH Telecom Sarajevo na dan 30.06.2020. godine**

Procijenjeni uticaj pandemije na određene vrste prihoda i rashoda se daje u slijedećoj tabeli:

rb	Opis	I - VI 2020.	I - VI 2019.	Razlika	Procj utic Covid 19	Napomena
I PRIHODI						
1	Prihodi od pre paid usluga	45.313.451	54.785.906	-9.472.455	-7.000.000	Procjena je sačinjena pod pretpostavkama zadržavanja trenda kretanja ARPU i broja korisnika prepaidda iz 2019.godine i ostvarenjima ARPU, broja korisnika i prihoda od prepaidda iz januara i februara 2020.godine
2	Prihodi od veleprodaje (terminacija i tranzit saobraćaja)	13.136.260	17.188.523	-4.052.263	-2.800.000	Pretpostavka je da je pad prihoda izazvan pandemijom u procentu od 70% ukupnog pada prihoda
3	Ukupno uticaj na prihode (1+2)	58.449.711	71.974.429	-13.524.718	-9.800.000	
II RASHODI						
4	Troškovi telekomunikacijskih usluga (veleprodaja)	7.722.348	10.212.280	-2.489.932	-1.700.000	Pretpostavka je da je pad troškova izazvan pandemijom u procentu od 70% ukupnog pada troškova
5	Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti potraživanja (MSFI 9)	4.813.889	2.307.904	2.505.985	350.000	Rast troškova zbog primjene novih stopa kreditnih gubitaka izračunatih zbog uticaja pandemije.
					1.200.000	Povećanje troškova ispravke vrijednosti potraživanja od kupaca zbog povećanja iznosa nenaplaćenih potraživanja u roku DPO-a uzrokovano pandemijom.
6	Rashodi po osnovu umanjenja vrijednosti finansijskih plasmana (MSFI 9)	2.826.817	533.813	2.293.004	2.500.000	Rast troškova zbog primjene novih stopa kreditnih gubitaka izračunatih zbog uticaja pandemije.
7	Ukupno uticaj na rashode (4+5+6)	15.363.054	13.053.997	2.309.057	2.350.000	
III UTICAJ NA FINANSIJSKI REZULTAT - DOBIT					-12.150.000	

Na osnovu navedenog, procjenjuje se da je uticaj globalne pandemije izazvane virusom COVID 19 imao uticaj na smanjenje bruto dobiti Društva za period 01.01.-30.06.2020. godine za 12.150.000 KM.

15. INFORMACIJE O POSLOVNIM SEGMENTIMA PRAVNOG LICA

Vezano za Međunarodni standard izvještavanja 8 – Operativni segmenti, a koji predviđa da pravna lica identificiraju operativne segmente, odnosno izvještavaju o rezultatima poslovanja, te imovini i obavezama operativnih segmenata, želimo napomenuti sljedeće.

Odlukom Uprave Društva broj: 00.1-2.1-10587-2/16 od 27.04.2017. godine, utvrđen je jedan poslovni segment Dioničko Društvo BH Telecom Sarajevo – Segment BH Telecom. Segment je upravljačka organizaciona jedinica odgovorna za ostvarenje prihoda, rashoda i dobiti, kreirana za potrebe interne upravljačke kontrole. Izvještavanje o poslovanju na nivou Društva ujedno predstavlja i izvještavanje o Segmentu BH Telecom.

**Bilješke uz finansijske izvještaje Dioničkog društva
BH Telecom Sarajevo na dan 30.06.2020. godine**

16. POKAZATELJI ANALIZE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

Pokazatelji likvidnosti

	$\text{Stopa TEKUĆE likvidnosti} = \frac{\text{tekuća sredstva}}{\text{kratkoročne obaveze}} \times 100 =$				
30.06.2020 =	$\frac{430.513.314}{97.661.558} \times 100 =$	440,82%			POVEĆAN
01.01.2020 =	$\frac{364.150.710}{83.532.361} \times 100 =$	435,94%			

Na dan 30.06.2020. za plaćanje svakih 100 KM kratkoročnih obaveza, preduzeće je imalo 440,82 KM tekućih sredstava, 01.01.2020. godine, za ovu namjenu imalo je 435,94 KM tekućih sredstava. Ovaj pokazatelj je POVEĆAN u odnosu na prošlu godinu za 1,1%. Smatra se da je omjer tekućih sredstava i kratkoročnih obaveza od 2:1 ili 200% optimalan za većinu preduzeća. Ako preduzeće ima brz obrt zaliha i može naplatiti svoju realizaciju bez problema, ovaj odnos može biti i niži, ali nikako ne bi trebao biti ispod 1:1 ili 100%. Pokazatelj je bolji ako je procenat veći od 100 i ima tendenciju povećanja.

	$\text{Stopa UBRZANE likvidnosti} = \frac{\text{novac} + \text{potraživanja}}{\text{kratkoročne obaveze}} \times 100 =$				
30.06.2020 =	$\frac{284.923.292}{97.661.558} \times 100 =$	291,75%			SMANJEN
01.01.2020 =	$\frac{278.494.051}{83.532.361} \times 100 =$	333,40%			

Na dan 30.06.2020. za plaćanje svakih 100 KM kratkoročni obaveza, preduzeće ima 291,75 KM novčanih sredstava i potraživanja, 31.12.2019. godine, za ovu namjenu imalo je 333,4 KM novčanih sredstava i potraživanja. Ovaj pokazatelj je SMANJEN u odnosu na prošlu godinu za 12,5% Ovaj pokazatelj bi trebao iznositi minimalno 100% ili više, odnosno kratkoročne obaveze ne bi smjele biti veće od zbira novca i potraživanja. Mogući su izuzetci, ovisno o djelatnosti. Ovaj pokazatelj uglavnom koriste banke i drugi kreditori, a služi kao upozorenje na opasnost da dužnik neće moći izmiriti svoje obaveze u roku dospelja. Pokazatelj je bolji ako je procenat veći od 100 i ima tendenciju povećanja.

	$\text{Stopa TRENUTNE likvidnosti} = \frac{\text{novac}}{\text{kratkoročne obaveze}} \times 100 =$				
30.06.2020 =	$\frac{222.894.729}{97.661.558} \times 100 =$	228,23%			POVEĆAN

**Bilješke uz finansijske izvještaje Dioničkog društva
BH Telecom Sarajevo na dan 30.06.2020. godine**

97.661.558

01.01.2020 = 189.787.812 X 100 = 227,20%

83.532.361

Na dan 30.06.2020.godine za plaćanje svakih 100 KM kratkoročnih obaveza, preduzeće ima 228,23 KM novčanih sredstava 31.12.2019. godine, za ovu namjenu imalo je na raspolaganju 227,2 KM u novčanim sredstvima. Ovaj pokazatelj je **POVEĆAN** u odnosu na prošlu godinu za 0,5%. Pokazatelj trenutne likvidnosti je omjer trenutno raspoloživih novčanih sredstava i ukupnih tekućih obaveza. Pokazatelj je bolji ako je procenat veći i ima tendenciju povećanja.

Stopa finansijske stabilnosti = $\frac{\text{stalna sredstva}}{\text{kapital + dugoročne obaveze}}$ X 100 =

SMANJEN

30.06.2020 = 792.323.917
1.070.199.516 X 100 = 74,04%

01.01.2020 = 891.031.499
1.104.701.536 X 100 = 80,66%

Na dan 30.06.2020. preduzeće je sa 74,04 KM vlasničkog kapitala i dugoročnih obaveza finansiralo svakih 100 KM stalnih sredstava (dugoročne imovine), 01.01.2020. godine, za ovu namjenu imalo je 80,66 KM. Ovaj pokazatelj je **SMANJEN** u odnosu na prošlu godinu za 8,2%. Ovaj pokazatelj bi trebao iznositi maksimalno 100% ili manje od 100%. Smanjenje ovog pokazatelja je pozitivna tendencija, jer znači da se dio tekuće imovine finansira iz dugoročnih izvora čime se stvaraju pretpostavke za finansijsku stabilnost preduzeća

Pokazatelji zaduženosti

Stopa zaduženosti = $\frac{\text{ukupne obaveze}}{\text{ukupna imovina}}$ X 100 =

POVEĆAN

30.06.2020 = 185.858.133
1.228.453.576 X 100 = 15,13%

01.01.2020 = 177.061.620 X 100 = 14,05%

**Bilješke uz finansijske izvještaje Dioničkog društva
BH Telecom Sarajevo na dan 30.06.2020. godine**

1.260.672.818

Na dan 30.06.2020.godine, ukupna imovina finansirana je iz tuđih sredstava sa 15,13% ili sa 185.858.133 KM. 01.01.2020. godine, zaduženost je bila 14,05%. Ovaj pokazatelj je **POVEĆAN** u odnosu na prošlu godinu za 7,7%. Pokazatelj zaduženosti pokazuje do koje mjere se koristi zaduživanje kao oblik finansiranja, odnosno koji je procenat imovine nabavljen tuđim sredstvima odnosno zaduživanjem. Što je veći omjer duga i imovine, veći je finansijski rizik, a što je manji, niži je finansijski rizik. U pravilu stopa zaduženosti bi trebala biti manja od 50%, ili maksimalno 50%. Pokazatelj je bolji ako je stopa manja i ima tendenciju smanjenja.

Stopa vlastitog finansiranja =	$\frac{\text{glavnica (kapital)}}{\text{ukupna imovina}} \times 100 =$	
		SMANJEN
30.06.2020 =	$\frac{982.002.941}{1.228.453.576} \times 100 = 79,94\%$	
01.01.2020 =	$\frac{1.011.172.277}{1.260.672.818} \times 100 = 80,21\%$	

Na dan 30.06.2020. godine, ukupna imovina finansirana je iz vlastitih sredstava sa 79,94% ili sa 982.002.941 KM. 31.12.2019. godine, vlastito finansiranje je bila 80,21%. Ovaj pokazatelj je **SMANJEN** u odnosu na prošlu godinu za 0,3%. Stopa vlastitog finansiranja govori kojim omjerom vlastito finansiranje učestvuje u poslovanju. Pokazatelj je bolji što je stopa veća od 50% i da ima tendenciju povećanja, jer to znači da se finansiranje vrši vlastitim izvorima više od 50% i ima pozitivnu tendenciju.

Stopa pokriva i Zlatno baknarsko pravilo	$= \frac{\text{glavnica (kapital)}}{\text{stalna imovina}} \times 100 =$	
		POVEĆAN
30.06.2020 =	$\frac{982.002.941}{792.323.917} \times 100 = 123,94\%$	
01.01.2020 =	$\frac{1.011.172.277}{891.031.499} \times 100 = 113,48\%$	

Na dan 30.06.2020. godine, stalna imovina finansirana je iz vlastitih sredstava sa 123,9% ili sa

**Bilješke uz finansijske izvještaje Dioničkog društva
BH Telecom Sarajevo na dan 30.06.2020. godine**

982.002.941 KM. 31.12.2019. godine, vlastito finansiranje stalne imovine je bila 113,5%. Ovaj pokazatelj je POVEĆAN u odnosu na prošlu godinu za 9,2%. Stopa pokrića I - Zlatno bankarsko pravilo nalaže ročnu usklađenost dijelova aktive i pasive, odnosno zahtjeva finansiranje stalne imovine iz vlastitih izvora. Pokazatelj je bolji ako je procenat veći i ima tendenciju povećanja.

Stopa pokrića II	=	glavnica (kapital) + dugoročne obaveze		
Zlatno bilansno pravilo		stalna imovina	X 100 =	
				POVEĆAN
30.06.2020 =		<u>1.070.199.516</u>		
		792.323.917	X 100 =	135,07%
01.01.2020 =		<u>1.104.701.536</u>		
		891.031.499	X 100 =	123,98%

Na dan 30.06.2020. godine, stalna imovina finansirana je iz vlastitih sredstava i dugoročnih obaveza sa 135,1% ili sa 1.070.199.516 KM. 31.12.2019. godine, finansiranje stalne imovine iz dugoročnih izvora je bila 124%. Ovaj pokazatelj je POVEĆAN u odnosu na prošlu godinu za 8,9%. Stopa pokrića II - Zlatno bilansno pravilo nalaže ročnu usklađenost dijelova aktive i pasive, odnosno zahtjeva finansiranje stalne imovine iz dugoročnih izvora. Vrijednost ovog pokazatelja ne bi trebala biti manja od 100%. Pokazatelj je bolji ako je procenat veći i ima tendenciju povećanja.

Pokazatelji ekonomičnosti

Stopa ekonomičnosti =		ukupan prihod		
		ukupni rashodi	X 100 =	
				SMANJEN
2020 =		<u>218.778.468</u>		
		203.067.882	X 100 =	107,74%
2019 =		<u>232.241.566</u>		
		204.424.352	X 100 =	113,61%

U 2020. godini, za svakih 100 KM rashoda, preduzeće ostvari 107,74 KM prihoda. U istom periodu prošle godine, za svakih 100 KM rashoda ostvarilo je 113,61 KM prihoda. Ovaj pokazatelj je SMANJEN u odnosu na prošlu godinu za 5,2%. Pokazatelji ekonomičnosti mjere odnos prihoda i rashoda i pokazuju koliko se prihoda ostvari po jedinici rashoda. U pravilu stopa ekonomičnosti bi trebala biti veća od 100%, odnosno što je veća, to se više prihoda ostvari po jedinici rashoda. Pokazatelj je bolji ako je stopa veća i ima tendenciju povećanja.

$$\text{Stopa ekonomičnosti prodaje} = \frac{\text{poslovni prihodi}}{\text{poslovni rashodi}} \times 100 =$$

**Bilješke uz finansijske izvještaje Dioničkog društva
BH Telecom Sarajevo na dan 30.06.2020. godine**

SMANJEN

2020 =	<u>211.343.086</u>	X 100 =	111,72%
	189.170.995		
2019 =	<u>224.434.067</u>	X 100 =	113,11%
	198.416.840		

U 2020. godini, za svakih 100 KM poslovnih rashoda, preduzeće ostvari 111,72 KM poslovnih prihoda. U istom periodu prošle godine, za svakih 100 KM poslovnih rashoda ostvarilo je 113,11 KM poslovnih prihoda. Ovaj pokazatelj je SMANJEN u odnosu na prošlu godinu za 1,2%. Pokazatelj ekonomičnosti prodaje mjeri odnos poslovnih prihoda i poslovnih rashoda i pokazuju koliko se prihoda ostvari po jedinici rashoda. U pravilu stopa ekonomičnosti bi trebala biti veća od 100%, odnosno što je veća, to se više prihoda ostvari po jedinici rashoda. Pokazatelj je bolji ako je stopa veća i ima tendenciju povećanja.

Pokazatelji profitabilnosti

Bruto marža profita (gubitka) =
$$\frac{\text{bruto dobit (gubitak)}}{\text{ukupan prihod}} \times 100 =$$

SMANJEN

2020 =	<u>15.710.586</u>	X 100 =	7,18%
	218.778.468		
2019 =	<u>27.817.214</u>	X 100 =	11,98%
	232.241.566		

U 2020. godini, za svakih 100 KM ukupnog prihoda, preduzeće ostvari 7,18 KM bruto dobiti (gubitka). U istom periodu prošle godine, za svakih 100 KM ukupnog prihoda ostvarilo je 11,98 KM bruto dobiti (gubitka). Ovaj pokazatelj je SMANJEN u odnosu na prošlu godinu za 40%. Bruto marža profita (gubitka) stavlja u odnos bruto dobit ili gubitak s ukupnim prihodom. Pokazatelj je bolji ako je stopa veća i ima tendenciju povećanja. U slučaju gubitka stopa je negativna.

Bruto marža profita (gubitka)
od poslovne aktivnosti =
$$\frac{\text{dobit (gubitak) od poslovne aktivnosti}}{\text{poslovni prihodi}} \times 100 =$$

SMANJEN

2020 =	<u>22.172.091</u>	X 100 =	10,49%
	211.343.086		

**Bilješke uz finansijske izvještaje Dioničkog društva
BH Telecom Sarajevo na dan 30.06.2020. godine**

2019 = 26.017.227 X 100 = 11,59%

224.434.067


U 2020. godini, za svakih 100 KM poslovnih prihoda, preduzeće je ostvarilo 10,49 KM dobiti (gubitka) od poslovne aktivnosti. U istom periodu prošle godine, za svakih 100 KM poslovnog prihoda ostvarilo je 11,59 KM bruto dobiti (gubitka) od poslovne aktivnosti. Ovaj pokazatelj je SMANJEN u odnosu na prošlu godinu za 9,5%. Pokazatelj je bolji ako je stopa veća i ima tendenciju povećanja. U slučaju gubitka stopa je negativna.

U Sarajevu, 28.07.2020. godine

Certificirani računovođa


Dženamina Husanović,
dipl.ecc.

Certificirani računovođa
DŽENAMINA HUSANOVIĆ, dipl.ecc
Licenca br.3198/5



GENERALNI DIREKTOR


Mr. Sedin Kahrman, dip. ing. saob. i kom.

